



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno: 23-07-2025		Prilog		Vrijednost	
Org. jed.	Jedinstveni kuz. broj	Redni broj	CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE		
04-512/25	617	23.07	2025. GOD.		
REGISTRACIONI BROJ			12-2/25-1		
VEZA					
ERA			617 XXVIII		
SKRAĆENICA			PRILOG		

Br: 11-011/25-2667/4

23. jul 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. jula 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su VLADIMIR JOKOVIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i VLADIMIR ĐAKOVIĆ, direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU

Član 1

U članu 4 stav 1 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12, 48/15, 52/16 i 43/18) u članu 4 poslije tačke 3 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

"3a) **dokaz o formalnim kvalifikacijama** je diploma, svjedočanstvo ili drugi dokaz o stečenoj profesionalnoj kvalifikaciji i završenom profesionalnom osposobljavanju, stečeno u državama članicama, koje je izdao nadležni organ, u skladu sa zakonima ili drugim propisima te države;

3b) **država članica** je država članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske konfederacije;

3c) **matična država članica** je država u kojoj je veterinar stekao profesionalnu kvalifikaciju, odnosno u kojoj ima registrovanu privrednu (veterinarsku) djelatnost;"

3d) **država članica domaćin** je država članica u kojoj veterinar obavlja regulisanu profesiju, a u kojoj nije stekao profesionalnu kvalifikaciju, odnosno u kojoj nema registrovanu privrednu (veterinarsku) djelatnost;"

Poslije tačke 19 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

„19a) **profesionalna kvalifikacija** obuhvata formalno obrazovanje i dodatno stručno osposobljavanje i usavršavanje koje se obavlja tokom ili nakon završetka formalnog obrazovanja, a potvrđuje se dokazom o formalnim kvalifikacijama i ispunjenošću propisanih uslova;

19b) **profesionalni naziv** je naziv pod kojim veterinar obavlja regulisanu profesiju;

19c) **profesionalno iskustvo** je iskustvo stečeno u toku obavljanja određene profesije u državi članici u skladu sa propisima te države, sa punim radnim vremenom ili s nepunim radnim vremenom koje se priznaje kao ekvivalentno;

19d) **profesionalno osposobljavanje** je period stručne prakse koja se obavlja pod nadzorom kvalifikovanog stručnjaka koja je uslov za pristup obavljanja regulisane profesije i može se sprovoditi u toku obrazovanja ili nakon obrazovanja;"

Član 2

U članu 6 stav 1 poslije riječi: "prvostepenom postupku," dodaju se riječi: "vodi postupak automatskog priznavanja formalnih kvalifikacija veterinaru,".

U stavu 2 tačka 3 riječi: "strategiju zdravstvene zaštite" brišu se.

Član 3

U članu 21b stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Stručni nadzor iz stava 1 ovog člana vrši stručna komisija koju obrazuje Uprava."

Poslije stava tri dodaju se tri nova stava koja glase:

„(4) Jednog člana komisije iz stava 3 ovog člana imenuje Veterinarska komora Crne Gore, na zahtjev Uprave.

(5) Komisija iz stava 3 ovog člana dužna je da u roku od pet dana od dana obavljenog stručnog nadzora sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru sa predlogom mjera za unaprijeđenje kvaliteta rada, daje mišljenje i predloge u vezi sa organizacijom rada i uslovima za poboljšanje obavljanja veterinarske djelatnosti.

(6) Odgovorno lice i zaposleni u veterinarskoj organizaciji koja je predmet stručnog nadzora dužni su da Komisiji iz stava 3 ovog člana dostavi sve podatke neophodne za sprovođenje stručnog nadzora."

Član 4

U članu 30 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana veterinar koji posjeduje dokaz iz države članice o važećoj licenci izdatoj od nadležnog tijela države članice, a koji želi da povremeno ili privremeno obavlja veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore nije obavezan da bude član Veterinarske komore.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 5

U članu 33 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“(4) Veterinarima koji pruže dokaz o obavljenom pripravničkom stažu u državi članici priznaje se obavljeni pripravnički staž u skladu sa zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.”

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 6

Poslije člana 34 dodaje se novo potpoglavlje koje glasi:

“7a Priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje veterinarske djelatnosti

Automatsko priznavanje

Član 34a

- (1) Državljeni država članica mogu da imaju pristup i da obavljaju profesionalnu djelatnost veterinara ako posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama stečenim, izdatim ili priznatim kao stečeno pravo za obavljanje ove djelatnosti u matičnoj državi članici, a koji je priznat u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom i zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.
- (2) U svrhu pristupa i obavljanja profesionalne djelatnosti veterinara u Crnoj Gori, dokazi o formalnim kvalifikacijama iz Priloga V tačka 5.4.2. Direktive 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 7. septembra 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst relevantan za EGP, Službeni list EU, L 255, 30.9.2005.) kako je izmijenjena Direktivom 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. studenog 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem informacionog sistema unutrašnjeg tržišta („Uredba IMI“) (Tekst relevantan za EGP, Službeni list EU, L 354, 28.12.2013.), koja se primjenjuje na Evropski ekonomski prostor i primjenjuje se na sve izmjene i dopune Direktive 2005/36/EZ (u daljem tekstu: Direktiva), koji ispunjavaju minimalne uslove za obuku u skladu sa članom 38 Direktive, priznaju se putem sistema automatskog priznavanja.
- (3) Dokazi o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 2 ovog člana imaju istu snagu kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama izdati u Crnoj Gori ako ih izdaju nadležni organi odgovorni za izdavanje dokaza o stručnim kvalifikacijama u državi članici i ako su, gdje je to primjereno, praćeni sertifikatima iz Priloga V tačka 5.4.2 Direktive.
- (4) Priznavanje formalnih kvalifikacija iz st. 2 i 3 ovog člana ne utiče na priznavanje stečenih prava u skladu sa ovim zakonom.
- (5) Priznavanje dokaza o profesionalnoj kvalifikacijama daje nosiocu pravo na pristup i obavljanje veterinarske djelatnosti za koju je kvalifikovan u matičnoj državi članici pod uslovima koji nijesu manje povoljni od uslova koji se primjenjuju na lica koja su stekla dokaz o profesionalnoj kvalifikaciji u Crnoj Gori.

Dokazi o formalnoj kvalifikaciji koji ispunjava minimalne uslove osposobljenosti

Član 34b

- (1) Automatsko priznavanje dokaza o kvalifikacijama primjenjuje se isključivo u svrhu pristupa i obavljanja profesionalnih aktivnosti veterinara koji posjeduju formalnu kvalifikaciju iz Priloga V tačka 5.4.2. Direktive, kojom se potvrđuje da je dotični stručnjak,

tokom trajanja obuke, stekao, na odgovarajući način, znanja, vještine i kompetencije iz člana 38 Direktive (u daljem tekstu: minimalni uslovi za obuku).

- (2) Za pristup i obavljanje veterinarske profesije veterinara u Crnoj Gori potrebno je posjedovanje i priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz stava 1 ovog člana, kojima se potvrđuje da su tokom stručnog osposobljavanja, gdje je to primjereno, stečena potrebna znanja, vještine i kompetencije u skladu s ovim zakonom.
- (3) Minimalni uslovi osposobljavanja smatraju se ispunjenima ako je dokaz o formalnim kvalifikacijama iz Priloga V Direktive stečen u državi članici putem programa osposobljavanja ekvivalentnog programu osposobljavanja koji obuhvata barem studijski program iz tačke 5.4.1. Priloga V Direktive.
- (4) U slučaju promjena potrebnih znanja, vještina i kompetencija predviđenih odredbama pravnog akta Europske unije o minimalnim uslovima osposobljavanja veterinara, Crna Gora će obezbijediti pravovremeno priznavanje takvih kvalifikacija na svojoj teritoriji u skladu s načelom automatskog priznavanja kvalifikacija.
- (5) U slučajevima kada dokazi o formalnim kvalifikacijama ne zadovoljavaju minimalne zahtjeve osposobljavanja iz člana 38 Direktive, primjenjuje se opšti sistem za priznavanje dokaza o osposobljavanju u skladu sa zakonom koji uređuje priznavanje stručnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.
- (6) Priznavanje formalnih kvalifikacija iz st. 1 do 4 ovog člana ne utiče na priznavanje stečenih prava u skladu sa ovim zakonom.
- (7) Popis dokaza o formalnim kvalifikacijama za obavljanje veterinarske djelatnosti i referentne datume za njihovo priznavanje iz tačke 5.4.2. Priloga V Direktive, kao i programe osposobljavanja koji ispunjavaju minimalne uslove osposobljavanja kako je utvrđeno u tački 5.4.1. Priloga V Direktive, a koji se priznaju u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija u skladu s članom 34b stavom 1 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.

Postupak priznavanja dokaza

Član 34c

- (1) Priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za veterinare iz člana 34a, stav 1 ovog zakona vrši se na zahtjev nosioca kvalifikacije.
- (2) O zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje Ministarstvo.
- (3) U slučaju da nisu ispunjeni uslovi za automatsko priznavanje dokaza o stručnoj kvalifikaciji, Ministarstvo će primijeniti opšti sistem priznavanja stručnih kvalifikacija u skladu sa zakonom koji uređuje postupak priznavanja stručnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.
- (4) Prilikom procjene dokaza o stručnoj kvalifikaciji iz stava 3 ovog zakona u okviru opšteg sistema za priznavanje stručnih kvalifikacija, Ministarstvo će uzeti u obzir odredbe kojima se propisuju minimalni uslovi za obuku za veterinarsku profesiju u skladu sa ovim zakonom.
- (5) Priznavanje formalnih kvalifikacija iz st. 3 i 4 ovog člana ne utiče na priznavanje stečenih prava, u skladu sa ovim zakonom.
- (6) U slučajevima opravdane sumnje, Ministarstvo može zatražiti potvrdu od nadležnih organa država članica da podnosilac zahtjeva ispunjava minimalne uslove za osposobljavanja propisane ovim zakonom.
- (7) Na postupak priznavanja dokaza o formalnoj kvalifikaciji, kao i na druga pitanja od značaja za priznavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji primjenju se odredbe zakona kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
- (8) Bliže uslove i način priznavanja profesionalna kvalifikacija i uslovi za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti propisuje Ministarstvo.

Obavješćavanje Evropske komisije

Član 34d

- (1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o propisima kojima se u Crnoj Gori uređuje izdavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji za veterinare kao i o njihovom kontinuiranom stručnom usavršavanju, u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo prosleđuje Evropskoj komisiji putem Informacionog sistema za unutrašnje tržište (IMI sistem), u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

Vrste osposobljavanja veterinara

Član 34e

Ministarstvo će priznati dokaze o formalnim kvalifikacijama veterinara u okviru sistema automatskog priznavanja ako su takve kvalifikacije stečene u državama članicama putem redovnog ili vanrednog stručnog osposobljavanja, koje priznaje nadležni organ te države, a koje po trajanju, nivou i kvalitetu obuke odgovaraju punom fondu nastavnih časova (studija) koji se mogu izraziti i u ECTS bodovima, u okviru programa ekvivalentnog programu obuke iz tačke 5.4.1 Priloga V Direktive.

Osposobljavanje koje se priznaje za veterinara

Član 34f

- (1) Dokaz o formalnoj kvalifikaciji veterinara priznaje se licu koje je završilo studije koje obuhvataju ukupno najmanje pet godina redovnog teoretskog i praktičnog univerzitetskog osposobljavanja, koje može da bude iskazano u odgovarajućim ECTS bodovima, završene na univerzitetu ili drugoj ustanovi visokog obrazovanja koja sprovodi obrazovanje za koje je priznat ekvivalentan nivo ili koja je pod nadzorom univerziteta, a koje minimalno sadrži studijski program iz tačke 5.4.1 Priloga V Direktive.
- (2) Za pristup veterinarskom osposobljavanju lice mora da posjeduje diplome ili uvjerenja/potvrde koje omogućavaju upis na univerzitetske ili druge ustanove visokog obrazovanja kojima država članica priznaje identičan nivo u svrhu odgovarajućeg studiranja u Crnoj Gori ili drugoj državi članici Evropske unije.

Znanje i vještine veterinara

Član 34g

Osposobljavanje veterinara iz člana 34f ovog zakona mora pružiti garanciju da je dotični stručnjak stekao sljedeća znanja i vještine:

- 1) odgovarajuće poznavanje naučnih dostignuća na kojima se zasnivaju djelatnosti veterinara i prava Evropske unije koje se odnose na te djelatnosti;
- 2) odgovarajuće znanje o strukturi, funkcijama, ponašanju i fiziološkim potrebama životinja kao i vještine i kompetencije potrebne za njihov uzgoj, ishranu, dobrobit, reprodukciju i higijenu uopšteno;
- 3) kliničke, epidemiološke i analitičke vještine i kompetencije potrebne za prevenciju, dijagnostiku i liječenje bolesti životinja, uključujući anesteziju, aseptičnu hirurgiju i bezbolnu smrt, bilo pojedinačno ili u grupama, uključujući specifično znanje o bolestima koje se mogu prenijeti na ljude;
- 4) odgovarajuće znanje, vještine i kompetencije za preventivnu medicinu, uključujući kompetencije koje se odnose na ispitivanje i sertifikaciju;
- 5) odgovarajuće znanje o higijeni i tehnologiji za proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište hrane za životinje ili hrane životinjskog porijekla namijenjene za ishranu ljudi, uključujući vještine i kompetencije potrebne za razumijevanje i objašnjavanje dobre prakse u tom području;
- 6) znanje, vještine i kompetencije potrebne za odgovornu i razumnu upotrebu veterinarskih lijekova radi liječenja životinja i obezbijedjivanja bezbjednosti prehrambenog lanca i zaštite životne sredine.

Ekvivalentnost sa dokazima o formalnoj osposobljenosti

Član 34b

- (1) Dokazi o formalnoj osposobljenosti za veterinara iz člana 34b stav 5 ovog zakona koji ispunjavaju minimalne uslove osposobljavanja iz člana 34b stav 2 ovog zakona u svrhu pristupa i obavljanja veterinarske profesije, smatraju se ekvivalentnim dokazu o formalnoj osposobljenosti koji je izdat u Crnoj Gori.
- (2) Dokazi o formalnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana moraju da budu izdati od nadležnih tijela država članica i, gdje je primjenjivo, njih treba da prate dokumenti određeni propisom iz člana 34b stav 7 ovog zakona.

Priznavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji po osnovu stečenih prava

Član 34i

- (1) Dokaz o formalnoj osposobljenosti za veterinara koji u potpunosti ne ispunjava sve minimalne uslove osposobljenosti iz člana 38 Direktive, priznaje se u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija, kao dovoljan, ako ga je izdat nadležnog organa matične države članice, kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje započeto prije referentnog datuma utvrđenog u tački 5.4.2. Priloga V Direktive, pod uslovom da je uz njega priložena potvrda nadležnog organa kojom se potvrđuje da je pojedinac efektivno i zakonito obavljao relevantnu veterinarsku aktivnost u toj državi najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje prethode izdavanju potvrde.
- (2) Odredbe stava 1 ovog člana primjenjuju se i na dokaze o formalnim kvalifikacijama veterinara stečene u bivšoj Njemačkoj Demokratskoj Republici, koji ne ispunjavaju sve minimalne zahtjeve za obuku utvrđene u članu 38 Direktive, dajući nosiocu kvalifikacija pravo da obavlja djelatnost veterinara na teritoriji te države pod istim uslovima kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama koje su izdali nadležni njemački organi iz tačke 5.4.2. Priloga V Direktive, ako takvi dokazi potvrđuju uspješan završetak obuke koja je započeta prije 3. oktobra 1990. godine i potvrdom koju su ti isti organi izdali državljaninu države članice u kojoj se navodi da su te osobe efektivno i zakonito obavljale predmetne aktivnosti na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina prije datuma izdavanja potvrde.
- (3) Radi pristupa i obavljanja profesionalnih aktivnosti veterinara u Crnoj Gori, dokazi o formalnim kvalifikacijama koje posjeduju državljani države članice stečeni u bivšoj Čehoslovačkoj ili čija je obuka započeta za Češku Republiku i Republiku Slovačku prije 1. januara 1993. godine, priznaju se u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija ako ih prati:
 - 1) potvrda koji je nadležni organ bilo koje od ovih država izdao državljaninu države članice, kojim se potvrđuje da pruža isto pravo pristupa i obavljanja aktivnosti veterinara kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje oni izdaju; i
 - 2) potvrdom koji su isti organi izdali državljaninu države članice, u kojem se navodi da su se te osobe efektivno i zakonito bavile predmetnim aktivnostima na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina prije datuma izdavanja sertifikata.
- (4) Radi pristupa i obavljanja profesionalnih aktivnosti veterinara u Crnoj Gori, dokazi o formalnim kvalifikacijama stečeni u bivšem Sovjetskom Savezu ili čije je osposobljavanje započelo za Republiku Estoniju prije 20. avgusta 1991. godine, za Letoniju prije 21. avgusta 1991. godine i za Litvaniju prije 11. marta 1990. godine, priznaju se u okviru sustava automatskog priznavanja kvalifikacija ako ih prati:
 - 1) potvrda koju je nadležni organ bilo koje od tih država izdalo državljaninu države članice kojom se potvrđuje da pruža isto pravo na obavljanje i pristup djelatnosti veterinara kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje oni izdaju; i
 - 2) potvrda koju su isti organi izdali državljaninu države članice u kojoj se navodi da su ta lica efektivno i zakonito obavljale predmetne aktivnosti na njihovoj

- teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina prije datuma izdavanja potvrde; ili
- 3) u slučaju Estonije, potvrda koju su izdale estonske vlasti u kojoj se navodi da su se te osobe efektivno i zakonito bavile predmetnim aktivnostima na njihovoj teritoriji najmanje pet uzastopnih godina tijekom sedam godina prije datuma izdavanja potvrde.
 - (5) Ne isključujući primjenu stava 4 ovog člana, u odnosu na državljane država članica kojima je dokaz o formalnim kvalifikacijama veterinaru izdala Estonija ili čije je osposobljavanje započelo u Estoniji prije 1. maja 2004. godine, Crna Gora će priznati takav dokaz o formalnim kvalifikacijama veterinaru u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija ako je praćen potvrdom u kojoj se navodi da su ta lica efektivno i zakonito obavljale veterinarsku djelatnost u Estoniji najmanje pet uzastopnih godina tokom sedam godina prije datuma izdavanja takve potvrde.
 - (6) Radi pristupa i obavljanja profesionalnih aktivnosti veterinaru u Crnoj Gori, dokazi o formalnim kvalifikacijama izdani u bivšoj Jugoslaviji ili čije je osposobljavanje započelo u Republici Sloveniji prije 25. juna 1991. godine, a za Republiku Hrvatsku prije 8. oktobra 1991. godine, priznaju se u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija ako ih prati:
 - 1) potvrda koju je nadležni organ bilo koje od tih država izdalo državljaninu države članice kojom se potvrđuje da pruža isto pravo na obavljanje i pristup djelatnosti veterinaru kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju za veterinare; i
 - 2) potvrdom koji su isti organi izdali državljaninu države članice, u kojem se navodi da su se te osobe efektivno i zakonito bavile predmetnim aktivnostima na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina prije datuma izdavanja sertifikata.
 - (7) Državljanin država članica čiji dokazi o formalnim kvalifikacijama za veterinare ne odgovaraju nazivima određenim za te države članice u tački 5.4.2. Priloga V Direktive smatraće se da su dostavili dovoljne dokaze ako dostave formalne kvalifikacije koje je izdala ta država, uz koje su priložene potvrde koje su izdali nadležni organi u kojima se navodi da dokazi o formalnoj kvalifikaciji potvrđuju uspješan završetak osposobljavanja u skladu s članom 38 Direktive te da država članica koja ih je izdala smatra kvalifikaciju ekvivalentnom kvalifikacijama čiji su nazivi dati u tački 5.4.2. Priloga V Direktive.
 - (8) Odlukom o priznavanju dokaza o formalnim kvalifikacijama, Ministarstvo će licu iz stava 7 ovog člana dodijeliti profesionalni naziv koji odgovara nazivu stručne kvalifikacije ekvivalentan kvalifikaciji stečenoj u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom.

Profesionalno usavršavanje

Član 34j

- (1) Nosioци stručne kvalifikacije veterinaru imaju pravo i obavezu da se profesionalno usavršavaju, kontinuirano prate napredak u svojoj oblasti i nauči i stiču nova znanja, vještine i kompetencije.
- (2) Crna Gora će podsticati kontinuirano stručno usavršavanje, što uključuje tehničko, naučno, regulatorno i etičko usavršavanje, kao i učešće nosilaca profesionalne kvalifikacije veterinaru u cjeloživotnom učenju relevantnom za njihovu profesiju.
- (3) Ministarstvo će, po potrebi, obavještavati Evropsku komisiju o mjerama preduzetim u skladu sa stavom 2 ovog člana."

Član 7

U članu 35 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(4) Veterinarska komora određuje visinu troškova izdavanja i obnavljanja licence i privremene licence.

(5) Način izdavanja i obnavljanja licence i privremene licence iz člana 36a ovog zakona, sadržaj i obrazac licence propisuje Ministarstvo, na predlog Veterinarske komore.“

Član 8

Poslije člana 36 dodaje se novi član koji glasi:

„Izdavanje privremene licence veterinaru strancu

Član 36a

(1) Veterinar stranac može da obavlja veterinarsku djelatnost samo ako ima privremenu licencu.

(2) Privremenu licencu izdaje Veterinarska komora veterinaru strancu ako ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje oblast zapošljavanja i rada stranaca i priloži dokaz o poznavanju crnogorskog jezika u nivou B2 izdat od nadležne ustanove visokog obrazovanja.

(3) Privremena licenca izdaje se, uz saglasnost Uprave, na period važenja dozvole za boravak i rad, a najduže na period od jedne godine.

(4) Veterinaru strancu koji nema odobren boravak u Crnoj Gori u skladu sa posebnim zakonom, a kojeg veterinarska organizacija angažuje za pružanje određenih stručnih veterinarskih usluga, Veterinarska komora izdaje privremenu licencu ako je:

- 1) dobio pisani poziv od veterinarske organizacije koja obavlja djelatnost na teritoriji Crne Gore;
- 2) ima licencu odnosno drugi odgovarajući dokument izdat od strane nadležnog organa države iz koje dolazi, ovjeren apostilom.“

Član 9

U članu 45 stav 2 tačka 1 briše se.

Dosadašnje tač. 2, 3 i 4 postaju tač. 1, 2 i 3.

Član 10

Član 46 briše se.

Član 11

U članu 162 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3a) odgovorno lice u veterinarskoj organizaciji koja je predmet stručnog nadzora ne dostavi Komisiji iz člana 21b stav 3 ovog zakona sve podatke neophodne za sprovođenje stručnog nadzora (član 21b stav 6);“

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) veterinar stranac obavlja veterinarsku djelatnost a ne posjeduje licencu koju izdaje Veterinarska komora (član 36a stav 1);“.

Član 12

Poslije člana 169e dodaje se novi član koji glasi:

„Član 169f

Odredbe člana 30 stav 4, člana 33 stav 4 i čl. 34a do 34j primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

Član 13

Ova zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u odredbama člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu sadržan je u potrebi usklađivanja ovog akta sa Direktivom 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija. Naime, na sjednici Evropskog vijeća u Lisabonu iz marta 2000. godine, Komisija je donijela komunikaciju o „Strategiji unutrašnjeg tržišta“, čiji je cilj bio da slobodno pružanje usluga u okviru Zajednice, bude jednostavno kao i pružanje usluga u svakoj državi pojedinačno. Godinu dana nakon sjednice održane u Lisabonu, održana je sjednica u Stokholmu gdje je Evropsko vijeće dalo Komisiji zadatak dostavljanja predloga po kojem bi način priznavanja kvalifikacija bio ujednačeniji i fleksibilniji od tada aktuelnog.

Ovako normirana direktiva garantovala bi pristup istoj profesiji i jednaka prava prilikom obavljanja iste u drugoj državi članici, kao i državljanima te države članice. Olakšavanje pružanja usluga nemjerljiv značaj ima u kontekstu poštovanja javnog zdravlja i sigurnosti zaštite potrošača. Direktivom 2005/36/EZ omogućava se državama članicama da u skladu sa sopstvenim pravilima priznaju državljanima trećih zemalja stručne kvalifikacije stečene van područja Evropske unije. Prilikom svakog priznavanja u svakom posebnom slučaju, potrebno je poštovati minimalne uslove osposobljavanja za određene profesije.

Sloboda kretanja i međusobno priznavanje dokaza o formalnoj osposobljenosti, između ostalog i veterinaru, treba da počiva na temeljnom načelu automatskog priznavanja dokaza o formalnoj osposobljenosti na temelju usklađenih uslova osposobljavanja. Osim toga, pristup profesiji veterinaru potrebno je usloviti posjedovanjem određene kvalifikacije koja osigurava da je osoba prošla osposobljavanje koje zadovoljava utvrđene minimalne uslove.

Regulisane profesije i profesionalne kvalifikacije

U skladu sa Direktivom 2005/36/EZ, na unutrašnjem tržištu EU državljani Evropskog ekonomskog prostora (EEP - države članice Evropske unije, Norveška, Lihtenštajn i Island i Švajcarska konfederacija) imaju pravo prekograničnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija u regulisanim profesijama za pristup kojima je potrebno ispuniti određene uslove. Takođe, pružatelji profesionalnih usluga imaju pravo poslovnog nastana i slobodu prekograničnog pružanja usluga.

Kako bi veterinar mogao trajno pružati svoje usluge odnosno obavljati veterinarsku profesiju u državi domaćinu (u ovom slučaju u Crnoj Gori), mora se sprovesti postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije. Nakon priznavanja te kvalifikacije, veterinar iz države članice ima jednak pristup tržištu rada kao i građani – veterinari države domaćina (u ovom slučaju Crne Gore). U ovom slučaju riječ je o trajnom ili dugotrajnom preseljenju i radu u drugoj državi članici – Crnoj Gori (nakon pristupanja EU).

Razlikuju se 2 postupka priznavanja inostranih stručnih kvalifikacija (radi poslovnog nastana u državi domaćinu – Crnoj Gori:

- Automatski sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija:

Ovaj sistem primjenjuje se za sedam profesija: doktore medicine, medicinske sestre/medicinske tehničare za djelatnost opšte zdravstvene njege, doktore dentalne medicine, babice, magistre farmacije, veterinare i arhitekte.

Za ovih sedam profesija propisan je minimalni sadržaj obrazovanja te su svi obrazovni programi usklađeni u svim državama članicama Europske unije. To u praksi znači da osobe koje su stekle svoje stručne kvalifikacije u ovih sedam profesija, a u skladu s propisanim uslovima, mogu brzo i jednostavno ostvariti svoje pravo na rad u državi domaćinu prolazeći jednostavan postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije.

- Opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija:

U ovom potpunom postupku priznavanja kvalifikacija veterinar mora dokazati da posjeduje odgovarajuće obrazovanje te dodatna znanja i vještine, radno iskustvo, a ponekad i dodatne uslove koje traži država članica, poput poznavanja jezika države domaćina. U skladu sa ovim zakonom, dokaz o poznavanju crnogorskog jezika u nivou B2 izdat od nadležne ustanove visokog obrazovanja.

Takođe, u ovom postupku priznavanja moguće je da država domaćin od kandidata zatraži i dodatno radno iskustvo (tzv. period prilagođavanja, koje može trajati i do tri godine) ili provjeru osposobljenosti za rad u profesiji. To su dopunske mjere kojima država domaćin, prije izdavanja odobrenja za rad na njihovom području, želi obezbjediti da je lice zaista kvalifikovano za rad u profesiji te da je stručno osposobljena pod jednakim (ili barem sličnim uslovima) kao i domaći građani.

Opšti sistem priznavanja prolaze sve profesije koje nisu obuhvaćene automatskim sistemom te u slučajevima kada je riječ o profesijama koje su obuhvaćene automatskim sistemom, a da veterinar ne ispunjava sve propisane uslove za automatsko priznavanje.

Takođe, veterinari mogu privremeno ili povremeno pružati usluge kada se ne sprovodi postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije.

Dodatno, direktivom su propisani i uslovi za pojedine države članice za priznavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji po osnovu stečenih prava za obavljanje veterinarske djelatnosti. Dokaz o formalnoj osposobljenosti za veterinaru koji u potpunosti ne ispunjava sve minimalne uslove osposobljenosti propisane Direktivom, priznaje se u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija, kao dovoljan, ako je izdat od nadležnog organa matične države članice, kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje započeto prije referentnog datuma utvrđenog u tački 5.4.2. Priloga V Direktive, pod uslovom da je uz njega priložena potvrda nadležnog organa kojom se potvrđuje da je pojedinac efektivno i zakonito obavljao relevantnu veterinarsku aktivnost u toj državi najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje prethode izdavanju potvrde.

Takođe, važno je istaći da je u Crnoj Gori već nekoliko decenija prisutna konstantna deficitarnost doktora veterinarske medicine odnosno diplomiranih veterinara. Na tržištu rada Crne Gore nema dovoljno veterinara. Poseban izazov predstavlja i činjenica da u Crnoj Gori ne postoji visokoškolska ustanova za obrazovanje veterinara, već veterinari i sadašnji, a i budući, diplome stiču na veterinarskim fakultetima u državama u okruženju. Neophodno u narednom periodu (stav Evropske komisije u roku od godinu dana od privremenog zatvaranja mjerila) uspostaviti procedure za automatsko i priznavanje po opštem principu formalnih kvalifikacija veterinara.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Zakon je usaglašen sa:

- . Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/36/EZ od 7. septembra 2005. godine, izmijenjena Direktivom 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013. godine o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji preko informacionog sistema za unutrašnje tržište (Regulativa IMI).

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

OSNOVNE ODREDBE (čl. 4)

Uslovi i način obavljanja veterinarske djelatnosti, zdravstvena zaštita životinja, mjere veterinarskog javnog zdravlja, veterinarska zaštita životne sredine, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje veterinarske djelatnosti predmet su ovog zakona. Veterinarska djelatnost obuhvata zaštitu i kontrolu zdravlja i dobrobiti životinja, suzbijanja zoonoza, kontrolu bezbjednosti i zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje i druge poslove veterinarskog javnog zdravlja, unaprjeđenje reprodukcije životinja sa stanovišta zdravstvene zaštite životinja i veterinarska zaštita životne sredine propisani su članom 2. Prava držaoca životinja regulisana su članom 3, dok su pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu obuhvaćeni članom 4.

Članom 2 se dodaje nadležnost Ministarstvu (organu državne uprave nadležan za poslove veterinarstva) u dijelu vođenja postupka automatskog priznavanja formalne kvalifikacije veterinaru. Takođe, stavom 2 ovog člana riječi: „strategiju zdravstvene zaštite” brišu se.

Članom 3, na predlog Veterinarske komore Crne Gore, bliže se uređuju pitanja stručnog nadzora veterinarskih organizacija i članovi i rad Komisije koja vrši stručni nadzor.

Čl. 4 i 5, a u skladu sa Direktivom 2005/36/EZ, propisno je da veterinar koji posjeduje dokaz iz države ugovornice o važećoj licenci uzdatoj od nadležnog tijela države članice, a koji želi da povremeno ili privremeno obavlja veterinarsku djelatnost na teritoriji Crne Gore ne treba da bude član Veterinarske komore kao i priznavanje dokaza o obavljenom pripravničkom stažu u državi članici u skladu sa zakonom o priznavanju regulisanih profesija.

Poslije člana 34 dodaje se novo potpoglavlje koje glasi:

Priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje veterinarske djelatnosti (čl. 34a – 34j)

Odredbama člana 34a uređeno je automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija, odnosno uslovi pod kojima se priznaju dokazi o formalnoj osposobljenosti za obavljanje veterinarske djelatnosti. Članom 34b propisani su dokazi o formalnoj kvalifikaciji koji ispunjavaju minimalne uslove osposobljenosti. Nadalje, članom 34c propisana je obaveza Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama veterinaru, na zahtjev nosioca kvalifikacije. Član 34d uređuje obavezu obavještanja Evropske komisije o propisima kojima se u Crnoj Gori uređuje izdavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji veterinaru, dok članovi 34e i 34f predviđaju vrste osposobljavanja veterinaru i osposobljavanje koje se priznaje za veterinaru. Znanje i vještine veterinaru, ekvivalentnost sa dokazima o formalnoj osposobljenosti i priznavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji po osnovu stečenih prava regulisani su članovima 34g, 34h i 34i. Članom 34j propisano je pravo i obaveza veterinaru za profesionalnim usavršavanjem i kontinuiranim praćenjem napredka u svojoj oblasti i nauci i sticanjem novih znanja, vještina i kompetencija.

Članom 8 propisani su uslovi za izdavanje licence za obavljanje veterinarske djelatnosti veterinaru strancu.

Članovima 9 i 10 brisane su odredbe koje se odnose na strategiju zdravstvene zaštite.

S obzirom da su iz Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12, 48/15, 52/16 i 43/18) ovim izmjenama uklonjene odredbe koje se odnose na strateška dokumenta kojima se utvrđuju javne politike procijenjeno je da nije potrebno sprovesti preliminarnu kontrolu s aspekta sprečavanja proliferacije strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike.

Članom 11 izvršena je dopuna postojećeg člana 162 (Kaznene odredbe).

Članom 12 propisano je stupanje na snagu i primjena određenih članova ovog zakona (članovi 30 stav 4, član 33 stav 4 i članovi 34a do 34i primjenjivaće se danom pristupanja Evropskoj uniji).

Članom 13 propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Sprovođenje ovog zakona ne zahtjeva dodatna finansijska sredstva.

Za realizaciju ovog zakona potrebna su sredstva u dijelu troškova zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na poslovima koji će raditi priznavanje kvalifikacija i ostale aktivnosti (automatsko, i mnogo zahtjevnije - priznavanje po opštem principu, izdavanje potvrde, izvještavanje,...). Za 2025. godinu ne postoje zahtjevi za dodatno obezbjeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku je obaveza njegovog usvajanja u cilju ispunjavanja Završnog mjerila 2 Pregovaračkog poglavlja 3 – Crna Gora usklađuje sve studijske programe na kojima se stiču kvalifikacije za regulisane profesije u Crnoj Gori sa zahtjevima Direktive 2005/36/EZ i njenim relevantnim izmjenama.

- hrana životinjskog porijekla, uključujući med i krv,
 - žive školjke, živi bodljokožci, živi plaštaši, živi morski puževi namijenjeni za ishranu ljudi,
 - ostale životinje namijenjene za pripremu, radi dostavljanja krajnjem potrošaču (žive);
 - b) proizvodi životinjskog porijekla namijenjeni za ishranu životinja:
 - mesno brašno, riblje brašno, koštano brašno, jetreno brašno, krvno brašno, brašno od perja,
 - hrana za životinje koja sadrži proizvode iz al. 1 i 3 ove podtačke,
 - drugi proizvodi životinjskog porijekla;
 - c) proizvodi životinjskog porijekla namijenjeni za industrijsku upotrebu: sirova koža, krzno, vuna, dlaka, čekinje, perje, papci, kosti, rogovi, krv, crijeva i drugi proizvodi životinjskog porijekla namijenjeni za industrijsku upotrebu;
 - d) proizvodi životinjskog porijekla namijenjeni za farmaceutsku upotrebu: organi, žlijezde, životinjsko tkivo i tjelesne tečnosti, koji se koriste u pripremi farmaceutskih proizvoda;
 - e) reproduktivni materijal.
- 19) **promet** je svako komercijalno premještanje životinja, proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje;
- 20) **reproduktivni materijal** je sjeme životinja, embrioni, jajne ćelije, jaja za nasad i ikra;
- 21) **rezidue** su ostaci supstanci ili njenih metabolita sa farmakološkim djelovanjem, kao i drugih supstanci koje mogu zaostati u životinjskim tkivima, organima i/ili proizvodima i kao takve mogu biti štetne za zdravlje ljudi;
- 22) **rizik** je mogućnost pojave zarazne bolesti i nastajanja štetnog uticaja na život i zdravlje ljudi i životinja i ozbiljnost tog uticaja koji nastupa kao posljedica postojanja tog rizika;
- 23) **sabirni centar** je gazdinstvo, centar ili pijaca na kojem se životinje koje potiču sa različitih gazdinstava smještaju zajedno radi formiranja pošiljki životinja namijenjenih za promet;
- 24) **sertifikovanje** je postupak potvrđivanja propisanih uslova, na-osnovu kojeg se izdaje sertifikat odnosno uvjerenje ili druga veterinarska javna isprava u pisanoj, elektronskoj ili drugoj jednako vrijednoj formi;
- 25) **službena kontrola** je inspeksijski nadzor koji sprovodi organ uprave nadležan za poslove veterinarstva preko veterinarskih inspektora, radi provjere ispunjenosti propisanih uslova za zdravlje i dobrobit životinja, bezbjednost hrane i hrane za životinje;
- 26) **službeni uzorak** je uzorak koji se uzima u toku službene kontrole;
- 27) **službeni veterinar** je veterinarski inspektor;
- 28) **trgovac** je fizičko ili pravno lice koje se bavi komercijalnom kupovinom ili prodajom životinja, neposredno ili posredno, koji ima redovni promet tih životinja i koje, u roku ne dužem od 30 dana od dana kupovine, životinje prodaje ili premješta iz jednog objekta u druge objekte koji nijesu u njegovoj svojini;
- 29) **unošenje (introduction)** je uvoz i stavljanje robe u carinske postupke u skladu sa carinskim propisima, kao i njihov unos u slobodnu zonu ili carinsko skladište;
- 30) **uslovi uvoza** su veterinarski uslovi utvrđeni posebnim propisima koje moraju ispunjavati životinje, proizvodi životinjskog porijekla, hrana za životinje i nus proizvodi namijenjeni uvozu;
- 31) **veterinarsko osoblje** su veterinari i veterinarski tehničari;
- 32) **veterinar** je lice koje posjeduje dokaz o formalnoj osposobljenosti za obavljanje veterinarske profesije u skladu sa propisima o regulisanim profesijama i priznavanju inostranih profesionalnih kvalifikacija;
- 33) **veterinarska zaštita životne sredine** je veterinarska djelatnost koja se vrši u okviru postupaka i mjera koje se primjenjuju tokom uzgoja, držanja i upotrebe životinja, rukovanja

životinjskim leševima i nus proizvodima životinjskog porijekla, u cilju sprječavanja zagađivanja životne sredine i zaštite zdravlja ljudi i životinja;

34) **veterinarski pregled** je fizički pregled i/ili administrativni postupak koji se vrši direktno ili na drugi način nad životinjama ili proizvodima životinjskog porijekla u cilju zaštite ljudi i zdravlja životinja;

35) **veterinarsko javno zdravlje** je veterinarska djelatnost koja obuhvata poslove iz oblasti kontrole životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i pratećih predmeta, a kojima se neposredno ili posredno štiti zdravlje ljudi od zoonoza, uzročnika zoonoza koje se prenose hranom i drugih štetnih materija, kao i životna sredina;

36) **zaštita zdravlja životinja** je praćenje, sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih ili parazitskih bolesti utvrđenih ovim zakonom, uključujući i zoonoze, uzgoj životinja određenog genotipa slobodnog od određenih bolesti i zaštita od drugih zaraznih, parazitskih i organskih bolesti;

37) **zoonoze** su bolesti ili infekcije koje se pod prirodnim okolnostima prenose sa životinja na ljude i obrnuto;

38) **životinje** su životinje iz porodice kopitara (konji, magarci, mazge, mule), životinje iz porodice papkara (goveda, ovce, koze, svinje), živina (kokoške, čurke, guske, patke i druge ptice koje se uzgajaju ili drže radi proizvodnje mesa, priplodnih ili konzumnih jaja i drugih proizvoda i divlje ptice za uzgoj i priplod), ukrasne, strane i divlje ptice, sisari, psi, mačke, kunići, pčele, svilene bube, insekti oprašivači i drugi zglavkari, ribe, rakovi, žabe, puževi, školjke i drugi mekušci, ježevi, kornjače i drugi gmizavci, člankoviti crvi, divljač, životinje namijenjene ogledima i reproduktivni materijal;

39) **biosigurnosne mjere** su mjere koje se preduzimaju radi sprječavanja pojave, otkrivanja, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza, u cilju zaštite zdravlja životinja i ljudi i zaštite životne sredine;

40) **karenca** je vremenski period koji mora da protekne od posljednjeg davanja lijeka životinjama, pod normalnim uslovima upotrebe u skladu sa propisima, pa do trenutka kada liječena životinja i njeni proizvodi mogu da se koriste za ishranu, u cilju zaštite zdravlja ljudi i osiguranja da proizvedena hrana ne sadrži rezidue u količinama većim od maksimalno dozvoljenih koncentracija;

41) **kontaminanti** (štetne materije) su biološke, hemijske ili fizičke materije štetne za zdravlje ljudi koje nijesu namjerno dodate hrani, a čije prisustvo je posljedica postupaka tokom proizvodnje, tretiranja, pripreme, pakovanja, transporta i skladištenja hrane ili posljedica zagađenja životne sredine (pesticidi, teški metali, industrijski kontaminanti, ostaci veterinarskih lijekova);

42) **prevalenca** je ukupan broj jedinki ili slučajeva oboljenja prisutan u rizičnoj populaciji, u određenom geografskom području, u određenom trenutku ili tokom određenog vremenskog perioda;

43) **kompartment** je jedan ili više objekata sa istim biosigurnosnim uslovima i istim uslovima ishrane i držanja životinja, kao i istim zdravstvenim statusom u odnosu na određene bolesti životinja;

44) **zootehnički pregled** je fizički pregled i/ili administrativni postupak koji se vrši na životinjama u skladu sa ovim zakonom;

45) **uvoz (import)** je uvoz životinja i proizvoda životinjskog porijekla, radi stavljanja u promet u skladu sa carinskim propisima;

46) **životinje za klanje** su kopitari, papkari, živina, kunići i uzgajana divljač, čije je meso namijenjeno za ishranu ljudi;

47) **nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca** je svako kretanje životinje koje nema za cilj prodaju kućnog ljubimca, odnosno promjenu vlasništva kućnog ljubimca u pratnji vlasnika ili ovlaštenog lica tokom nekomercijalnog kretanja i koja je tokom tog kretanja pod odgovornošću vlasnika ili odgovornog lica;

48) **sertifikovanje zdravlja/statusa stada** je potvrđivanje da je stado slobodno od određene bolesti u skladu sa ovim zakonom.

Nadležnosti

Član 6

(1) Ministarstvo u vršenju poslova utvrđenih ovim zakonom donosi propise za izvršavanje ovog zakona, program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, posebne programe zdravstvene zaštite životinja, programe za praćenje zoonoza, uzročnika zoonoza i praćenja njihove otpornosti na antimikrobna sredstva, programe kontrole salmonela, program monitoringa rezidua, odlučuje po žalbama na rješenja donesena u prvostepenom postupku, surađuje sa međunarodnim organizacijama i nadležnim organima drugih država u oblasti veterinarstva i vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

(2) Uprava u sprovođenju ovog zakona:

1) vodi registre životinja, gazdinstava i objekata;

2) utvrđuje višegodišnje i godišnje planove službenih kontrola u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja, bezbjednosti hrane i hrane za životinje;

3) priprema stručne osnove za: strategiju zdravstvene zaštite životinja, program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, druge posebne programe, planove za upravljanje kriznim situacijama (u daljem tekstu: krizne planove) i propise iz oblasti veterinarstva;

4) registruje i odobrava objekte u skladu sa ovim zakonom;

5) vrši službene kontrole nad sprovođenjem ovog zakona;

6) učestvuje, u okviru svojih nadležnosti, u aktivnostima i surađuje sa međunarodnim organizacijama i nadležnim organima drugih država u oblasti veterinarstva;

7) vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Stručni nadzor nad radom veterinarskih organizacija

Član 21b

(1) Stručni nadzor nad radom veterinarskih organizacija u obavljanju veterinarske djelatnosti vrši Uprava.

(2) U postupku stručnog nadzora iz stava 1 ovog člana, koji se obavlja najmanje jednom u dvije godine, provjerava se:

1) obavljanje veterinarske djelatnosti propisane ovim zakonom;

2) osposobljenost kadrova i stepen opremljenosti;

3) način i efikasnost pružanja usluga;

4) usklađenost rada sa savremenim dostignućima veterinarske nauke i prakse i drugi elementi značajni za kvalitet rada.

(3) Stručni nadzor iz stava 1 ovog člana vrši stručna komisija koju obrazuje Uprava i sačinjava izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru.

Stručna sprema

Član 30

(1) Poslove veterinarske djelatnosti iz člana 2 ovog zakona vrši veterinarsko osoblje, a specijalizovane poslove veterinarske dijagnostike i analitike vrše i lica koja imaju odgovarajuću stručnu osposobljenost.

(2) Stručne veterinarske poslove u veterinarskoj organizaciji i veterinarskoj službi može da vrši veterinar koji ima licencu izdatu u skladu sa ovim zakonom.

(3) Licenca se izdaje veterinaru koji je završio VII stepen stručne spreme, položio stručni ispit i član je Veterinarske komore.

(4) Stručno-tehničke veterinarske poslove, osim: postavljanja dijagnoze, određivanja načina liječenja životinja i samostalnog raspolaganja lijekovima, izvođenja hirurških zahvata, tumačenja laboratorijskih i specijalističkih izvještaja i davanja stručnih mišljenja, može vršiti veterinarski tehničar koji ima završen IV stepen stručne spreme i položen stručni ispit, pod nadzorom veterinara iz stava 2 ovog člana i prema pravilima struke.

Prigovornički staž i stručni ispit

Član 33

(1) Veterinari i veterinarski tehničari koji nijesu obavili pripravnički staž i položili stručni ispit ne smiju samostalno pružati veterinarske usluge.

(2) Pripravnički staž za veterinare traje godinu dana, a za veterinarske tehničare šest mjeseci.

(3) Veterinari i veterinarski tehničari po završenom pripravničkom stažu, dok ne polože stručni ispit, a najduže godinu dana, mogu obavljati poslove veterinarske djelatnosti pod neposrednim nadzorom veterinara sa licencom.

(4) Veterinari i veterinarski tehničari polažu stručni ispit pred komisijom koju obrazuje Uprava.

(5) Polaganje stručnih ispita iz stava 4 ovog člana organizuje i sprovodi Uprava.

(6) Program, način polaganja stručnog ispita iz stava 4 ovog člana, sastav i rad ispitne komisije, obrazac zapisnika o polaganju stručnih ispita i obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu propisuje Ministarstvo.

8. Licenca

Član 35

(1) Na zahtjev veterinara koji ispunjava propisane uslove iz člana 30 stav 3 izdaje se licenca kojom se veterinaru daje pravo na rad iz člana 30 stav 2 ovog zakona.

(2) Licencu iz stava 1 ovog člana izdaje Veterinarska komora.

(3) Postupak izdavanja, produžavanja, odnosno oduzimanja licence sprovodi se u skladu sa zakonom kojim je uređen upravni postupak.

Planski dokumenti

Član 45

(1) Radi unaprjeđivanja poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravlja i obezbjeđivanja uslova za neometani promet životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje i nus proizvoda, donose se planski dokumenti

(2) Planski dokumenti iz stava 1 ovog člana su:

- 1) strategija zdravstvene zaštite životinja;
- 2) program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja;
- 3) posebni programi u skladu sa ovim zakonom;
- 4) krizni planovi.

Strategija zdravstvene zaštite životinja

Član 46

(1) Strategiju zdravstvene zaštite životinja donosi Vlada, za period od pet godina.

(2) Strategijom iz stava 1 ovog člana određuju se mjere zdravstvene zaštite životinja u cilju zaštite životinja od zaraznih bolesti, odnosno sprječavanja prenošenja zaraznih bolesti koje se sa životinja mogu prenijeti na ljude.

XVIII. KAZNE NE ODREDBE

Član 162

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne pripremi i ne ispita službene uzorke i ne sačini izvještaj o rezultatima i/ili ne započne ispitivanje odmah po dostavljanju uzoraka, i/ili ne izradi izvještaj i ne dostavi ga službenom veterinaru koji je dostavio uzorak, odnosno Upravi, nakon završetka ispitivanja, i/ili ukoliko se ispitivanjem utvrdi sumnja ili potvrda uzročnika bolesti, odnosno kada nakon završenog ispitivanja uzorak ne ispunjava propisane vrijednosti, izvještaj o rezultatima ne dostavi najkasnije u roku od 48 sati od dana sprovedenog ispitivanja službenom veterinaru odnosno Upravi (član 7a stav 1);

2) počne da obavlja veterinarsku djelatnost bez tješenja o ispunjenosti uslova (član 10 stav 3);

3) najkasnije do 1. marta tekuće za prethodnu godinu, ne dostavi Upravi godišnji izvještaj o obavljanju veterinarske djelatnosti (član 21a stav 1);

4) veterinari i veterinarski tehničari samostalno pružaju veterinarske usluge bez obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita (član 33 stav 1);

5) vrši promet životinja za uzgoj ili proizvodnju koje nijesu identifikovane i registrovane, i/ili koje ne potiču sa gazdinstava na kojima se vrše redovne veterinarske kontrole i/ili koje u toku kretanja ne prate uvjerenja i druga propisana dokumenta i/ili koje ne potiču sa gazdinstava ili iz područja koja imaju najmanje jednak ili viši zdravstveni status u odnosu na gazdinstvo, odnosno područje na koje dolaze, i/ili koje potiču sa gazdinstava, iz sabirnih centara, od trgovaca ili sa područja koja su pod zabranom ili ograničenjima iz zdravstvenih razloga koji mogu uticati na zdravlje tih vrsta životinja (član 82 stav 1);

6) ne obezbijedi da životinje u periodu od odlaska sa gazdinstva sa kojeg potiču do dolaska na odredište ne budu u kontaktu sa životinjama koje nemaju isti zdravstveni status (član 82 stav 2);

7) promet i okupljanje životinja za uzgoj ili proizvodnju vrši u sabirnim centrima, stočnim pijacama, otkupnim mjestima, sajmovima i drugim mjestima za okupljanje (izložbe, javne smotre i takmičenja), koja nijesu registrovana, odnosno odobrena i koja nijesu pod kontrolom službenog veterinara (član 84 stav 1);

8) vrši organizovanu prodaju životinja za uzgoj ili proizvodnju izvan registrovanog, odnosno odobrenog objekta (član 84 stav 2);

9) stavi u promet reproduktivni materijal koji je sakupljen na gazdinstvu, odnosno objektu koji nije odobren i/ili potiče od životinja za koje je naloženo sprovođenje mjere usmrćivanja i/ili potiču od životinja sa gazdinstva, iz objekata i područja koja su pod zabranom ili ograničenjem iz zdravstvenih razloga i/ili nije označen (član 88 stav 1 tač. 1, 3, 4 i 5);

10) stavi u promet hranu životinjskog porijekla namijenjenu za javnu potrošnju koja sadrži ili sadrži u količinama većim od dozvoljenih rezidue (član 91 stav 2);

11) otpremi u klanicu životinje koje ne prati dokumentacija kojom se potvrđuje da nijesu bile tretirane zabranjenim supstancama, a u slučaju liječenja da je protekao period karence (član 91 stav 3);

12) stavi u proizvodnju i promet životinje koje su tretirane nedozvoljenim supstancama ili proizvodima (član 93 stav 1 tačka 1);

13) stavi u proizvodnju i promet životinje koje su tretirane dozvoljenim supstancama ili proizvodima kod kojih nije istekla karenca (član 93 stav 1 tačka 2);

14) stavlja u proizvodnju i promet hranu koja ne potiče od životinja iz člana 93 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona (član 93 stav 1 tačka 3);

15) za liječenje životinja koristi lijekove koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet i/ili lijekove ne primjenjuje u skladu sa uputstvom proizvođača lijeka i/ili u svrhe za koji su lijekovi dozvoljeni (član 94 stav 1);

16) ne vodi evidenciju o liječenju životinja (član 94 stav 2);

17) ne upiše podatke u evidenciju iz člana 94 stav 4 ovog zakona (član 94 stav 5);

18) upotrebljava nus proizvode i proizvode dobijene od nus proizvoda za ishranu životinja iz člana 97 stav 1 tač. 1 do 4 ovog zakona (član 97 stav 1);

19) baca leševe životinja u rijeke, jezera, more ili druge vodene tokove ili odvođe ili ih ostavlja na putevima, drugim javnim površinama, otvorenom prostoru, u šumama ili na drugom mjestu (član 99 stav 1);

20) u slučaju sumnje da je životinja uginula od zarazne bolesti koja se obavezno prijavljuje, veterinar ne uzme materijal za dijagnostičko ispitivanje i ne pošalje ga na ispitivanje radi utvrđivanja uzroka uginuća (član 99 stav 3);

21) ne obezbijedi prevoz leša sa mjesta uginuća do objekta za pregled leševa ili za sakupljanje, preradu ili uništenje i ne obezbijedi dezinfekciju mjesta uginuća, vozila i opreme, kada je to potrebno (član 99 stav 4);

22) posluje sa životinjama, proizvodima životinjskog porijekla i hranom za životinje u objektima iz čl. 83, 84, 112, 113 i 115 ovog zakona, u kojima nastaju nus proizvodi, a nije obezbijedio njihovo privremeno čuvanje i otpremanje (član 101 stav 1);

23) ne obezbijedi redovno i potpuno preuzimanje i prevoz leševa životinja i nus proizvoda iz objekata iz člana 101 stav 1 ovog zakona (član 101 stav 4);

24) preradu ili uništavanje nus proizvoda obavlja u objektima koji nijesu upisani u registar odobrenih objekata (član 102 stav 1);

25) sakuplja, prevozi i koristi nus proizvode u obavljanju djelatnosti a nije upisano u registar registrovanih objekata (član 102 stav 2);

26) vrši promet, konzerviranje, obradu, preradu i skladištenje kože i krzna u objektu koji nije odobren (član 107 stav 1);

27) vrši promet goveđe, ovčije i kozije kože kao i kože kopitara, osim telećih, jagnjećih, jarećih i koža ždrebadi koje potiču od životinja koje su zaklane bez službene kontrole ili potiču od uginulih životinja, prije laboratorijskog ispitivanja na antraks (član 107 stav 2);

28) ne dostavi uzorke na laboratorijsko ispitivanje radi pregleda na antraks i kože ne uskladišti u odvojenoj prostoriji (član 107 stav 3);

29) nije označilo kože i krzna i ne vodi evidenciju o njihovom porijeklu (član 107 stav 4);

30) vrši dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju iz člana 108 stav 1 i 2 ovog zakona bez rješenja o ispunjenosti uslova i/ili ne vrši dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kada je naređeno po nalogu službenog veterinara (član 108 st. 4 i 6);

31) proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla obavlja u objektu koji nije upisan u registar registrovanih objekata (član 112 stav 1);

32) sve faze proizvodnje i prometa hrane životinjskog porijekla vrši u objektima koji nijesu upisani u registar odobrenih objekata (član 113 stav 1);

33) proizvodnju i promet hrane za životinje obavlja u objektu koji nije upisan u registar registrovanih objekata (član 115 stav 1);

34) proizvodnju i promet hrane za životinje obavlja u objektu koji nije upisan u registar odobrenih objekata (član 115 stav 5);

35) ne obezbijedi uvjerenje o zdravstvenom stanju i porijeklu životinje prije premještanja odnosno stavljanja u promet životinja na teritoriji Crne Gore (član 116 stav 1);

36) na zahtjev službenog veterinara ne pruži na uvid uvjerenje o zdravstvenom stanju i porijeklu životinje (član 116 stav 4);

37) izda uvjerenje o zdravstvenom stanju i porijeklu životinje ako je u mjestu porijekla životinje utvrđeno postojanje zarazne ili parazitske bolesti koja se može prenijeti tom vrstom životinja (član 116 stav 5);

38) vrši premještanje odnosno stavljanjem promet životinja koje ne ispunjavaju uslove za premještanje odnosno stavljanje u promet na teritoriji Crne Gore (član 118 stav 1);

39) vrši premještanje pošiljki životinja, a na mjestu otpreme nije izvršen veterinarski pregled (član 119 stav 1);

40) ne prijavi otpremu životinje ovlašćenom veterinaru (član 119 stav 3);

41) pošiljka životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda koja se izvozi nije pregledana na mjestu otpreme (član 120 stav 1);

42) pošiljku iz člana 120 st. 1 i 2 ovog zakona ne prati sertifikat (član 120 stav 3);

43) u slučajevima koje odredi službeni veterinar ne izvrši dezinfekciju prevoznih sredstava iz člana 129 stav 1 ovog zakona i prije utovara (član 129 stav 2);

44) ne izda potvrdu o obavljenoj dezinfekciji iz člana 129 stav 3 ovog zakona;

45) nije izvršen veterinarski pregled životinja od kojih su proizvodi namijenjeni za javnu potrošnju prije i poslije klanja (član 134 stav 1);

46) pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla i nus proizvoda životinjskog porijekla uvozi, odnosno unosi u Crnu Goru van određenih odnosno odobrenih graničnih inspeksijskih mjesta (član 144 stav 1);

47) ne prijavi pošiljku za pregled, ne plati naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled u međunarodnom prometu i ne sprovede druge mjere koje naloži granični službeni veterinar (član 145 stav 7).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I POLJOPRIVREDE
UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu

Vrijeme trajanja javne rasprave: Javna rasprava na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu, sprovedena je u periodu od 20. 3. 2025. godine, pa do 8. 4. 2025. godine..

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja; dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku, sa navedenim načinom i rokom dostavljanja):

Poziv za Javnu raspravu o Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu, objavljen je na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, portal e-Uprave, 21. marta 2025. godine u skladu sa čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18). U pozivu je određen rok od 20 dana za dostavljanje komentara, inicijativa, sugestija i predloga u pisanom i elektronskom obliku.

Javna rasprava se sprovedla organizovanjem okruglog stola i kao i dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku na Obrascu 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, na adresu: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, 81000 Podgorica.

Okrugli sto o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu održan je dana 28. 3. 2025. godine u sali za sastanke Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, adresa Serdara Jola Piletića, broj 26, sa početkom u 13 časova.

U toku javne rasprave, na adresu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, u pisanoj, elektronskoj formi ili neposredno (usmenim putem) tokom okruglog stola u Podgorici, su stigle primjedbe od: Veterinarske komore Crne Gore.

Ovlašćeni predstavnici Uprave koji su učestvovali u javnoj raspravi:

- (1) Sunčica Boljević – V.D. pomoćnica Direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi:

Javnoj raspravi (okruglom stolu) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstva, prisustvovali su: tri predstavnika Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i 2 držaoca životinja, kao predstavnici Udruženja stočara opštine Danilovgrad.

Tokom trajanja javne rasprave održane su konsultacije sa predstavnicima Veterinarske komore Crne Gore radi dodatnih pojašnjenja odredbi ovog predloga.

Veterinarska komora Crne Gore je svoje predloge i sugestije dostavila putem elektronske pošte.

Ukupno je na okruglom stolu učestvovalo 5 osoba.

Rezime dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja: Dio dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija od strane Veterinarske komore Crne Gore je prihvaćen, a dio nije. Razlog leži u činjenici da je ovo usaglašavanje posljedica potrebe ispunavanja završnog mjerila u Poglavlju 3 (CB) koji se osnosi na: Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga 1. Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir, A) Uzajamno priznavanje profesionalnih kvalifikacija. Već je Programom rada Vlade i PPCG-om planirano donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu radi usaglašavanja sa Regulativom 2016/429 ("Zakon o zdravlju životinja") i 2017/625 ("Zakon o službenim kontrolama" i implementirajućim i delegiranim regulativama predviđeno za IV kvartal 2025. godine. Tokom izrade ovih izmjena i dopuna razmatraće se i ovi predlozi.

Dostavljane primjedbe, predlozi i sugestije, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja dati u tabeli ispod.

U Podgorici, 11.04.2025. godine

Vladimir Đaković

DIREKTOR

Br.	Institucija/Lice	Komentar	Odgovor obrađivača
I.	Veterinarska komora Crne Gore	Primjedba/predlog/sugestija 1: U Zakonu o veterinarstvu, poslije člana 2 dodaje novi član koji glasi: "Veterinarska djelatnost je djelatnost regulisana standardima EU i predstavlja djelatnost od posebnog javnog interesa."	Predlog se ne prihvata. Opredeljenjem Crne Gore za pristupanje EU (definisano Ugovorom) preuzeta je i obaveza potpunog usaglašavanja sa EU legislativom. Upravo ovim izmjenama i dopunama preuzimaju se standardi EU u oblasti regulisanih profesija – između ostalog i veterinara. Postojećim Zakonom o veterinarstvu, Poglavlje 5 definiše javni interes u oblasti zdravstvene zaštite životinja i

			veterinarskog javnog zdravlja.
2.	Veterinarska komora Crne Gore	Primjedba/predlog/sugestija 2: U Zakonu o veterinarstvu, poslije člana 2 dodaje se novi član 2a koji glasi: “Veterinar ima parvo na naknadu za svoj rad po veterinarskoj tarifi. Veterinarsku tarifu donosi Veterinarska komora, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore. Akti iz st. 2 ovog člana se objavljuju u službenom listu Crne Gore.”	Predlog se ne prihvata. Predlog nije prihvaćen u ovom predlogu zakona jer će se u narednom periodu vršiti izmjene i dopune Zakona o veterinarstvu radi usaglašavanja sa Regulativom 2016/429 (“Zakon o zdravlju životinja”) i 2017/625 (“Zakon o službenim kontrolama” i implementirajućim i delegiranim regulativama predviđeno za IV kvartal 2025. godine. Tokom izrade ovih izmjena i dopuna razmatraće se i ovaj predlog.

3.	Veterinarska komora Crne Gore	Primjedba/predlog/sugestija 3: “U Zakonu o veterinarstvu, u članu 21b stav 1 poslije reči Uprava, dodaju se riječi: “u saradnji sa Veterinarskom komorom.” Stav 3 briše se i novi glasi: Stručni nadzor iz stava 1 ovog člana vršiće komisija od 3 člana koje predlaže Veterinarska komora, uz saglasnost Uprave, a komisija je dužna da u roku od 5 dana od dana obavljenog nadzora sačini izvještaj o izvršenim stručnom nadzoru koji daje Upravi na odobrenje.”	Predlog se djelimično prihvata. Generalno, predlog je prihvaćen s modifikacijom, tako da član 21 sada glasi: “U članu 21b stav 3 mijenja se i glasi: „(3) Stručni nadzor iz stava 1 ovog člana vrši stručna komisija koju obrazuje Uprava.” Poslije stava tri dodaju se tri nova stava koja glase: „(4) Jednog člana komisije iz stava 3 ovog člana imenuje Veterinarska komora Crne Gore, na zahtjev Uprave. (5) Komisija iz stava 3 ovog člana dužna je da u roku od pet dana od dana obavljenog stručnog nadzora sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru sa predlogom mjera za unaprjeđenje kvaliteta rada, daje mišljenje i predloge u vezi sa organizacijom rada i uslovima za poboljšanje obavljanja veterinarske djelatnosti. (6) Odgovorno lice i zaposleni u veterinarskoj organizaciji koja je predmet stručnog nadzora dužni su da Komisiji iz stava 3 ovog člana dostavi sve podatke neophodne za sprovođenje stručnog nadzora.”
----	-------------------------------	--	---



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.gov.me/szz

Broj: 05-040/25-593/4

22. jula 2025. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Gospodinu Vladimiru Jokoviću, ministru

Veza: Broj: 04-312/25-4586/3 od 22. jula 2025. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu**

Poštovani gospodine Jokoviću,

Na inovirani tekst **PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date u neposrednoj saradnji predstavnicima obrađivača 22. jula 2025. godine, inkorporirane u predloženi tekst zakona.

Napominjemo, da u vezi odredbe člana 11 Predloga zakona koja se odnosi na kaznene odredbe treba pribaviti mišljenje Ministarstva pravde, kao nadležnog organa.

SEKRETARKA
Slavica Bajić
Slavica Bajić



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Adresa: Vuka Karadžića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 500
fax: +382 20 407 515
www.mps.me

Broj: 01-040/25-7843/3

23. jul 2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
G-din Vladimir Joković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu
Veza: Vaš akt broj 04-312/25-4586/3 od 22. jula 2025. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, koji je dostavljen aktom broj 04-312/25-4586/3 od 22. jula 2025. godine, a zaprimljen u ovom ministarstvu istog dana.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da, u okviru nadležnosti ovog ministarstva, nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona, budući da su, u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima predlagača, sugestije Ministarstva pravde uvrštene u tekst Predloga zakona.

S poštovanjem,



MINISTAR
mr. Bojan Božović

Dostavljeno:

- naslovu
- afa
- u spise predmeta

Preliminarna kontrola na rizike od korupcije

Naziv propisa	PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU
Naziv organa	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Sektor/odsjek	Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Faza donošenja propisa	Predlog zakona
1. Navedi oblast koja se uređuje propisom.	Pregovaračko poglavlje 3 – regulisane profesije
2. Da li su jasno definisani subjekti zaduženi za sprovođenje propisa? Objasni.	Da, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Članovima 9 i 10 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Sl. list CG“, broj 56/18) koji je krovni zakon kojim su uređene regulisane profesije, propisano je: II. PRISTUP ZA OBAVLJANJE REGULISANIH PROFESIJA Lista regulisanih profesija Član 9 (1) Organ državne uprave, odnosno drugi organ uprave nadležan za određenu regulisanu profesiju (u daljem tekstu: nadležni organ) dostavlja spisak regulisanih profesija organu državne uprave nadležnom za poslove rada (u daljem tekstu: Ministarstvo); na osnovu kojih Ministarstvo sačinjava Listu regulisanih profesija. (2) Listu regulisanih profesija utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu; Vlada), na predlog Ministarstva.

	(3) <i>Lista regulisanih profesija obuhvata pregled regulisanih profesija, nadležnih organa i propisa kojima se uređuju regulisane profesije.</i> <i>Poslovi nadležnog organa</i> Član 10 (1) <i>Uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, kao i uslove za povremeno ili privremeno pružanje usluga reguliše propisima kojima se uređuju regulisane profesije.</i> (2) <i>Nadležni organ:</i> 1) <i>prima zahtjeve za priznavanje profesionalnih kvalifikacija, vodi postupak i izdaje rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije;</i> 2) <i>vodi spisak izdatih rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije, izjavljenih tužbi odnosno žalbi protiv izdatih rješenja i prijava pružaoca povremenih ili privremenih usluga (u daljem tekstu: pružalac usluga);</i> 3) <i>pružiocima usluga izdaje potvrdu o obavljanju djelatnosti u Crnoj Gori, o profesionalnoj kvalifikaciji i o usklađenosti profesionalne kvalifikacije sa minimalnim uslovima osposobljenosti;</i> 4) <i>obavještava zainteresovana lica o uslovima za obavljanje regulisanih profesija;</i> 5) <i>jednom godišnje unosi podatke u elektronsku bazu podataka regulisanih profesija;</i> 6) <i>sarađuje sa nadležnim organima drugih država ugovornica;</i> 7) <i>na zahtjev Ministarstva, izvještava o sprovođenju ovog zakona.</i> (3) <i>Izuzetno od stava 2 ovog člana, poslove iz stava 2 tač. 1 do 4 ovog člana mogu obavljati nadležna udruženja u skladu sa posebnim propisom.</i> <i>U skladu sa ovim odredbama, Predlogom zakona o izmjenama dopunama zakona o veterinarstvu određena je nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da vodi postupak priznavanja formalnih kvalifikacija veterinaru.</i>
3. Da li postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe u propisu	<i>Ne postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe u propisu koje dozvoljavaju dvosmisleno tumačenje.</i> <i>Poseban izazov predstavlja činjenica da u Crnoj Gori ne postoji visokoškolska ustanova za obrazovanje veterinaru, već</i>

koje dozvoljavaju dvosmisleno tumačenje? Objasni.	veterinari i sadašnji, a i budući, diplome najčešće stiču na veterinarskim fakultetima u državama u okruženju. Neophodno u narednom periodu (stav Evropske komisije u roku od godinu dana od privremenog zatvaranja mjerila) uspostaviti model (studijski program) i procedure za automatsko i priznavanje po opštem principu formalnih kvalifikacija veterinaru.
4. Da li je propis, sa predviđenim regulatornim pretpostavkama, kreiran u cilju ostvarivanja profita ili drugih benefita za račun određenog/ih subjekta/ata? Objasni.	U skladu sa Direktivom 2005/36 EZ, na unutrašnjem tržištu EU državljani Evropskog ekonomskog prostora (EEP - države članice Evropske unije, Norveška, Lihtenštajn i Island i Švajcarska konfederacija) imaju prava prekograničnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija u regulisanim profesijama za pristup kojima je potrebno ispuniti određene uslove. Takođe, pružatelji profesionalnih usluga imaju pravo poslovnog nastana i slobodu prekograničnog pružanja usluga. Kako bi veterinar mogao trajno pružati svoje usluge odnosno obavljati veterinarsku profesiju u državi domaćinu (u ovom slučaju u Crnoj Gori), mora se sprovesti postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije. Nakon priznavanja te kvalifikacije, veterinar iz države članice ima jednak pristup tržištu rada kao i građani – veterinari države domaćina (u ovom slučaju Crne Gore). U ovom slučaju riječ je o trajnom ili dugotrajnom preseljenju i radu u drugoj državi članici – Crnoj Gori (nakon pristupanja EU). Razlikuju se 2 postupka priznavanja inostranih stručnih kvalifikacija (radi poslovnog nastana u državi domaćinu – Crnoj Gori: - Automatski sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija: Ovaj sistem primjenjuje se za sedam profesija: doktore medicine, medicinske sestre/medicinske tehničare za djelatnost opšte zdravstvene njege, doktore dentalne medicine, babice, magistre farmacije, veterinare i arhitekte. Za ovih sedam profesija propisan je minimalni sadržaj obrazovanja te su svi obrazovni programi usklađeni u svim državama članicama Europske unije. To u praksi znači da osobe koje su stekle svoje stručne kvalifikacije u ovih sedam profesija, a u skladu s propisanim uslovima, mogu brzo i jednostavno ostvariti svoje pravo na rad u državi domaćinu prolazeći jednostavan postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije. - Opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija:

U ovom potpunom postupku priznavanja kvalifikacija veterinar mora dokazati da posjeduje odgovarajuće obrazovanje te dodatna znanja i vještine, radno iskustvo, a ponekad i dodatne uslove koje traži država članica, poput poznavanja jezika države domaćina. U skladu sa ovim zakonom, dokaz o poznavanju crnogorskog jezika u nivou B2 izdat od nadležne ustanove visokog obrazovanja.

Takođe, u ovom postupku priznavanja moguće je da država domaćin od kandidata zatraži i dodatno radno iskustvo (tzv. period prilagođavanja, koje može trajati i do tri godine) ili provjeru osposobljenosti za rad u profesiji. To su dopunske mjere kojima država domaćin, prije izdavanja odobrenja za rad na njihovom području, želi obezbjediti da je lice zaista kvalifikovano za rad u profesiji te da je stručno osposobljena pod jednakim (ili barem sličnim uslovima) kao i domaći građani.

Opšti sistem priznavanja prolaze sve profesije koje nisu obuhvaćene automatskim sistemom te u slučajevima kada je riječ o profesijama koje su obuhvaćene automatskim sistemom, a da veterinar ne ispunjava sve propisane uslove za automatsko priznavanje.

Takođe, veterinari mogu privremeno ili povremeno pružati usluge kada se ne sprovodi postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije.

Dodatno, direktivom su propisani i uslovi za pojedine države članice za priznavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji po osnovu stečenih prava za obavljanje veterinarske djelatnosti. Dokaz o formalnoj osposobljenosti za veterinara koji u potpunosti ne ispunjava sve minimalne uslove osposobljenosti propisane Direktivom, priznaje se u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija, kao dovoljan, ako je izdat od nadležnog organa matične države članice, kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje započeto prije referentnog datuma utvrđenog u tački 5.4.2. Priloga V Direktive, pod uslovom da je uz njega priložena potvrda nadležnog organa kojom se potvrđuje da je pojedinac efektivno i zakonito obavljao relevantnu veterinarsku aktivnost u toj državi najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje prethode izdavanju potvrde.

Takođe, važno je istaći da je u Crnoj Gori već nekoliko decenija prisutna konstantna deficitarnost doktora veterinarske medicine odnosno diplomiranih veterinara. Na tržištu rada

	Crne Gore nema dovoljno veterinara. Poseban izazov predstavlja i činjenica da u Crnoj Gori ne postoji visokoškolska ustanova za obrazovanje veterinara, već veterinari i sadašnji, a i budući, diplome stiču na veterinarskim fakultetima u državama u okruženju. Neophodno u narednom periodu (stav Evropske komisije u roku od godinu dana od privremenog zatvaranja mjerila) uspostaviti procedure za automatsko i priznavanje po opštem principu formalnih kvalifikacija veterinara. Ovo će se odnositi i na veterinare koji sada obavljaju djelatnost u Crnoj Gori, a koji bi nakon pristupanja, u skladu sa propisom konkretne države članice koji je usaglašen sa Direktivom 2005/36, imali pristup tržištu rada druge države članice. Zatraženo je od Evropske komisije. priznavanje formalne osposobljenosti (stečena prava) za veterinare koji do dana pristupanja u EU obavljaju veterinarsku profesiju u Crnoj Gori efektivno i zakonito, s licencom koju je izdala Veterinarska komora Crne Gore u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.
5. Da li će javni funkcioner koji je na čelu organa koji je predlagatelj propisa imati privatni interes od efekata primjene propisa (etičke povrede)? Objasni.	Javni funkcioner koji je na čelu organa koji je predlagatelj propisa neće imati privatni interes od efekata primjene propisa (etičke povrede) jer će se sprovoditi procedura priznavanja profesionalnih kvalifikacija veterinara u skladu sa ovim i zakonom kojom je uređeno priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Sl. list CG“, broj 56/18)
6. Da li su u propisu predviđeni adekvatni mehanizmi za njegovo sprovođenje ili je predviđeno da će ovo pitanje biti regulisano podzakonskim aktima? Objasni.	Zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Sl. list CG“, broj 56/18) i ovim zakonom propisani su uslovi i mehanizmi za njegovo sprovođenje s tim da će se podzakonskim aktom Ministarstva bliže propisati uslovi i način priznavanja profesionalna kvalifikacija i uslovi za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti. Ovo posebno zbog činjenice da u Crnoj Gori ne postoji visokoškolska ustanova za obrazovanje veterinara, već veterinari i sadašnji, a i budući, diplome najčešće stiču na veterinarskim fakultetima u državama u okruženju. Neophodno u narednom periodu (stav Evropske komisije u roku od godinu dana od privremenog zatvaranja mjerila) uspostaviti model (studijski program) i procedure za automatsko i priznavanje po opštem principu formalnih kvalifikacija veterinara.

7. Da li su u propisu definisane vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenje odredaba propisa? Objasni.	Da, ovim zakonom i Zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Sl. list CG“, broj 56/18) definisane vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenje odredaba propisa.
8. Da li su kontrolni mehanizmi definisani propisom? Objasni.	Da, Zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Sl. list CG“, broj 56/18).
9. Da li su predviđene sankcije za slučajeve povrede zakonskih normi? Objasni.	Zakonom o veterinarstvu su propisane kaznene odredbe koje se odnose i na veterinare koji će, u skladu sa ovim zakonom, nakon priznavanja profesionalnih kvalifikacija, obavljati veterinarsku djelatnost u Crnoj Gori. Takođe, propisane su kaznene odredbe za privremeno i povremeno vršenje poslova.
10. Da li je u zakonu propisana jasna procedura za izricanje sankcija, tj. da li je uspostavljen mehanizam praćenja primjene, izricanja sankcija i vrste sankcija? Objasni.	Da, članovima 162 do 164 Zakona o veterinarstvu.
11. Da li je propisano da je subjekt koji odlučuje o davanju prava, uvođenju ograničenja i izricanju sankcija, odvojen od subjekta koji kontroliše (nadzire) zakonitost i sprovođenje ovih odluka, tj. da li je uspostavljena adekvatna „dvostepenost“ kao mehanizam provjere i kontrole	Da, primjenjuju se pravila upravnog postupka. Članom 4 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Sl. list CG“, broj 56/18): „U postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.“

donesenih odluka? Objasni.	
12. Da li je propis bio predmet lobiranja? Objasni.	Ne, propis nije bio premet lobiranja. Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu sadržan je u potrebi usklađivanja ovog akta sa Direktivom 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija.
13. Da li se propis odnosi na izmjenu izbornih mehanizama ili finansiranje političkih partija? Objasni.	Propis se ne odnosi na izmjenu izbornih mehanizama ili finansiranje političkih partija. Ovim zakonom uređuju se pitanja priznavanja profesionalnih kvalifikacija veterinaru za obavljanje veterinarske djelatnosti. U skladu sa Direktivom 2005/36 EZ, na unutrašnjem tržištu EU državljani Evropskog ekonomskog prostora (EEP - države članice Evropske unije, Norveška, Lihtenštajn i Island i Švajcarska konfederacija) imaju pravo prekograničnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija u regulisanim profesijama za pristup kojima je potrebno ispuniti određene uslove. Takođe, pružatelji profesionalnih usluga imaju pravo poslovnog nastana i slobodu prekograničnog pružanja usluga. Ovo će se odnositi i na veterinare koji sada obavljaju djelatnost u Crnoj Gori, a koji bi nakon pristupanja, u skladu sa propisom konkretne države članice koji je usaglašen sa Direktivom 2005/36, imali pristup tržištu rada druge države članice. Zatraženo je od Evropske komisije, priznavanje formalne osposobljenosti (stečena prava) za veterinare koji do dana pristupanja u EU obavljaju veterinarsku profesiju u Crnoj Gori efektivno i zakonito, s licencom koju je izdala Veterinarska komora Crne Gore u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.
14. Da li se propisom bitnije mijenja struktura javne uprave? Objasni.	Ovim propisom se bitnije ne mijenja struktura javne uprave. Već je određen nadležni organ – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Za sprovođenje ovog zakona biće potrebno zapošljavanje određenog broja službenika koji će u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raditi na poslovima upoređivanja i priznavanja profesionalnih kvalifikacija veterinaru, daljeg usaglašavanja propisa i

	obavješćavanja Evropske komisije i država članica. S obzirom da se zakon primjenjuje od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, za sada ne postoji potreba dodatnog zapošljavanja.
15. Da li je transparentnost obezbijeđena objavljivanjem poziva za javnu raspravu? Objasni.	Sprovedena je javna rasprava.
16. Da li propis predviđa transparentan proces donošenja odluka? Objasni.	Sprovedena je javna rasprava.
17. Da li propis definiše listu opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju? Objasni.	Zakon ima odloženu primjenu, od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji – član 12: „Odredbe člana 30 stav 4, člana 33 stav 4 i čl. 34a do 34j primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“
18. Da li se u propisu definišu rokovi za administrativne postupke? Objasni.	Zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Sl. list CG“, broj 56/18) definisani su rokovi za administrativne postupke.
19. Da li propis uspostavlja mehanizam kontrole rizika od pojave sukoba interesa na nivou državne uprave, odnosno da li su propisom uspostavljeni mehanizmi odgovornosti koji su odvrćajući za pojavu sukoba interesa i eventualni razvoj korupcije? Objasni.	Ne, primjenjuje se Zakon o državnim službenicima i namještenicima.
20. Ostala relevantna pitanja.	-

15. Da li je transparentnost obezbijeđena objavljivanjem poziva za javnu raspravu? Objasni.	Sprovedena je javna rasprava.
16. Da li propis predviđa transparentan proces donošenja odluka? Objasni.	Sprovedena je javna rasprava.
17. Da li propis definiše listu opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju? Objasni.	Zakon ima odloženu primjenu, od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji – član 12: „Odredbe člana 30 stav 4, člana 33 stav 4 i čl. 34a do 34j primjenjuju se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“
18. Da li se u propisu definišu rokovi za administrativne postupke? Objasni.	Zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Sl. list CG“, broj 56/18) definisani su rokovi za administrativne postupke.
19. Da li propis uspostavlja mehanizam kontrole rizika od pojave sukoba interesa na nivou državne uprave, odnosno da li su propisom uspostavljani mehanizmi odgovornosti koji su odražavajući za pojavu sukoba interesa i eventualni razvoj korupcije? Objasni.	Ne, primjenjuje se Zakon o državnim službenicima i namještenicima.
20. Ostala relevantna pitanja.	

Datum i mjesto

22.07.2025



Starješina



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Adresa: Karađorđeva bb
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 814
fax: +382 20 224 138
www.gsv.gov.me

Broj: 02-312/25-1133/2

23. jul 2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Gospodin Vladimir Joković, ministar

Predmet: mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Uvaženi ministre,

U vezi s vašim aktom (*br. 04-312/25-4586/3 od 22. 07. 2025. god.*) u kom ste zatražili naše mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, politike ruralnog razvoja i politike ribarstva, obavještavamo Vas da s aspekta nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade nemamo primjedbi na tekst Prijedloga Zakona.

S poštovanjem,

GENERALNI SEKRETAR VLADE

mr Dragoljub Nikolić





Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-041/25-24476/2

Podgorica, 23.07.2025. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Rimski trg br. 46, Podgorica

gospodinu, Vladimiru Jokoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Veza: Vaš akt broj: 04-312/25-4586/3 od 22.07.2025. godine

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Dostavljenim Predlogom, navodi se da se donošenje ovog zakona predlaže radi obezbeđenja transpozicije i sprovođenja Direktive 2005/36 i potpuno usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti regulisanih profesija, gdje spada i profesija veterinara – ispunjavanje završnih mjerila u pregovaračkom poglavlju 3, imajući u vidu planirano privremeno zatvaranje poglavlja u IV kvartalu 2025. godine.

Nadalje, navodi se da je osnovni cilj za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu sadržan u potrebi usklađivanja ovog akta sa Direktivom 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni materijal i Izveštaj o analizi uticaja propisa, navedeno je da za implementaciju predmetnog propisa nije potrebno obezbeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore sve do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kada će biti potrebno zapošljavanje određenog broja službenika koji će u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raditi na poslovima upoređivanja i priznavanja profesionalnih kvalifikacija veterinara, daljeg usaglašavanja propisa i obaveštavanja Evropske komisije i država članica, te će ta finansijska sredstva biti predmet razmatranja u okviru planiranja budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prije pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu*.

S poštovanjem,



MINISTAR
Vuković

[Signature]



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Braće Crnokopce 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 885
fax: +382 20 221 450
www.mf.gov.me

Br: 05-02-C41/25-24476/2

Podgorica, 23.07.2025. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Rimski trg br. 46, Podgorica

gospodinu: Vladimiru Jokoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Vaza: Vaš akt broj: 04 312/25-4583/3 od 22.07.2025. godine

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Dostavljenim Predlogom navodi se da se donošenje ovog zakona predlaže radi obezbeđenja transpozicije i sprovođenja Direktive 2005/36 i potpuno usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti regulisanih profesija, gdje spada profesija veterinar – ispunjivanje završnih njerila u progovaračkom poglavlju 3, imajući u vidu planirano privremeno zatvaranje poglavlja u IV kvartalu 2025. godine.

Nadaće, navodi se da je osnovni cilj za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu sadržan u potrebi usklađivanja ovog akta sa Direktivom 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Na tekst Predloga zakona i priloženi Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni materijal i Izvještaj o analizi uticaja propisa, navedeno je da za implementaciju predmetnog propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore avo do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kada će biti potrebno zapošljavanje određenog broja službenika koji će u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raditi na poslovima upoređivanja priznavanja profesionalnih kvalifikacija veterinar, da jeg usaglašavanja propisa i obavljanja Evropske komisije i država članica, te će ta finansijska sredstva biti predmet razmatranja u okviru planiranja budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prije pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu.

S poštovanjem,



MINISTAR
Nada Vuković

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? - Donošenje ovog zakona predlaže se radi obezbjeđenja transpozicije i sprovođenja Direktive 2005/36 i potpuno usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti regulisanih profesija, gdje spade i profesija veterinara – ispunjavanje završnih mjerila u pregovaračkom poglavlju 3, imajući u vidu planirano privremeno zatvaranje predmetnog poglavlja u IV kvartalu 2025. godine. - Zakon se donosi u cilju harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti, u ovaj zakon prenijete su odredbe konsolidovane Direktive 2005/36 Evropskog parlamenta i Vijeća od 7. septembra 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija kako je izmijenjena Direktivom 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. studenog 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem informacionog sistema unutrašnjeg tržišta („Uredba IMI“) (Tekst relevantan za EGP, Službeni list EU, L 354, 28.12.2013.), koja se primjenjuje na Evropski ekonomski prostor i primjenjuje se na sve izmjene i dopune Direktive 2005/36/EZ. - Odsustvo normi ili razlikovanje normi u nacionalnim propisima sa normama utvrđenim EU predstavljalo bi problem za pružanje veterinarskih usluga na cijeloj teritoriji Evropskog ekonomskog prostora, uključujući Crnu Goru, nakon pristupanja EU odnosno dovelo bi da ugrožavanja slobode kretanja i međusobnog priznavanje dokaza o formalnoj osposobljenosti veterinara. - U skladu sa Direktivom 2005/36 EZ, na unutrašnjem tržištu EU državljani Evropskog ekonomskog prostora (EEP - države članice Evropske unije, Norveška, Lihtenštajn i Island i Švajcarska konfederacija) imaju pravo prekograničnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija u regulisanim profesijama za pristup kojima je potrebno ispuniti određene uslove. Takođe, pružatelji profesionalnih usluga imaju pravo poslovnog nastana i slobodu prekograničnog pružanja usluga. - Kako bi veterinar mogao trajno pružati svoje usluge odnosno obavljati veterinarsku profesiju u državi domaćinu (u ovom slučaju u Crnoj Gori), mora se sprovesti postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije. Nakon priznavanja te kvalifikacije, veterinar iz države članice ima jednak pristup tržištu rada kao i građani – veterinari države domaćina (u ovom slučaju Crne Gore). U ovom slučaju riječ je o trajnom ili dugotrajnom preseljenju i radu u drugoj državi članici – Crnoj Gori (nakon pristupanja EU). - Oštećeni bi bili veterinari koji žele da pružaju veterinarske usluge na teritoriji Crne Gore, a posljedično i držaoci životinja koji mogu biti uskraćeni za pružanje još kvalitetnije zdravstvene zaštite njihovih životinja. Posljedično, bila bi ugroženja i država Crna Gora kao država koja ograničava slobodu kretanja odnosno parvo poslovnog nastana i slobodu prekograničnog pružanja veterinarskih usluga.	
2. Ciljevi - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.	

- Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu sadržan je u potrebi usklađivanja ovog akta sa Direktivom 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija.
3. Opcije - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? - Jedina opcija za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu kojim su uređena pitanja nadležnog organa za priznavanje profesionalnih kvalifikacija veterinaru kao i postupci priznavanja profesionalnih kvalifikacija veterinaru. Naime, krovnim Zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18) preuzeta je većina odredbi Direktive 2005/36 dok je sektorskim zakonima bilo neophodno preciznije definisati uslove i način za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za pojedine djelatnosti. Naime, u skladu sa Direktivom, automatski sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija primjenjuje se za sedam profesija: doktore medicine, medicinske sestre/medicinske tehničare za djelatnost opšte zdravstvene njege, doktore dentalne medicine, babice, magistre farmacije, veterinare i arhitekte. - Za ovih sedam profesija propisan je minimalni sadržaj obrazovanja te su svi obrazovni programi usklađeni u svim državama članicama Europske unije. To u praksi znači da osobe koje su stekle svoje stručne kvalifikacije u ovih sedam profesija, a u skladu s propisanim uslovima, mogu brzo i jednostavno ostvariti svoje pravo na rad u državi domaćinu prolazeći jednostavan postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije. - Kako bi veterinar mogao trajno pružati svoje usluge odnosno obavljati veterinarsku profesiju u državi domaćinu (u ovom slučaju u Crnoj Gori), mora se sprovesti postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije. Nakon priznavanja te kvalifikacije, veterinar iz države članice ima jednak pristup tržištu rada kao i građani – veterinari države domaćina (u ovom slučaju Crne Gore). U ovom slučaju riječ je o trajnom ili dugotrajnom preseljenju i radu u drugoj državi članici – Crnoj Gori (nakon pristupanja EU).
4. Analiza uticaja - Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera. - Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu sadržan je u potrebi usklađivanja ovog akta sa Direktivom 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija. Naime, na sjednici Evropskog vijeća u Lisabonu iz marta 2000. godine, Komisija je donijela komunikaciju o „Strategiji unutrašnjeg tržišta“, čiji je cilj bio da slobodno pružanje usluga u okviru Zajednice, bude jednostavno kao i pružanje usluga u svakoj državi pojedinačno. Godinu dana nakon sjednice održane u Lisabonu, održana je sjednica u Stokholmu

gdje je Evropsko vijeće dalo Komisiji zadatak dostavljanja predloga po kojem bi način priznavanja kvalifikacija bio ujednačeniji i fleksibilniji od tada aktuelnog.

- Ovako normirana direktiva garantuje pristup istoj profesiji i jednaka prava prilikom obavljanja iste u drugoj državi članici, kao i državljanima te države članice.
- Olakšavanje pružanja usluga nemjerljiv značaj ima u kontekstu poštovanja javnog zdravlja i sigurnosti zaštite potrošača. Direktivom 2005/36/EZ omogućava se državama članicama da u skladu sa sopstvenim pravilima priznaju državljanima trećih zemalja stručne kvalifikacije stečene van područja Evropske unije. Prilikom svakog priznavanja u svakom posebnom slučaju, potrebno je poštovati minimalne uslove osposobljavanja za određene profesije.
- Sloboda kretanja i međusobno priznavanje dokaza o formalnoj osposobljenosti, između ostalog i veterinaru, treba da počiva na temeljnom načelu automatskog priznavanja dokaza o formalnoj osposobljenosti na temelju usklađenih uslova osposobljavanja. Osim toga, pristup profesiji veterinaru potrebno je usloviti posjedovanjem određene kvalifikacije koja osigurava da je osoba prošla osposobljavanje koje zadovoljava utvrđene minimalne uslove.
- U skladu sa Direktivom 2005/36/EZ, na unutrašnjem tržištu EU državljani Evropskog ekonomskog prostora (EEP - države članice Evropske unije, Norveška, Lihtenštajn i Island i Švajcarska konfederacija) imaju pravo prekograničnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija u regulisanim profesijama za pristup kojima je potrebno ispuniti određene uslove. Takođe, pružatelji profesionalnih usluga imaju pravo poslovnog nastana i slobodu prekograničnog pružanja usluga.
- Kako bi veterinar mogao trajno pružati svoje usluge odnosno obavljati veterinarsku profesiju u državi domaćinu (u ovom slučaju u Crnoj Gori), mora se sprovesti postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije. Nakon priznavanja te kvalifikacije, veterinar iz države članice ima jednak pristup tržištu rada kao i građani – veterinari države domaćina (u ovom slučaju Crne Gore). U ovom slučaju riječ je o trajnom ili dugotrajnom preseljenju i radu u drugoj državi članici – Crnoj Gori (nakon pristupanja EU).
- Razlikuju se 2 postupka priznavanja inostranih stručnih kvalifikacija (radi poslovnog nastana u državi domaćinu – Crnoj Gori):
 - Automatski sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija:
 - Ovaj sistem primjenjuje se za sedam profesija: doktore medicine, medicinske sestre/medicinske tehničare za djelatnost opšte zdravstvene njege, doktore dentalne medicine, babice, magistre farmacije, veterinare i arhitekte.
 - Za ovih sedam profesija propisan je minimalni sadržaj obrazovanja te su svi obrazovni programi usklađeni u svim državama članicama Evropske unije. To u praksi znači da osobe koje su stekle svoje stručne kvalifikacije u ovih sedam profesija, a u skladu s propisanim uslovima, mogu brzo i jednostavno ostvariti svoje pravo na rad u državi domaćinu prolazeći jednostavan postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije.
 - Opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija:
- U ovom potpunom postupku priznavanja kvalifikacija veterinar mora dokazati da posjeduje odgovarajuće obrazovanje te dodatna znanja i vještine, radno iskustvo, a ponekad i dodatne uslove koje traži država članica, poput poznavanja jezika države domaćina. U skladu sa ovim zakonom, dokaz o poznavanju crnogorskog jezika u nivou B2 izdat od nadležne ustanove visokog obrazovanja.
- Takođe, u ovom postupku priznavanja moguće je da država domaćin od kandidata zatraži i dodatno radno iskustvo (tzv. period prilagođavanja, koje može trajati i do tri godine) ili provjeru osposobljenosti za rad u profesiji. To su dopunske mjere kojima država domaćin, prije izdavanja odobrenja za rad na njihovom području, želi obezbjediti da je lice zaista kvalifikovano za rad u profesiji te da je stručno osposobljena pod jednakim (ili barem sličnim uslovima) kao i domaći građani.

- Opšti sistem priznavanja prolaze sve profesije koje nisu obuhvaćene automatskim sistemom te u slučajevima kada je riječ o profesijama koje su obuhvaćene automatskim sistemom, a da veterinar ne ispunjava sve propisane uslove za automatsko priznavanje.
- Takođe, veterinari mogu privremeno ili povremeno pružati usluge kada se ne sprovodi postupak priznavanja inostrane profesionalne kvalifikacije.
- Dodatno, direktivom su propisani i uslovi za pojedine države članice za priznavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji po osnovu stečenih prava za obavljanje veterinarske djelatnosti. Dokaz o formalnoj osposobljenosti za veterinaru koji u potpunosti ne ispunjava sve minimalne uslove osposobljenosti propisane Direktivom, priznaje se u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija, kao dovoljan, ako je izdat od nadležnog organa matične države članice, kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje započeto prije referentnog datuma utvrđenog u tački 5.4.2. Priloga V Direktive, pod uslovom da je uz njega priložena potvrda nadležnog organa kojom se potvrđuje da je pojedinac efektivno i zakonito obavljao relevantnu veterinarsku aktivnost u toj državi najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje prethode izdavanju potvrde.
- Ovo će se odnositi i na veterinare koji sada obavljaju djelatnost u Crnoj Gori, a koji bi nakon pristupanja, u skladu sa propisom konkretne države članice koji je usaglašen sa Direktivom 2005/36, imali pristup tržištu rada druge države članice. Zatraženo je od Evropske komisije, priznavanje formalne osposobljenosti (stečena prava) za veterinare koji do dana pristupanja u EU obavljaju veterinarsku profesiju u Crnoj Gori efektivno i zakonito, s licencom koju je izdala Veterinarska komora Crne Gore u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.
- Takođe, važno je istaći da je u Crnoj Gori već nekoliko decenija prisutna konstantna deficitarnost doktora veterinarske medicine odnosno diplomiranih veterinara. Na tržištu rada Crne Gore nema dovoljno veterinara. Poseban izazov predstavlja i činjenica da u Crnoj Gori ne postoji visokoškolska ustanova za obrazovanje veterinara, već veterinari i sadašnji, a i budući, diplome stiču na veterinarskim fakultetima u državama u okruženju. Neophodno u narednom periodu (stav Evropske komisije u roku od godinu dana od privremenog zatvaranja mjera) uspostaviti procedure za automatsko i priznavanje po opštem principu formalnih kvalifikacija veterinara.
- Propisom se stvara mogućnost za stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija – veterinari kojima je priznata profesionalna kvalifikacija u Crnoj Gori, ako žele da pružaju veterinarske usluge, moraju da ispune nacionalne propise u smislu poslovnog nastana i ispunjavanja drugih uslova za osnivanje veterinarske organizacije na teritoriji Crne Gore.
- Neće dovesti do stvaranja administrativnih opterećenja i biznis barijera. Zapravo, ukloniće biznis barijere usaglašavanjem sa EU – obezbjediće se sloboda kretanja i sloboda pružanja prekograničnih usluga veterinara.

- 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?

- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore? - Dobražložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda . - Da li su postojali problem u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? - Dobražložiti. - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Dobražložiti.
- Za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore u 2025. godini. - Za implementaciju ovog zakona biće potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore, za zapošljavanje određenog broja službenika koji će u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raditi na poslovima upoređivanja i priznavanja profesionalnih kvalifikacija veterinaru, daljeg usaglašavanja propisa i obavješćavanja Evropske komisije i država članica. S obzirom da se zakon primjenjuje od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, za sada ne postoji potreba dodatnog zapošljavanja tj. obezbjeđivanja sredstava iz budžeta Crne Gore. Ista će biti planirana u budžetu Ministarstva, prije pristupanja. - Implementacijom ove uredbe ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Implementacijom ovog zakona može se ostvariti mali prihod za budžet Crne Gore od naknada za priznavanje profesionalnih kvalifikacija veterinaru, ako iste budu propisane. - Prihod zavisi od broja zahtjeva tokom godine tako da nije moguće predvidjeti broj zahtjeva i iznos prihoda. - Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog propisa.
6. Konsultacije zainteresovanih strana - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza podrške i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u koju, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Dobražložiti.
- Tokom izrade zakona korišćena je ekspertiska pomoć g-đe Davorke Borić, voditeljice Službe za pravnu stečevinu EU Uprave za evropsko i međunarodno parvo Ministarstva vanjskih i evropskih poslova RHrvatske, angažovana kroz Projekat PLAC (Projekat Pravna podrška pregovorima). - Konsultacije su se odnosile na pravilno i potpuno razumjevanje i prenošenje odredbi Direktive 2005/36 u dijelu priznavanja profesionalnih kvalifikacija veterinaru. -

- Poseban izazov je činjenica da u Crnoj Gori ne postoji visokoškolska ustanova za obrazovanje veterinaru te je neophodno uspostaviti model studijskog programa sa kojim će se vršiti upoređivanje tj. priznavanje formalnih kvalifikacija veterinaru kao i procedure za automatsko i priznavanje po opštem principu, nakon pristupanja Crne Gore EU. - Evropska komisija će odobriti Crnoj Gori period od 1 godine kako bi uspostavila system za priznavanje formalnih i stručnih kvalifikacija veterinaru koji dolaze iz država članica (državljeni Evropskog ekonomskog prostora EEP - države članice Evropske unije, Norveška, Lihtenštajn i Island i Švajcarska konfederacija) kao i z trećih zemalja.
7. Monitoring i evaluacija -Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? -Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa kako bi se ispunili ciljevi? -Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoring i evaluacije primjene propisa?
- Nepostojanje visokoškolske ustanove za obrazovanje veterinaru u Crnoj Gori. - Tokom primjene propisa organizovaće se, prema potrebi i zahtjevima subjekata edukativne radionice, sastanci i dr. od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Dodatno inspektori će tokom nadzora upoznavati subjekte, uvoznike i proizvođače hrane za životinje o novim zahtjevima. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će vršiti monitoring i evaluaciju primjene odredbi zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija veterinaru. - Takođe, nakon pristupanja Ministarstvo je dužno da obavještava Evropsku komisiju o propisima kojima se u Crnoj Gori uređuje izdavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji za veterinaru kao i o njihovom kontinuiranom stručnom usavršavanju, u skladu sa ovim zakonom
8. Glavni indikatori kojima će se mjeriti ispunjavanje ciljeva:
- Usaglašenost propisa sa Direktivom 2005/36. - Ispunjenje mjerila za zatvaranje poglavlja 3. - Uspostavljen model za priznavanje profesionalnih kvalifikacija veterinaru u Crnoj Gori. - Uspostavljene strukture za priznavanje profesionalnih kvalifikacija veterinaru.

Datum i mjesto:

Podgorica, 22. jul 2025. godine



MINISTAR

Vladimir Joković



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301

Br: 04/4-907/25-2453/2

23. jul 2025. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
ministru Vladimiru Jokoviću

Veza: Dopis br: 04-312/25-4586/3

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu s pravnom tekovinom Evropske unije

Poštovani,

Dopisom broj 04-312/25-4586/3 od 23. jula 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22, 121/23 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

Ministarstvo evropskih poslova ističe kompleksnost i obimnost materije koju uređuje predmetni propis i ukazuje da je ostavljen kratak rok Ministarstvu za finalizaciju obrasca u saradnji sa obrađivačem.

S poštovanjem,

Maida Gorčević
MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- a/a

me4.eu
eu4.me

122858 O (100) AGENCIJA PREDLOGA PROPISA CRNE GORE SA
PRILAZOM TIJELOVINOM EVROPSKE UNIJE

Identifikacioni broj izjave		MPŠV/IU/PZ/25/12
1. Naziv i priroda predložene izmjene na crnogorski zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu na engleski zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu		
2. Podaci o ministarstvu a) Organ državne uprave u kojem se propis priprema Organ državne uprave - Sektor/odjel Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove - odgovorna osoba (ime, prezime, zvanje, e-mail) Valdimir Đaković, 020 201945 valdimir.dakovic@mor.gov.me kontakt osoba (ime, prezime, zvanje, e-mail) Sunčica Boljević, 020 201945, suncica.boljevic@ubh.gov.me		
b) Pravna priroda predloženog propisa Naziv predloženog propisa odgovorna osoba (ime, prezime, zvanje, e-mail) kontakt osoba (ime, prezime, zvanje, e-mail)		
3. Organi državne uprave koji su saglasili/spremaju/sprovode propis: Organ državne uprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede		
4. Usklađivanje s pravnim aktima Evropske unije Evropski zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu Evropski zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu		
5. Veza s pravnim aktima Crne Gore Pravna priroda predloženog propisa Naziv predloženog propisa odgovorna osoba (ime, prezime, zvanje, e-mail) kontakt osoba (ime, prezime, zvanje, e-mail)		
6. Usklađivanje s pravnim aktima Evropske unije a) Usklađivanje s pravnim aktima Evropske unije UFEU, Direktiva o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu i sport, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu Potpisnik b) Usklađivanje s pravnim aktima Evropske unije UFEU, Direktiva o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu i sport, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu Potpisnik		

32005L0036

Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija / Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance)

Djelimično usklađeno /Partly harmonized

32013L0055

Direktiva 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. novembra 2013. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o informacijskog sustava unutarnjeg tržišta ("Regulativa IMI") Tekst koji je usvojen od strane Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. novembra 2013. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o informacijskog sustava unutarnjeg tržišta ("the IMI Regulation") (Text adopted by the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 through the Internal Market Information System ("the IMI Regulation"))

Djelimično usklađeno /Partly harmonized

C) Usklađenost predloga/predloga propisa sa ostalim izvorima prava EU
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se nacrt predloga propisa mogao usklađivati.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa sa ostalim izvorima prava EU

Potpuna usklađenost sa Direktivom 32005L0036 će se postići usvajanjem:

- Posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati:
 - specijalističko medicinsko osposobljavanje, stečena prava doktora opšte medicine, obavljanje profesija doktora opšte prakse, opšte zdravstvenu njegu, osnovno osposobljavanje stomatologa, postupci za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata
- Pravilnika o dokazima o formalnim kvalifikacijama za obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata
- Pravilnika o programu obuke za veterinare, na osnovu kojeg će se priznavati dokazi o formalnim kvalifikacijama, koji su predviđeni u tački 5.4.1 i tački 5.4.2 Direktive 2005/36/EZ.

Potpuna usklađenost sa Direktivom 32013L0055 će se postići usvajanjem:

- Pravilnika o dokazima o formalnim kvalifikacijama za obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata
- Posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati:
 - specijalističko medicinsko osposobljavanje, stečena prava doktora opšte medicine, obavljanje profesija doktora opšte prakse, opšte zdravstvenu njegu, osnovno osposobljavanje stomatologa, postupci za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata
- Posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati:
 - specijalističko medicinsko osposobljavanje, stečena prava doktora opšte medicine, obavljanje profesija doktora opšte prakse, opšte zdravstvenu njegu, osnovno osposobljavanje stomatologa, postupci za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima se može usklađivati, konstatovati tu činjenicu

8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava s kojima je nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno usklađiti predlog propisa.

9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevođe dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU su prevedeni na hrvatski jezik.

10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na crnogorski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

11. Učesće ministarstva u izdavanju i predlaganju propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izdavanju i predlaganju propisa g-din <i>[ime i prezime]</i> , Ministarstvo <i>[naziv ministarstva]</i> podržava <i>[da/ne]</i>	U izdavanju i predlaganju propisa o veterinarstvu korišćena je ekspertna pomoć stručnjaka iz <i>[naziv države]</i> tekovinu EU Uprave za europsko i međunarodno pravo i pomoć stručnjaka, angažovana kroz Projekat PLAC (Projekat Pravna
Potpis / <i>[potpis]</i> Datum: <i>[datum]</i>	Potpis / ministarstva evropskih poslova Datum: <i>[datum]</i>

Potpis / *[potpis]*

TABELA USKLAĐENOSTI

I. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi		
MPŠV/IU/PZ/25/12		MPŠV/IU/PZ/25/12		
II. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija - 32005L0036				
Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/55/EU od 20 novembra 2013. o izmjenama i dopunama Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta (Regulativa IMI) - 32013L0055				
III. Naziv nacarta/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu		Proposal of the Law on amendments to the Law on Veterinary		
IV. Usklađenost nacarta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili Neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti

1.1. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

- U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu korišćena je ekspertska pomoć gđe Davorke Borić, voditeljice Službe za pravnu tekovinu EU Uprave za europsko i međunarodno pravo Ministarstva vanjskih i evropskih poslova R. Hrvatske, angažovana kroz Projekat PLAC (Projekat Pravna podrška pregovorima).

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / ministarstva evropskih poslova

Datum: 23. jul 2025.

Datum:



Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga

DIREKTIVA 2005/36/EZ				
GLAVA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Svrha Ova direktiva utvrđuje pravila za pristup i obavljanje profesije, na osnovu kojih države članice uslovljavaju pristup regulisanim profesijama i njihovo obavljanje na svojoj teritoriji posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija (u daljem tekstu: država članica domaćin) priznaju stručne kvalifikacije stečene u drugim državama članicama (u daljem tekstu: matična država članica), koje posiocu omogućavaju obavljanje iste profesije kao u matičnoj državi članici.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 1 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 2 Područje primjene 1. Ova direktiva primjenjuje se na sve državljane država članica koji žele da obavljaju regulisanu profesiju, uključujući i slobodne profesije, u državi članici koja nije ona u kojoj su stekli svoje stručne kvalifikacije, bilo u svojstvu samozaposlenog ili zaposlenog lica. 2. Svaka država članica može dozvoliti da državljani država članica koji posjeduju dokaz o stručnim kvalifikacijama koje nijesu stečene u toj državi članici obavljaju regulisanu profesiju u smislu člana 3 stav 1 tačka a na njenoj teritoriji u skladu s njenim pravilima. U slučaju profesija navedenih u Glavi III Poglavlje III, kod početnog priznavanja moraju se poštovati minimalni uslovi osposobljavanja utvrđeni u tom poglavlju.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 3 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

1. Odgovarajuće odredbe ove direktive ne primjenjuju se na regulisane profesije za koje su posebnim instrumentom prava Zajednice predviđena druga posebna rješenja koja se neposredno odnose na priznavanje stručnih kvalifikacija.				
<i>Član 3</i> Značenje izraza 1. Za svrhe ove direktive, podrazumijeva se da je: a) regulisana profesija – profesionalna djelatnost ili grupa profesionalnih djelatnosti čiji je pristup, obavljanje ili jedan od načina obavljanja na osnovu zakonskih ili drugih propisa, neposredno ili posredno uslovljen posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija; korišćenje profesionalnog naziva koji je zakonskim ili drugim propisima ograničen na nosioce određenih stručnih kvalifikacija predstavlja jedan od načina obavljanja djelatnosti. Ako se prva rečenica ove definicije ne primjenjuje, profesija iz stava 2 smatra se regulisanom profesijom;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 7 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
b) stručne kvalifikacije – kvalifikacije koje se potvrđuju dokazom o formalnim kvalifikacijama, potvrdom kompetencije iz člana 11 tačka a podtačka i i/ili stručnim iskustvom;	Zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu Član 1 „19a) profesionalna kvalifikacija obuhvata formalno obrazovanje i dodatno stručno osposobljavanje i usavršavanje koje se obavlja	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 17 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje	

	tokom ili nakon završetka formalnog obrazovanja, a potvrđuje se dokazom o formalnim kvalifikacijama i ispunjenošću propisanih uslova;		regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	
c) dokaz o formalnim kvalifikacijama – diplome, svjedočanstva i drugi dokazi koje je izdao nadležni organ u državi članici na osnovu zakonskih i drugih propisa te države članice i kojim se potvrđuje uspješno završeno stručno osposobljavanje koje je većim dijelom stečeno u Zajednici. Ako se prva rečenica ove definicije ne primjenjuje, dokaz o formalnim kvalifikacijama iz stava 3 smatra se dokazom o formalnim kvalifikacijama;	Zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu Član 1 “3a) dokaz o formalnim kvalifikacijama je diploma, svjedočanstvo ili drugi dokaz o stečenoj profesionalnoj kvalifikaciji i završenom profesionalnom osposobljavanju, stečeno u državama članicama, koje je izdao nadležni organ, u skladu sa zakonima ili drugim propisima te države;	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i članom 8, stav 1 tačka 1 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	

d) nadležni organ – svaki organ ili tijelo koje je država članica posebno ovlastila za izdavanje odnosno primanje dokaza o osposobljenosti i drugih dokumenata i informacija kao i za primanje zahtjeva i donošenje odluka iz ove direktive;	Član 2 U članu 6 stav 1 poslije riječi: "prvostepenom postupku," dodaju se riječi: "vodi postupak automatskog priznavanja formalnih kvalifikacija veterinaru,".	Potpuno usklađeno	Materija regulisana i čl. 9 i 10 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
e) regulisano obrazovanje i osposobljavanje – svako osposobljavanje koje je posebno usmjereno na obavljanje određene profesije i koje obuhvata jedan ili više programa koji su, kada je to prikladno, dopunjeni odgovarajućim stručnim osposobljavanjem odnosno pripravničkom ili stručnom praksom. Struktura i stepen stručnog osposobljavanja odnosno pripravničke ili stručne prakse određuje se zakonima i drugim propisima predmetne države članice ili ga nadzire ili odobrava za to određeni organ; Stav 1 tačku (f) mijenja Direktiva 2013/55/EU	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, stav 1, tačka 15 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
g) period prilagođavanja – obavljanje regulisane profesije u državi članici domaćinu pod odgovornošću kvalifikovanog stručnjaka; takav period stručne prakse	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana	

pod nadzorom može biti praćen dodatnim osposobljavanjem. Period stručne prakse pod nadzorom se ocjenjuje. Detaljna pravila u pogledu perioda prilagođavanja i njegovog ocjenjivanja, kao i statusa migranta za vrijeme stručne prakse pod nadzorom utvrđuje nadležni organ države članice domaćina. Status lica koje obavlja stručnu praksu pod nadzorom u državi članici, naročito u pogledu prava boravka i obaveza, socijalnih prava i naknada, novčanih pomoći i plate, utvrđuju nadležni organi države članice u skladu s važećim pravom Zajednice; Stav 1 tačku (h) mijenja Direktiva 2013/55 EU			članom 28 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
i) direktor preduzeća – svako lice koje je u okviru predmetne profesije u preduzeću obavljalo poslove: • kao direktor preduzeća ili podružnice preduzeća; • kao zamjenik vlasnika ili direktora preduzeća, ako taj položaj podrazumijeva odgovornost koja je jednaka odgovornosti vlasnika odnosno direktora kojeg zamjenjuje; • na rukovodećem položaju s dužnostima trgovačke i/ili tehničke prirode i koji podrazumijeva odgovornost za jedan ili više sektora u preduzeću.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, stav 1 tačka 11 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
2. Profesija koju obavljaju članovi udruženja odnosno organizacije iz Aneksa I smatra se regulisanom profesijom.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 11 i 22 Zakona o priznavanju	

Glavna svrha udruženja i organizacija iz podstava 1 je promovisanje i održavanje visokih profesionalnih standarda i oblasti odgovarajuće profesije. Udruženja i organizacije priznaju se u posebnom obliku u državama članicama i svojim članovima izdaju dokaze o formalnim kvalifikacijama, vode računa o tome da njihovi članovi poštuju propisana pravila profesionalnog ponašanja i dodjeljuju im pravo korišćenja profesionalnog naziva ili skraćenica profesionalnog naziva, i sva prava koja im pripadaju na osnovu statusa koji odgovara tim formalnim kvalifikacijama. član 2 podstav 3 mijenja Direktiva 2013/55/EU			profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
3. Dokazi o formalnim kvalifikacijama koje je izdala treća zemlja smatraju se dokazima o formalnim kvalifikacijama ako je država članica priznala te dokaze u skladu s članom 2 član 2 i potvrdila da je nosilac stekao tri godine odgovarajućeg stručnog iskustva na njenoj teritoriji.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 20 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 4	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 18	

Efekti priznavanja članak 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Za potrebe ove direktive, profesija koju podnosioc zahtjeva želi da obavlja u državi članici domaćinu je profesija za koju je podnosioc kvalifikovan u matičnoj državi članici, pod uslovom da su djelatnosti koje ona obuhvata uporedive.			Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
ČLAVA II SLOBODA PRUŽANJA USLUGA Član 5 Princip slobode pružanja usluga 1. Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe prava Zajednice čl. 6 i 7 ove direktive, države članice ne smiju ograničiti slobodu pružanja usluga u drugoj državi članici iz bilo kojeg razloga koji se odnosi na stručne kvalifikacije: a) ako pružalac usluga u državi članici ima zakonito osnovano preduzeće radi obavljanja iste profesije u toj državi (u daljem tekstu: država članica u kojoj je preduzeće osnovano); i članak 1 tačku (b) mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Odredbe iz ovog poglavlja primjenjuju se samo kada pružalac usluga odlazi na teritoriju države članice domaćina privremeno ili povremeno da obavlja profesiju iz stava 1. Privremena i povremena priroda pružanja usluga procjenjuje se za svaki slučaj posebno pri čemu naročito treba voditi računa o njenom trajanju, učestalosti, redovnosti i stalnosti. 3. Kada se pružalac usluga seli, na njega se primjenjuju pravila stručne, zakonske ili administrativne prirode koja su	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 46 i 48 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

neposredno povezana sa stručnim kvalifikacijama, odnosno definicijom profesije, korišćenjem profesionalnih naziva i težom povredom pravila struke koja je direktno i posebno povezana sa zaštitom potrošača i bezbjednošću, i s disciplinskim odredbama koje se primjenjuju u državi članici domaćinu na stručnjake koji obavljaju istu profesiju u toj državi članici.				
Član 6 Izuzeća U skladu s članom 5 stav 1, država članica domaćin izuzima pružaoce usluga čije je preduzeće osnovano u drugoj državi članici od zahtjeva koje postavlja stručnjacima čije je preduzeće osnovano na njenoj teritoriji koji se odnose na: a) odobrenje, registraciju ili članstvo u stručnoj organizaciji ili tijelu. Kako bi se olakšala primjena disciplinskih odredaba koje su na snazi na njihovoj teritoriji u skladu s članom 5 stav 3, države članice mogu da predvide automatsku privremenu registraciju ili pro forma članstvo u takvim stručnim organizacijama ili organima, pod uslovom da registracija odnosno članstvo ni na koji način ne odlažu niti komplikuju pružanje usluga i ne povlače za sobom nikakve dodatne troškove za pružaoce usluga. Nadležni organ šalje nadležnoj stručnoj organizaciji ili tijelu kopiju prijave i, kada je to primjenljivo, produženje prijave iz člana 7 stav 1, uz kopije dokumenata iz člana 7 stav 2, potrebnih za profesije koje utiču na javno zdravlje i bezbjednost iz člana 7 stav 4 ili na koje se primjenjuje automatsko	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 47, 52 i 53 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

priznavanje iz Glave III Poglavlje III, što predstavlja automatsku privremenu registraciju ili pro forma članstvo; b) registraciju kod državnog organa nadležnog za socijalnu sigurnost u svrhu podmirenja računa kod osiguravača, koji se odnose na djelatnosti koje se obavljaju u korist osiguranika. Međutim, pružalac usluga dužan je da unaprijed, ili u hitnim slučajevima naknadno, obavijesti organ iz tačke b o uslugama koje je pružio.				
<i>Član 7</i> Prijava koja se daje unaprijed ako se pružalac usluga seli 1. Države članice mogu zahtijevati da pružalac usluga, kad se prvi put seli iz jedne države članice u drugu radi pružanja usluga, unaprijed obavijesti nadležni organ u državi članici domaćinu prijavom u pisanom obliku uključujući detaljne podatke o svakom osiguranju ili drugom načinu lične ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost. Takva prijava mora se jedanput godišnje produžiti ako pružalac usluga u toj godini namjerava da privremeno ili povremeno pruža usluge u toj državi članici. Pružalac usluga može da dopuni prijavu na bilo koji način. 2. Pored toga, prilikom prvog pružanja usluga ili ako su se okolnosti bitno promijenile, što je dokazano dokumentima,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 48, 49 i 54 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

države članice mogu zahtijevati da se uz prijavu prilože sljedeći dokumenti: a) dokaz o državljanstvu pružaoca usluga; b) potvrda da njen nosilac ima osnovano preduzeće u državi članici u svrhu obavljanja datih djelatnosti i da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu obavljanja tih djelatnosti; c) dokaz o stručnim kvalifikacijama; stav 2 tačka (d) mijenja Direktivom 2013/55 EU stav 2 tačka (e) mijenja Direktivom 2013/55 EU 1. Usluga se obavlja pod profesionalnim nazivom države članice u kojoj je preduzeće osnovano, ako takav profesionalni naziv postoji u toj državi članici za datu profesionalnu djelatnost. Profesionalni naziv se navodi na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice u kojoj je preduzeće osnovano na takav način da se izbjegne moguća zamjena s profesionalnim nazivom države članice domaćina. Ako u državi članici u kojoj je preduzeće osnovano takav profesionalni naziv ne postoji, pružalac usluga dužan je da navede svoju formalnu kvalifikaciju na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice. Izuzetno, usluga se pruža pod profesionalnim nazivom države članice domaćina u slučajevima navedenim u Glavi III Poglavlje III.				
---	--	--	--	--

član 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
<i>Član 8</i> Administrativna saradnja član 1 mijenja Direktiva 2013/55/EU 1. Nadležni organi dužni su da obezbijede razmjenu svih podataka potrebnih za pravilno podnošenje žalbi primalaca usluga protiv pružalaca usluga. Primaoci usluga moraju biti obaviješteni o ishodu žalbe.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 55 i 56 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
<i>Član 9</i> Podaci koji se daju primaocima usluga Ako se usluga pruža na osnovu profesionalnog naziva države članice u kojoj je preduzeće osnovano ili na osnovu formalnih kvalifikacija pružaoca usluga, nadležni organi države članice domaćina pored ostalih zahtjeva u pravu Zajednice koji se odnose na dostavljanje obavještenja, mogu da zatraže da pružalac usluga dostavi primaocu bilo koji ili sve sljedeće podatke: a) ako je pružalac usluga upisan u privredni registar ili sličan javni registar, naziv registra u koji je upisan, njegov	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 56 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

registarski broj ili odgovarajući način identifikacije sadržan u tom registru; b) ako djelatnost treba odobriti u državi članici u kojoj je preduzeće osnovano, naziv i adresu nadležnog nadzornog organa; c) naziv stručnog udruženja ili sličnog organa u kojem je pružalac usluga registrovan; d) profesionalni naziv, ili kada takav naziv ne postoji, formalna kvalifikacija pružaoca usluga i država članica u kojoj je stečena; e) ako pružalac usluga obavlja djelatnost na koju se plaća porez na dodatu vrijednost (PDV), identifikacioni broj za PDV iz člana 22 stav 1 Šeste direktive Savjeta 77/388/EEZ od 17. maja 1977. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezima na promet – Zajednički sistem poreza na dodatu vrijednost: jedinstvena osnovica za određivanje poreza; f) detaljne podatke o svakom osiguranju ili drugom načinu lične ili kolektivne zaštite u odnosu na profesionalnu odgovornost.				
---	--	--	--	--

GLAVA III SLOBODA OSNIVANJA PREDUZEĆA POGLAVLJE I <i>Opšti sistem za priznavanje dokaza o osposobljenosti</i> Član 10 Područje primjene Ovo poglavlje odnosi se na sve profesije koje nijesu obuhvaćene poglavljima II i III ove glave, i u sljedećim slučajevima kad podnositelj zahtjeva zbog posebnih i izuzetnih razloga ne ispunjava uslove utvrđene u tim poglavljima: a) na djelatnosti navedene u Aneksu IV, kada migrant ne ispunjava uslove navedene u čl. 17, 18 i 19; b) na doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, doktore stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, kada migrant ne ispunjava zahtjeve za efikasno i zakonito obavljanje profesija navedenih u čl. 23, 27, 33, 37, 39, 43 i 49; c) na arhitekte, kada migrant ima dokaze o formalnoj kvalifikaciji koja nije navedena u tački 5.7 Aneksa V; d) ne dovodeći u pitanje član 21 stav 1, čl. 23 i 27, na doktore medicine, medicinske sestre, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte koji imaju dokaz o formalnim kvalifikacijama kao specijalisti koji su morali završiti program osposobljavanja na osnovu	Postupak priznavanja dokaza Član 34c (9) Priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za veterinare iz člana 34a, stav 1 ovog zakona vrši se na zahtjev nosioca kvalifikacije. (10) O zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje Ministarstvo. (11) U slučaju da nisu ispunjeni uslovi za automatsko priznavanje dokaza o stručnoj kvalifikaciji, Ministarstvo će primijeniti opšti sistem priznavanja stručnih kvalifikacija u skladu sa zakonom koji uređuje postupak priznavanja stručnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija. (12) Prilikom procjene dokaza o stručnoj kvalifikaciji iz stava 3 ovog zakona u okviru opšteg sistema za priznavanje stručnih kvalifikacija, Ministarstvo će uzeti u obzir odredbe kojima se propisuju minimalni uslovi za obuku za veterinarsku profesiju u skladu sa ovim zakonom. (13) Priznavanje formalnih kvalifikacija iz st. 3 i 4 ovog člana ne utiče na priznavanje stečenih prava, u skladu sa ovim zakonom.	Potpuno usklađeno	Materija regulisana i čl. 17 i 31 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
--	--	--	---	--

kojeg se stiče profesionalni naziv naveden u tač. 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V i isključivo u svrhu priznavanja te specijalizacije; e) na medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu i specijalizovane medicinske sestre koje imaju dokaz o formalnim specijalističkim kvalifikacijama koje su završile osposobljavanje na osnovu kojeg se dobija profesionalni naziv naveden u tački 5.2.2 Aneksa V, kada migrant traži priznavanje u drugoj državi članici u kojoj takve profesionalne djelatnosti obavljaju specijalizovane medicinske sestre koje nijesu završile osposobljavanje za opštu zdravstvenu njegu; f) na specijalizovane medicinske sestre koje nijesu završile osposobljavanje za opštu zdravstvenu njegu, kada migrant traži priznavanje u drugoj državi članici u kojoj odgovarajuće profesionalne djelatnosti obavljaju medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, specijalizovane medicinske sestre koje nijesu završile osposobljavanje za opštu zdravstvenu njegu ili specijalizovane medicinske sestre koje imaju dokaz o formalnim specijalističkim kvalifikacijama koje su završile osposobljavanje na osnovu kojeg se dobija profesionalni naziv naveden u tački 5.2.2 Aneksa V; g) na migrante koji ispunjavaju zahtjeve navedene u članu 3 stav 3.	(14) U slučajevima opravdane sumnje, Ministarstvo može zatražiti potvrdu od nadležnih organa država članica da podnosilac zahtjeva ispunjava minimalne uslove za osposobljavanja propisane ovim zakonom. (15) Na postupak priznavanja dokaza o formalnoj kvalifikaciji, kao i na druga pitanja od značaja za priznavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji primjenju se odredbe zakona kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano. (16) Bliže uslove i način priznavanja profesionalna kvalifikacija i uslovi za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti propisuje Ministarstvo.			
--	--	--	--	--

Član 11 Stepeni kvalifikacija Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU a) potvrda o kompetencijama koju izdaje nadležni organ u matičnoj državi članici određen u skladu sa zakonskim ili drugim propisima te države članice na osnovu: i osposobljavanja koje nije dio svjedochanstva ili diplome u smislu tač. b, c, d ili e, ili posebnog ispita bez prethodnog osposobljavanja ili obavljanja profesije s punim radnim vremenom u državi članici tokom tri uzastopne godine ili jednakog trajanja sa skraćenim radnim vremenom tokom prethodnih 10 godina; ii ili opšteg osnovnog ili srednjoškolskog obrazovanja kojim se potvrđuje da je lice steklo opšta znanja; b) svjedochanstvo o uspješno završenom srednjoškolskom obrazovanju koje je: i opšte prirode i dopunjeno programom studija ili stručnim osposobljavanjem, osim onih navedenih u tački c, i/ili pripravničkom ili stručnom praksom koja se zahtijeva pored tog programa studija, ii ili tehničke ili stručne prirode i dopunjeno, kada je to potrebno, programom studija ili stručnim osposobljavanjem, kao što je navedeno u tački i, i/ili pripravničkom ili stručnom praksom koja se zahtijeva pored tog programa studija;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 23 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
---	----------------------------------	--------------------------	---	--

c) diploma koja potvrđuje uspješno završeno: i osposobljavanje na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja, osim onog navedenog u tač. d i e u trajanju od najmanje jedne godine ili u jednakom trajanju kada se odvija povremeno, za koju je, po pravilu, uslov za pristup uspješno završeno srednjoškolsko obrazovanje potrebno za upis na fakultet ili visoko obrazovanje ili završeno jednako obrazovanje na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja, kao i stručno usavršavanje koje se može zahtijevati pored tog programa na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja; ili Tačku c podtačku ii mijenja Direktiva 2013/55/EU Tačke (d) i (e) mijenja Direktiva 2013/55/EU				
Član 12 Jednak tretman kvalifikacija stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU ivaka stručna kvalifikacija koja, iako ne ispunjava zahtjeve iadržane u zakonskim i drugim propisima koji su na snazi u natičnoj državi članici za pristup ili obavljanje profesije, osiocu kvalifikacija dodjeljuje stečena prava na osnovu tih ropisa, isto tako će se smatrati dokazom o formalnim kvalifikacijama prema istim uslovima iz podstava 1. To iaročito važi ako matična država članica poveća stepen osposobljenosti potreban za pristup i obavljanje profesije, i iko pojedinac koji je prošao prethodno potrebno osposobljavanje koje ne ispunjava uslove nove kvalifikacije	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 24 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	

koristi stečena prava na osnovu domaćih zakona i drugih propisa; u tom slučaju država članica domaćin za potrebe primjene člana 13 smatra da je prethodno osposobljavanje jednako stepenu novog osposobljavanja.			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 13 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 14 Dopunske mjere Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 1. Ako država članica domaćin koristi mogućnost predviđenu u stavu 1, ona mora podnosiocu ponuditi izbor između perioda prilagođavanja i provjere osposobljenosti. Ako država članica, u odnosu na određenu profesiju, smatra da je potrebno odstupiti od zahtjeva određenih u prethodnom podstavu, koji se odnose na to da se podnosiocu omogućava izbor između perioda prilagođavanja i provjere osposobljenosti, o tome se unaprijed obavještava druga država članica i Komisija, i pruža dovoljno opravdanje za to odstupanje. Stav 2 podstav 3 mijenja Direktiva 2013/55/EU 1. Izuzetno od načela prema kojem podnosilac ima pravo izbora, kako je određeno u stavu 2, za profesije čije obavljanje zahtijeva precizno poznavanje domaćeg prava i od kojih je pružanje savjeta i/ili pomoći u vezi s domaćim pravom bitan i stalan aspekt profesionalne djelatnosti, država članica domaćin može da propiše period prilagođavanja ili provjeru osposobljenosti.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 26 i 31 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

ko važi i za slučajeve navedene u članu 10 tač. b i c, članu 10 tačka d koji se odnose na doktore medicine i stomatologe, u članu 10 tačka f kada migrant traži priznavanje u drugoj državi članici u kojoj odgovarajuće profesionalne djelatnosti obavljaju medicinske sestre odgovorne za opštu zdravstvenu njegu ili specijalizovane medicinske sestre koje imaju dokaz o formalnim kvalifikacijama za specijaliste koje su završile osposobljavanje na osnovu kojeg se dobija profesionalni naziv naveden u tački 5.2.2 Aneksa V i članu 10 tačka g. U slučajevima obuhvaćenim članom 10 tačka a, država članica domaćin može da zahtijeva period prilagođavanja ili provjeru osposobljenosti ako migrant namjerava da obavlja profesionalne djelatnosti kao samozaposleno lice ili direktor preduzeća, koje zahtijevaju poznavanje i primjenu posebnih domaćih propisa koji su na snazi, pod uslovom da nadležni organi države članice domaćina zahtijevaju poznavanje i primjenu tih propisa za pristup tim djelatnostima i od svojih državljana. Čl. 4 i 5 mijenja Direktiva 2013/55/EU				
Član 15 briše Direktiva 2013/55/EU	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
POGLAVLJE II Priznavanje stručnog iskustva Član 16 Zahtjevi koji se odnose na stručno iskustvo Ako u državi članici pristup jednoj od djelatnosti navedenih u Aneksu IV ili obavljanje te djelatnosti zavisi od opšteg, poslovnog ili stručnog znanja i sposobnosti, ta država	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 37 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za	

članica priznaje prethodno obavljanje djelatnosti u drugoj državi članici kao dovoljan dokaz tog znanja i sposobnosti. Ta djelatnost se morala obavljati u skladu s čl. 17, 18 i 19.			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
<i>Član 17</i> Djelatnosti navedene u listi I Aneksa IV L. U slučaju djelatnosti iz liste I Aneksa IV, tu djelatnost je korisnik morao prethodno obavljati: a šest uzastopnih godina kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća; ili b tri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, kada korisnik dokaže da je završio prethodno osposobljavanje u trajanju od najmanje tri godine za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili c) četiri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, kada korisnik može da dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje dvije godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili	Nema odgovarajuće odredbe.	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 38 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

d tri uzastopne godine kao samozaposleno lice, kada korisnik može da dokaže da je obavljao datu djelatnost kao samozaposleno lice najmanje pet godina; ili e pet uzastopnih godina na rukovodećem položaju od kojih je najmanje tri godine obavljao tehničke dužnosti i bio odgovoran za najmanje jedno odjeljenje u preduzeću, kada korisnik može da dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje tri godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim. ž. U slučajevima iz tač. a i d, obavljanje djelatnosti ne smije biti završeno prije više od deset godina od dana kada je dato lice podnijelo potpuni zahtjev nadležnom organu iz člana 56. š. Stav 1 tačka e ne primjenjuje se na djelatnosti iz grupe ex 355, frizerske salone, iz nomenklature ISIC.				
<i>Član 18</i> Djelatnosti navedene u listi II Aneksa IV l. U slučaju djelatnosti iz liste II Aneksa IV, tu djelatnost korisnik je morao prethodno obavljati: a pet uzastopnih godina kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 39 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje	

b tri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, ako korisnik dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje tri godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili c) četiri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, kada korisnik može da dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje dvije godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili d tri uzastopne godine kao samozaposleno lice, ako korisnik može da dokaže da je obavljao datu djelatnost kao zaposleno lice najmanje pet godina; ili e pet uzastopnih godina kao zaposleno lice, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje u trajanju od najmanje tri godine za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim, ili f) šest uzastopnih godina kao zaposleno lice, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje u trajanju od najmanje dvije godine za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država			regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
---	--	--	---	--

članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim. 2. U slučajevima iz tač. a i d, obavljanje djelatnosti ne smije biti završeno prije više od deset godina prije dana kada je dato lice podnijelo potpuni zahtjev nadležnom organu iz člana 56.				
<i>Član 19</i> Djelatnosti navedene u listi III Aneksa IV I. U slučaju djelatnosti iz liste III Aneksa IV, tu je djelatnost korisnik morao prethodno obavljati: a tri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća; ili b dvije uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili c) dvije uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, ako korisnik može da dokaže da je obavljao datu djelatnost kao zaposleno lice najmanje tri godine; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 40 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

d tri uzastopne godine kao zaposleno lice, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim. 2. U slučajevima iz tač. a i c, obavljanje djelatnosti ne smije biti završeno prije više od deset godina prije dana kad je dato lice podnijelo potpuni zahtjev nadležnom organu iz člana 56.				
Član 20 mijenja Direktiva 2015/55 EU	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
POGLAVLJE III Priznavanje na osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja Odsjek 1 Opšte odredbe Član 21 Princip automatskog priznavanja 1. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijaliste, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, farmaceute i arhitekte, navedene u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V, koji zadovoljavaju minimalne uslove osposobljavanja iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 i 46 i u svrhu pristupa profesionalnim djelatnostima	Član 6 Poslije člana 34 dodaje se novo potpoglavlje koje glasi: "7a Priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje veterinarske djelatnosti Automatsko priznavanje Član 34a Državljeni država članica mogu da imaju pristup i da obavljaju profesionalnu djelatnost veterinara ako posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama stečenim, izdatim ili priznatim kao stečeno pravo za obavljanje ove djelatnosti u matičnoj državi	Potpuno usklađeno	Materija regulisana i	

njihovom obavljanju priznaje jednaku valjanost tih dokaza na svojoj teritoriji kao i dokaza o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje. Takve dokaze o formalnim kvalifikacijama moraju izdati nadležni organi država članica i uz njih treba priložiti, gdje je to prikladno, dokumente navedene u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V. Odredbe podst. 1 i 2 ne utiču na stečena prava iz čl. 23, 27, 33, 37, 39 i 49. 2. Svaka država članica, u svrhu obavljanja opšte medicinske prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja, priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V, koje su države članice izdale državljanima drugih država članica u skladu s minimalnim uslovima osposobljavanja koji su utvrđeni u članu 28. Odredbe prethodnog podstava ne utiču na stečena prava iz člana 30. 3. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za babice navedene u tački 5.5.2 Aneksa V, koje su države članice dodijelile državljanima drugih država članica, a koji zadovoljavaju minimalne uslove osposobljavanja iz člana 40 i zadovoljavaju kriterijume koji su utvrđeni članom 41, i u svrhu pristupa profesionalnim djelatnostima i njihovog obavljanja, priznaje jednaku valjanost tih dokaza na svojoj teritoriji kao i dokaza o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje. Ova odredba ne utiče na stečena prava iz čl. 23 i 43. Članak 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU	članici, a koji je priznat u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom i zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija. U svrhu pristupa i obavljanja profesionalne djelatnosti veterinaru u Crnoj Gori, dokazi o formalnim kvalifikacijama iz Priloga V tačka 5.4.2. Direktive 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 7. septembra 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst relevantan za EGP, Službeni list EU, L 255, 30.9.2005.) kako je izmijenjena Direktivom 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. studenog 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem informacionog sistema unutrašnjeg tržišta („Uredba IMI“) (Tekst relevantan za EGP, Službeni list EU, L 354, 28.12.2013.), koja se primjenjuje na Evropski ekonomski prostor i primjenjuje se na sve izmjene i dopune Direktive 2005/36/EZ (u daljem tekstu: Direktiva), koji ispunjavaju minimalne uslove za obuku u skladu sa članom 38 Direktive, priznaju se putem sistema automatskog priznavanja. Dokazi o profesionalnoj osposobljenosti iz stava 2 ovog člana imaju istu snagu kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama izdati u Crnoj Gori ako ih izdaju nadležni organi odgovorni za izdavanje dokaza o stručnim kvalifikacijama u državi članici i	članom 41 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija („Službeni list Crne Gore“, br. 56/18) Potpuna usaglašenost postiće se donošenjem podzakonskog akta	
--	---	---	--

5. Dokaz o formalnim kvalifikacijama za arhitekte iz tačke 5.7.1 Aneksa V, koji se automatski priznaje u skladu sa stavom 1, dokazuje završen program osposobljavanja koji nije započeo prije referentne akademske godine iz tog aneksa. stav 6 mijenja Direktiva 2013/55 EU stav 7 briše Direktiva 2013/55 EU	ako su, gdje je to primjereno, praćeni sertifikatima iz Priloga V tačka 5.4.2 Direktive. Priznavanje formalnih kvalifikacija iz st. 2 i 3 ovog člana ne utiče na priznavanje stečenih prava u skladu sa ovim zakonom. Priznavanje dokaza o profesionalnoj kvalifikacijama daje nosiocu pravo na pristup i obavljanje veterinarske djelatnosti za koju je kvalifikovan u matičnoj državi članici pod uslovima koji nijesu manje povoljni od uslova koji se primjenjuju na lica koja su stekla dokaz o profesionalnoj kvalifikaciji u Crnoj Gori. Dokazi o formalnoj kvalifikaciji koji ispunjava minimalne uslove osposobljenosti Član 34b Automatsko priznavanje dokaza o kvalifikacijama primjenjuje se isključivo u svrhu pristupa i obavljanja profesionalnih aktivnosti veterinaru koji posjeduju formalnu kvalifikaciju iz Priloga V tačka 5.4.2. Direktive, kojom se potvrđuje da je dotični stručnjak, tokom trajanja obuke, stekao, na odgovarajući način, znanja, vještine i kompetencije iz člana 38 Direktive (u daljem tekstu: minimalni uslovi za obuku). Za pristup i obavljanje veterinarske profesije veterinaru u Crnoj Gori potrebno je posjedovanje			
---	---	--	--	--

	i priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz stava 1 ovog člana, kojima se potvrđuje da su tokom stručnog osposobljavanja, gdje je to primjereno, stečena potrebna znanja, vještine i kompetencije u skladu s ovim zakonom. Minimalni uslovi osposobljavanja smatraju se ispunjenima ako je dokaz o formalnim kvalifikacijama iz Priloga V Direktive stečen u državi članici putem programa osposobljavanja ekvivalentnog programu osposobljavanja koji obuhvata barem studijski program iz tačke 5.4.1. Priloga V Direktive. U slučaju promjena potrebnih znanja, vještina i kompetencija predviđenih odredbama pravnog akta Europske unije o minimalnim uslovima osposobljavanja veterinara, Crna Gora će obezbjediti pravovremeno priznavanje takvih kvalifikacija na svojoj teritoriji u skladu s načelom automatskog priznavanja kvalifikacija. U slučajevima kada dokazi o formalnim kvalifikacijama ne zadovoljavaju minimalne zahtjeve osposobljavanja iz člana 38 Direktive, primjenjuje se opšti sistem za priznavanje dokaza o osposobljavanju u skladu sa zakonom koji uređuje priznavanje stručnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.			
--	---	--	--	--

	Priznavanje formalnih kvalifikacija iz st. 1 do 4 ovog člana ne utiče na priznavanje stečenih prava u skladu sa ovim zakonom. Popis dokaza o formalnim kvalifikacijama za obavljanje veterinarske djelatnosti i referentne datume za njihovo priznavanje iz tačke 5.4.2. Priloga V Direktive, kao i programe osposobljavanja koji ispunjavaju minimalne uslove osposobljavanja kako je utvrđeno u tački 5.4.1. Priloga V Direktive, a koji se priznaju u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija u skladu s članom 34b stavom 1 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.			
Član 21a Postupak obavještanja 1. Svaka država članica obavještava Komisiju o zakonima, propisima i administrativnim odredbama koje donosi u vezi sa izdavanjem dokaza o formalnim kvalifikacijama za profesije obuhvaćene ovim poglavljem. U slučaju dokaza o formalnim kvalifikacijama iz Glave 8, obavještenje iz stava 1 ovog člana dostavlja se i drugim državama članicama. 2. Obavještenje iz stava 1 ovog člana uključuje informacije o trajanju i sadržaju programa obuke. 3. Obavještenje iz stava 1 ovog člana dostavlja se putem IMI sistema.	Član 6 Poslije člana 34 dodaje se novo potpoglavlje koje glasi: “7a Priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje veterinarske djelatnosti Obavještanje Evropske komisije Član 34d (1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o propisima koji uređuju izdavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za veterinare u Crnoj Gori, kao i o njihovom kontinuiranom stručnom usavršavanju, u skladu sa ovim zakonom.	Potpuno usklađeno		

	(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana Ministarstvo dostavlja Evropskoj komisiji putem Sistema za razmjenu informacija o unutrašnjem tržištu (IMI), u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje stručnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.			
član 22 Zajedničke odredbe o obuci J pogledu osposobljavanja iz čl. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 i 46: a) države članice mogu da odobre vanredno osposobljavanje pod uslovima koje utvrde nadležni organi; ti organi treba da obezbijede da sveukupno trajanje, nivo i kvalitet takvog osposobljavanja nijesu manji od redovnog osposobljavanja s punom nastavnom satnicom; Stav 1 tačku (b) mijenja Direktiva 2013/55 EU	Član 6 Poslije člana 34 dodaje se novo potpoglavlje koje glasi: "7a Priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje veterinarske djelatnosti Član 34j (1) Nosioци stručnih kvalifikacija veterinara imaju pravo i obavezu da se stručno usavršavaju, kontinuirano prate napredak u svojoj oblasti i nauci, te stiču nova znanja, vještine i kompetencije. (2) Crna Gora podstiče kontinuirano stručno usavršavanje koje obuhvata tehnički, naučni, regulatorni i etički napredak, kao i učešće nosilaca stručnih kvalifikacija veterinara u cjeloživotnom učenju relevantnom za njihovu profesiju. (3) Ministarstvo, po potrebi, obavještava Evropsku komisiju o mjerama preduzetim u skladu sa stavom 2 ovog člana.	Potpuno usklađeno		

Član 23 Stečena prava 1. Ne dovodeći u pitanje stečena prava specifična za određene profesije, u slučaju kada dokazi o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine, koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice i farmaceute koje posjeduju državljani država članica ne zadovoljavaju sve uslove osposobljavanja iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, svaka država članica priznaje kao dovoljne dokaze o formalnim kvalifikacijama koje su izdale te države članice, ako oni potvrđuju uspješno završeno osposobljavanje koje je započelo prije referentnog datuma iz tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 priloga V, i ako je uz njih priložena potvrda u kojoj se navodi da su lica kojima je izdata efikasno i zakonito obavljala datu djelatnost najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja. 2. Iste odredbe odnose se i na dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i na dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice i	(1) Priznavanje dokaza o formalnoj kvalifikaciji po osnovu stečenih prava Član 34i (4) Dokaz o formalnoj osposobljenosti za veterinaru koji u potpunosti ne ispunjava sve minimalne uslove osposobljenosti iz člana 38 Direktive, priznaje se u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija, kao dovoljan, ako ga je izdat nadležnog organa matične države članice, kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje započeto prije referentnog datuma utvrđenog u tački 5.4.2. Priloga V Direktive, pod uslovom da je uz njega priložena potvrda nadležnog organa kojom se potvrđuje da je pojedinac efektivno i zakonito obavljao relevantnu veterinarsku aktivnost u toj državi najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje prethode izdavanju potvrde. (5) Odredbe stava 1 ovog člana primjenjuju se i na dokaze o formalnim kvalifikacijama veterinaru stečene u bivšoj Njemačkoj Demokratskoj Republici, koji ne ispunjavaju sve minimalne zahtjeve za obuku utvrđene u članu 38 Direktive, dajući nosiocu kvalifikacija pravo da obavlja djelatnost veterinaru na teritoriji te države pod istim uslovima kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama koje su izdali nadležni njemački organi iz tačke 5.4.2.	Potpuno usklađeno		
---	--	--	--	--

farmaceute, stečene na teritoriji nekadašnje Demokratske Republike Njemačke, a koji ne zadovoljavaju sve minimalne zahtjeve za osposobljavanje iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, ako ti dokazi potvrđuju uspješno završeno osposobljavanje koje je započelo prije: a) 3. oktobra 1990. godine za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, stomatologe specijaliste, veterinare, babice i farmaceute; i b) 3. aprila 1992. godine za doktore specijaliste. Dokazi o formalnim kvalifikacijama iz podstava 1 daju nosiocu pravo da obavlja profesionalne djelatnosti na ovoj teritoriji Njemačke pod istim uslovima kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V, koje su izdali nadležni njemački organi. 5. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 37 stav 1, svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijaliste, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, koje je državljanima država	Priloga V Direktive, ako takvi dokazi potvrđuju uspješan završetak obuke koja je započeta prije 3. oktobra 1990. godine i potvrdom koju su ti isti organi izdali državljaninu države članice u kojoj se navodi da su te osobe efektivno i zakonito obavljale predmetne aktivnosti na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina prije datuma izdavanja potvrde. (6) Radi pristupa i obavljanja profesionalnih aktivnosti veterinaru u Crnoj Gori, dokazi o formalnim kvalifikacijama koje posjeduju državljani države članice stečeni u bivšoj Čehoslovačkoj ili čija je obuka započeta za Češku Republiku i Republiku Slovačku prije 1. januara 1993. godine, priznaju se u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija ako ih prati: 3) potvrda koji je nadležni organ bilo koje od ovih država izdao državljaninu države članice, kojim se potvrđuje da pruža isto pravo pristupa i obavljanja aktivnosti veterinaru kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje oni izdaju; i 4) potvrdom koji su isti organi izdali državljaninu države članice, u kojem se navodi da su se te osobe efektivno i zakonito bavile predmetnim aktivnostima na njihovoj teritoriji najmanje tri			
---	--	--	--	--

članica izdala nekadašnja Čehoslovačka, ili za koje je osposobljavanje, za Republiku Češku i Slovačku, započelo prije 1. januara 1993. godine, kada organi bilo koje od dvije pomenute države članice potvrde da su ti dokazi o formalnim kvalifikacijama na njihovoj teritoriji jednake pravne valjanosti kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju one same i, za arhitekte, kao dokazi o formalnim kvalifikacijama predviđeni za te države članice u tački 6 aneksa VI, u vezi s pristupom profesionalnim djelatnostima njihovim obavljanjem, za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, veterinare, babice, farmaceute u odnosu na djelatnosti iz člana 45 stav 2 i arhitekte u odnosu na djelatnosti iz člana 18. Iz takvu potvrdu treba priložiti i potvrdu koju su izdali ti isti organi, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja. 1. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine, koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, koje je državljanima država članica	uzastopne godine tokom pet godina prije datuma izdavanja sertifikata. (5) Radi pristupa i obavljanja profesionalnih aktivnosti veterinaru u Crnoj Gori, dokazi o formalnim kvalifikacijama stečeni u bivšem Sovjetskom Savezu ili čije je osposobljavanje započelo za Republiku Estoniju prije 20. avgusta 1991. godine, za Letoniju prije 21. avgusta 1991. godine i za Litvaniju prije 11. marta 1990. godine, priznaju se u okviru sustava automatskog priznavanja kvalifikacija ako ih prati: 4) potvrda koju je nadležni organ bilo koje od tih država izdalo državljaninu države članice kojom se potvrđuje da pruža isto pravo na obavljanje i pristup djelatnosti veterinaru kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje oni izdaju; i 5) potvrda koju su isti organi izdali državljaninu države članice u kojoj se navodi da su ta lica efektivno i zakonito obavljale predmetne aktivnosti na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina prije datuma izdavanja potvrde; ili			
--	--	--	--	--

zdao nekadašnji Sovjetski Savez, ili čije je osposobljavanje započelo a) za Estoniju, prije 20. avgusta 1991. godine; b) za Letoniju, prije 21. avgusta 1991. godine; c) za Litvaniju, prije 11. marta 1990. godine, kada organi bilo koje od tri pomenute države članice potvrde da su ti dokazi na njihovoj teritoriji jednako važni kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje daju one same i, za arhitekte, kao dokazi o formalnim kvalifikacijama predviđeni za te države članice u tački 6 aneksa VI, u vezi s pristupom profesionalnim djelatnostima njihovim obavljanjem, za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute u odnosu na djelatnosti iz člana 45 stav 2 i arhitekte u odnosu na djelatnosti iz člana 48. Jz takvu potvrdu treba priložiti i potvrdu koju su izdali ti isti organi, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile članu njenog izdavanja. J pogledu dokaza o formalnim kvalifikacijama za veterinare koje je izdao nekadašnji Sovjetski Savez ili za koje je osposobljavanje započelo, za Estoniju, prije 20. avgusta	6) u slučaju Estonije, potvrda koju su izdale estonske vlasti u kojoj se navodi da su se te osobe efektivno i zakonito bavile predmetnim aktivnostima na njihovoj teritoriji najmanje pet uzastopnih godina tijekom sedam godina prije datuma izdavanja potvrde. (7) Ne isključujući primjenu stava 4 ovog člana, u odnosu na državljane država članica kojima je dokaz o formalnim kvalifikacijama veterinar izdala Estonija ili čije je osposobljavanje započelo u Estoniji prije 1. maja 2004. godine, Crna Gora će priznati takav dokaz o formalnim kvalifikacijama veterinar u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija ako je praćen potvrdom u kojoj se navodi da su ta lica efektivno i zakonito obavljale veterinarsku djelatnost u Estoniji najmanje pet uzastopnih godina tokom sedam godina prije datuma izdavanja takve potvrde. (8) Radi pristupa i obavljanja profesionalnih aktivnosti veterinar u Crnoj Gori, dokazi o formalnim kvalifikacijama izdani u bivšoj Jugoslaviji ili čije je osposobljavanje započelo u Republici Sloveniji prije 25. juna 1991. godine, a za Republiku Hrvatsku prije 8. oktobra 1991. godine, priznaju se u okviru sistema automatskog priznavanja kvalifikacija ako ih prati:			
---	--	--	--	--

1991. godine, uz potvrdu iz prethodnog podstava treba priložiti i potvrdu koju su izdali nadležni organi u Estoniji, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala istu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje pet uzastopnih godina tokom sedam godina koje su prethodile izdavanju njenog izdavanja. 5. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute i arhitekta, koje je državljanima država članica izdala nekadašnja Jugoslavija, ili za koje je osposobljavanje započelo, za Sloveniju, prije 25. juna 1991. godine, kada organi pomenutih država članica potvrde da su ti dokazi na njihovoj teritoriji jednako punovažni kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju one same i, za arhitekta, kao dokazi o formalnim kvalifikacijama predviđeni za te države članice u tački 6 Aneksa VI, u vezi s pristupom profesionalnim djelatnostima i njihovim obavljanjem, za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute u odnosu na djelatnosti iz člana 45 stava 2 i arhitekta u odnosu na djelatnosti iz člana 48.	1) potvrda koju je nadležni organ bilo koje od tih država izdalo državljaninu države članice kojom se potvrđuje da pruža isto pravo na obavljanje i pristup djelatnosti veterinaru kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju za veterinare; i 2) potvrdom koji su isti organi izdali državljaninu države članice, u kojem se navodi da su se te osobe efektivno i zakonito bavile predmetnim aktivnostima na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina prije datuma izdavanja sertifikata. (9) Državljanin država članica čiji dokazi o formalnim kvalifikacijama za veterinare ne odgovaraju nazivima određenim za te države članice u tački 5.4.2. Priloga V Direktive smatraće se da su dostavili dovoljne dokaze ako dostave formalne kvalifikacije koje je izdala ta država, uz koje su priložene potvrde koje su izdali nadležni organi u kojima se navodi da dokazi o formalnoj kvalifikaciji potvrđuju uspješan završetak osposobljavanja u skladu s članom 38 Direktive te da država članica koja ih je izdala smatra kvalifikaciju ekvivalentnom			
---	--	--	--	--

Jz takvu potvrdu treba priložiti i potvrdu koju su izdali ti isti organi, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri rastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja. i. Državljanima država članica čiji dokazi o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice i farmaceute nijesu u skladu s nazivima koji su dodijeljeni tim državama članicama u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V, svaka država članica priznaje kao dovoljan dokaz, dokaze o formalnim kvalifikacijama koje su izdale te države članice i uz koje su priložene potvrde koje su izdali nadležni organi ili tijela. J potvrdi iz podstava 1 navodi se da dokaz o formalnim kvalifikacijama potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje u skladu s čl. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, a država članica koja ga je izdala smatra ga jednakim kvalifikacijama čiji su nazivi navedeni u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V.	kvalifikacijama čiji su nazivi dati u tački 5.4.2. Priloga V Direktive. (10) Odlukom o priznavanju dokaza o formalnim kvalifikacijama, Ministarstvo će licu iz stava 7 ovog člana dodijeliti profesionalni naziv koji odgovara nazivu stručne kvalifikacije ekvivalentan kvalifikaciji stečenoj u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom.			
Odsjek 2 Doktori medicine Član 24 Osnovno medicinsko osposobljavanje 1. Za upis na osnovno medicinsko osposobljavanje zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje omogućava pristup tim studijama na univerzitetima. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/545 EU 3. Osnovno medicinsko osposobljavanje obezbjeđuje da je lice steklo sljedeća znanja i vještine:	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

a) odgovarajuće poznavanje nauka na kojim se zasniva medicina i dobro razumijevanje naučnih metoda, uključujući i principe mjerenja bioloških funkcija, ocjenjivanja naučno utvrđenih činjenica i analize podataka; b) dovoljno razumijevanje strukture, funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih lica, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka i njegovog fizičkog i društvenog okruženja; c) odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i postupaka, koje mu daje cjelovitu sliku o duševnim i tjelesnim bolestima, o medicini sa stanovišta profilakse, dijagnoze i terapije i o ljudskom razmnožavanju; d) odgovarajuće kliničko iskustvo u bolnicama pod odgovarajućim nadzorom.			osnovno medicinsko osposobljavanje	
Član 25 Specijalističko medicinsko usavršavanje čl. 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 1. Specijalističko medicinsko usavršavanje obuhvata teorijsko i praktično usavršavanje na fakultetu ili u kliničkoj bolnici ili, prema potrebi, u zdravstvenoj ustanovi koju su u svrhu ovlastili nadležni organi ili tijela. Države članice treba da obezbijede da minimalno trajanje specijalističkog medicinskog programa usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V nije kraće od trajanja predviđenog u ovoj tački. Usavršavanje se odvija pod nadzorom nadležnih organa ili tijela. Ono uključuje lično učešće doktora specijalizanta u djelatnostima i odgovornostima koje proizilaze iz tih usluga. 2. Usavršavanje se sprovodi s punom satnicom u posebnim ustanovama koje priznaju nadležni organi. Ono obuhvata	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko medicinsko usavršavanje	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

ičešće u svim medicinskim djelatnostima odjeljenja na kojem se specijalizacija odvija, uključujući dežurstva, tako da specijalizant posvećuje sve svoje profesionalne djelatnosti svojem praktičnom i teorijskom usavršavanju okom cijele radne sedmice i čitave godine, u skladu s uslovima koje su utvrdili nadležni organi. U skladu s tim, na im radnim mjestima dobija se primjerena naknada za rad. l. Za izdavanje dokaza o specijalističkom medicinskom usavršavanju, države članice zahtijevaju posjedovanje dokaza o osnovnom medicinskom osposobljavanju iz tačke 5.1.1 Aneksa V. čl. 5 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Član 26 Vrste specijalističkog medicinskog usavršavanja Dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora specijalistu iz člana 21 je dokaz koji su izdali nadležni organi ili tijela iz tačke 5.1.2 Aneksa V za odnosno specijalističko usavršavanje, a koji odgovara profesionalnim nazivima koji se koriste u različitim državama članicama i navedeni su u tački 5.1.3 Aneksa V. čl. 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati vrste specijalističkog medicinskog usavršavanja	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Član 27 Stečena prava doktora specijalista l. Država članica domaćin može od doktora specijalista, čije je vanredno specijalističko medicinsko usavršavanje bilo uređeno zakonskim i drugim propisima koji su na snazi od 30. juna 1975. godine, a koji su započeli svoje specijalističko	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

usavršavanje najkasnije do 31. decembra 1983. godine, zahtijevati da uz svoje dokaze o formalnim kvalifikacijama prilože potvrdu u kojoj je navedeno da su oni stvarno i zakonito obavljali odgovarajuće djelatnosti najmanje tri zastopne godine tokom pet godina koje su prethodile zdavanju te potvrde. 1. Svaka država članica priznaje kvalifikaciju doktora specijaliste koja je u Španiji dodijeljena doktorima medicine koji su završili svoje specijalističko usavršavanje prije 1. januara 1995. godine, čak i kada to usavršavanje ne zadovoljava minimalne uslove usavršavanja predviđenog u članu 25, ako je uz dokaz o toj kvalifikaciji priloženo svjedočanstvo, koje su izdali nadležni španski organi i koje potvrđuje da je to lice položilo ispit iz posebnog specijalističkog usavršavanja koji je održan u skladu s vanrednim mjerama u vezi s priznavanjem, utvrđenim kraljevskom uredbom 1497/99, kako bi se provjerilo da li je stepen znanja i vještina takvog lica uporediv sa znanjem i vještinama doktora medicine koji posjeduju dokaz o kvalifikaciji za doktora specijalistu, koji je za Španiju potvrđen u tač. 5.1.2 i 5.1.3 Aneksa V. 3. Svaka država članica koja je ukinula svoje zakone i druge propise koji se odnose na dodjeljivanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za doktora specijalistu iz tač. 5.1.2 i 5.1.3 Aneksa V i koja je donijela mjere koje se odnose na stečena prava koja pripadaju njenim državljanima, priznaje državljanima drugih država članica pravo da iskoriste te mjere ako su ti dokazi o formalnim kvalifikacijama izdati			nadležnih organa koji će propisati stečena prava doktora specijaliste	
--	--	--	--	--

prije datuma kada je država članica domaćin prestala da zdaje takve dokaze za datu specijalizaciju. Datumi prestanka važenja tih propisa navedeni su u tački 1.1.3 Aneksa V.				
Član 28 Posebno usavršavanje iz opšte medicine čl. 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Posebno usavršavanje iz opšte medicine, na osnovu kojeg se dodjeljuju dokazi o formalnim kvalifikacijama koji su izdati prije 1. januara 2006. godine, traje najmanje dvije godine s punom nastavnom satnicom. Ako je dokaz o formalnim kvalifikacijama izdat nakon tog dana, usposobljavanje traje najmanje tri godine s punom nastavnom satnicom. Ako program usavršavanja iz člana 24 obuhvata praktično usavršavanje koje se odvija u ovlaštenoj bolnici s odgovarajućom opremom i uslugama opšte medicine ili u sklopu ovlaštene ambulante opšte medicine ili ovlaštenog doma zdravlja u kojem doktori pružaju primarnu zdravstvenu njegu, trajanje tog praktičnog usavršavanja može, najviše do godinu dana, da se uključi u period iz odstava 1 za potvrde o osposobljenosti koje su izdate 1. januara 2006. godine ili nakon tog dana. Mogućnost koja je predviđena u podstavu 2 dostupna je samo onim državama članicama u kojima je posebno usavršavanje iz opšte medicine trajalo dvije godine od 1. januara 2001. godine. 3. Posebno usavršavanje iz opšte medicine odvija se s punom nastavnom satnicom, pod nadzorom nadležnih vlasti ili organa. Više je praktične nego teorijske prirode.	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati posebno usavršavanje iz opšte medicine	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Praktično usavršavanje odvija se, s jedne strane, u periodu od najmanje šest mjeseci u ovlaštenoj bolnici s odgovarajućom opremom i uslugama i, s druge strane, u periodu od najmanje šest mjeseci u sklopu ovlaštene ambulante opšte medicine ili ovlaštenog doma zdravlja u kojem doktori pružaju primarnu zdravstvenu njegu. Praktično usavršavanje odvija se u saradnji s drugim zdravstvenim ustanovama ili strukturama koje se bave opštom medicinom. Međutim, ne dovodeći u pitanje minimalne periode navedene u podstavu 2, praktično usavršavanje može da se odvija tokom perioda od najviše šest mjeseci u drugim ovlaštenim ustanovama ili zdravstvenim strukturama koje se bave opštom medicinom. Usavršavanje zahtijeva da polaznik lično učestvuje u profesionalnim djelatnostima i odgovornostima lica s kojima radi. 1. Kao uslov za izdavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz opšte medicine, države članice zahtijevaju posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz osnovne medicinske osposobljenosti iz tačke 5.1.1 Aneksa I. 2. Države članice mogu da izdaju dokaze o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4. Aneksa V doktoru koji nije završio usavršavanje predviđeno ovim članom, ali je završio drugačije, dodatno usavršavanje, koje potvrđuju dokazi o formalnim kvalifikacijama koje su izdali nadležni organi u državi članici. Međutim, one ne smiju da dodijele dokaze o formalnim kvalifikacijama osim ako se tim dokazima potvrđuje znanje koje je po kvalitetu na jednakom stepenu kao znanje stečeno osposobljavanjem koje je predviđeno ovim članom.				
--	--	--	--	--

Države članice, između ostalog, određuju obim u kojem dodatno usavršavanje i stručno iskustvo koje je podnosilac već stekao mogu da zamijene usavršavanje predviđeno ovim članom. Države članice mogu da izdaju dokaze o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V samo ako je podnosilac stekao najmanje šestomjesečno iskustvo iz opšte medicine u ambulanti opšte medicine ili u domu zdravlja u kojem doktori pružaju primarnu zdravstvenu njegu onih vrsta koje su navedene u stavu 3.				
Član 29 Obavljanje profesije doktora opšte prakse Svaka država članica, u skladu s odredbama koje se odnose na stečena prava, za obavljanje djelatnosti doktora opšte prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja zahtijeva posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V. Države članice mogu od ovog uslova izuzeti lica koja su trenutno uključena u posebno usavršavanje iz opšte medicine.	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesije doktora opšte prakse	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Član 30 Stečena prava doktora opšte prakse 1. Svaka država članica utvrđuje stečena prava. Međutim, ona kao stečeno pravo mora da prizna pravo obavljanja djelatnosti doktora opšte prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja, bez dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V, svim doktorima medicine koji na referentni datum naveden u toj tački imaju o pravo na osnovu odredaba koje važe za doktorsku	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

profesiju i omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, i koji su na taj datum osnovali preduzeća na njenoj teritoriji, u skladu s odredbama člana 21 ili člana 23. Vladležni organi svake države članice na zahtjev izdaju potvrdu o pravu na obavljanje djelatnosti doktora opšte prakse u okviru njihovih domaćih sistema socijalnog osiguranja, bez dokaza iz tačke 5.1.4 Aneksa V, doktorima koji imaju stečena prava u skladu s podstavom 1. 1. Svaka država članica priznaje potvrde iz stava 1 podstav 1, koje su države članice izdale državljanima drugih država članica i na svojoj teritoriji priznaje jednaku valjanost takvih potvrda kao dokaza o formalnim kvalifikacijama koje ona izdaje, a kojima dozvoljava obavljanje djelatnosti doktora opšte prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja.			doktora opšte prakse	
Odsjek 3 Medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu Član 31 Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 1. Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu odvija se s punom nastavnom satnicom uključuje najmanje program opisan u tački 5.2.1 Aneksa V. stav 2, 2 i 3 podstav mijenja Direktiva 2013/55 EU stav 3, podstav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU Države članice obezbjeđuju da su institucije koje vrše osposobljavanje medicinskih sestara odgovorne za	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje medicinskih sestara za opštu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

usklađivanje teorijskog i kliničkog osposobljavanja tokom cjelokupnog studijskog programa. član 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU član 5 podstav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU Ovo osposobljavanje odvija se u bolnicama i drugim zdravstvenim institucijama i u zajednici, pod odgovornošću nastavnika zdravstvene njege, u saradnji s drugim kvalifikovanim medicinskim sestrama, odnosno uz njihovu pomoć. Ostalo kvalifikovano osoblje isto tako može da učestvuje u nastavnom procesu. Polaznice obuke za medicinsku sestru učestvuju u radu na latom odjeljenju ako je taj rad u skladu s njihovim obrazovanjem, što im omogućava da nauče da preuzimaju odgovornosti uključene u zdravstvenu negu. član 6 mijenja Direktiva 2013/55 EU			zdravstvenu negu	
<i>Član 32</i> Obavljanje profesije medicinskih sestara za opštu zdravstvenu negu Za potrebe ove direktive, djelatnosti medicinskih sestara za opštu zdravstvenu negu su djelatnosti koje se obavljaju profesionalno, a koje su navedene u tački 5.2.2 Aneksa V.	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesije medicinskih sestara za opštu zdravstvenu negu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

<i>Član 33</i> Stečena prava medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu I. Kad se opšta pravila o stečenim pravima primjenjuju na medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, djelatnosti iz člana 23 moraju da obuhvate preuzimanje pune odgovornosti za planiranje, organizovanje i sprovođenje zdravstvene njege koja se pruža pacijentu. čl. 2 briše Direktiva 2013/55/EU čl. 3 mijenja Direktiva 2013/55/EU	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Odsjek 4 Stomatolozi <i>Član 34</i> Osnovno osposobljavanje stomatologa I. Za upis na osnovno osposobljavanje za stomatologa zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje omogućava pristup na te studije na fakultetima ili visokim školama, kojima je priznat jednak stepen u državi članici. čl. 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU 1. Osnovno osposobljavanje stomatologa mora obezbijediti da je lice steklo sljedeća znanja i vještine: a) odgovarajuće poznavanje nauke na kojoj se zasniva stomatologija i dobro razumijevanje naučnih metoda, uključujući principe mjerenja bioloških funkcija, procjenu naučno utvrđenih činjenica i analizu podataka; b) odgovarajuće poznavanje građe, fiziologije i ponašanja zdrave i bolesne osobe, kao i uticaja prirodnog i	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno osposobljavanje stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

društvenog okruženja na zdravstveno stanje čovjeka, ako ti faktori utiču na stomatologiju; c) odgovarajuće poznavanje strukture i funkcije zuba, usne duplje, vilice i povezanih tkiva, zdravih i bolesnih, i njihove povezanosti s opštim zdravstvenim stanjem i fizičkom i socijalnom dobrobiti pacijenta; d) odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i metoda koje daju stomatolozima jasnu sliku o anomalijama, povredama i bolestima zuba, usne duplje, vilice i povezanih tkiva, i o preventivi, dijagnostici i terapijskoj stomatologiji; e) odgovarajuće kliničko iskustvo pod odgovarajućim nadzorom. Ovo osposobljavanje mora da obezbijedi stomatologu vještine potrebne za obavljanje svih aktivnosti koje uključuju prevenciju, dijagnostiku i liječenje anomalija i bolesti zuba, usne duplje, vilice i povezanih tkiva.				
Člana 35 Specijalističko usavršavanje stomatologa članak 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Specijalističko usavršavanje stomatologa obuhvata teorijske i praktične studije u univerzitetskom centru, zdravstvenom nastavnom i istraživačkom centru, ili prema potrebi, u zdravstvenoj ustanovi koju su u tu svrhu odobrili nadležni organi ili tijela. članak 2 podstavak 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU članak 2 podstavak 3 briše Direktiva 2013/55 EU 3. Države članice za izdavanje dokaza o specijalističkom usavršavanju stomatologa zahtijevaju posjedovanje dokaza o osnovnom osposobljavanju stomatologa iz tačke 5.3.2 Priloga V	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko usavršavanje stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Član 36 Obavljanje profesionalne djelatnosti stomatologa 1. Za potrebe ove direktive, profesionalne djelatnosti stomatologa su djelatnosti utvrđene u stavu 3 koje se obavljaju u okviru stručnih kvalifikacija navedenih u tački 5.3.2 Aneksa V. 2. Profesija stomatologa zasniva se na osposobljavanju stomatologa iz člana 34 i predstavlja posebnu profesiju koja se razlikuje od drugih opštih i specijalizovanih doktorskih profesija. Za obavljanje djelatnosti stomatologa zahtijeva se posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.3.2 Aneksa V. Prema licima koja posjeduju takav dokaz o formalnim kvalifikacijama postupa se jednako kao prema onima na koje se primjenjuju čl. 23 ili 37. 3. Države članice obezbjeđuju da je stomatolozima omogućen pristup i obavljanje djelatnosti preventive, flijagnostike i liječenja anomalija i bolesti zuba, usne duplje, vilice i povezanih tkiva, uz poštovanje propisa i pravila profesionalne etike na referentni datum iz tačke 5.3.2 Aneksa V.	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Član 37 Stečena prava stomatologa 1. Svaka država članica u svrhu obavljanja profesionalnih djelatnosti stomatologa, u okviru kvalifikacija koje su navedene u tački 5.3.2 Aneksa V, priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora medicine izdat u Italiji, Španiji, Austriji, Republici Češkoj i Slovačkoj, licima koja počinju medicinsko obrazovanje na datum ili prije	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

referentnog datuma koji je naveden u tom aneksu za predmetnu državu članicu, ako je uz njega priložena potvrda koju su izdali nadležni organi te države članice. Ča potvrda mora da pokaže da su ispunjena sljedeća dva uslova: a) da su ta lica u toj državi članici stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavljala djelatnosti iz člana 36, najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde; b) da su ta lica ovlašćena da obavljaju navedene djelatnosti pod jednakim uslovima kao i lica koja posjeduju dokaze o formalnim kvalifikacijama navedene za tu državu članicu u tački 5.3.2 Aneksa V. Lica koja su uspješno završila najmanje trogodišnje studije, ča koje su nadležni organi u predmetnoj državi članici potvrdili da su ekvivalentni osposobljavanju iz člana 34, uzimaju se od trogodišnjeg praktičnog radnog iskustva iz podstava 2 tačka a. Ča Republiku Češku i Slovačku, dokazima o formalnim kvalifikacijama dobijenim u bivšoj Čehoslovačkoj priznaju se jednaki stepeni kao češkim i slovačkim dokazima o formalnim kvalifikacijama i pod istim uslovima koji su navedeni u prethodnim podstavovima. Ž. Svaka država članica priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora izdat u Italiji licima koja su započela fakultetsko medicinsko osposobljavanje nakon 18. januara 1980. godine i najkasnije 31. decembra 1984. godine, ako je uz njih priložena potvrda koju su izdali talijanski nadležni organi.			stečena prava stomatologa	
---	--	--	---------------------------	--

ta potvrda mora da pokaže da su ispunjena sljedeća tri uslova: a) da su ta lica položila odgovarajuću provjeru osposobljenosti koju organizuju nadležni italijanski organi, kako bi se utvrdilo da ta lica posjeduju nivo znanja i vještina koji je uporediv s onim koji imaju lica koja posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama naveden za Italiju u tački 5.3.2 Aneksa V; b) da su ta lica u Italiji stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavljala djelatnosti iz člana 36 najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde; c) da su ta lica ovlašćena da obavljaju ili da stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavljaju djelatnosti iz člana 36, pod istim uslovima kao i nosioci dokaza o formalnim kvalifikacijama navedenim za tu državu članicu u tački 5.3.2 Aneksa V. Lica koja su uspješno završila najmanje trogodišnje studije, a koje su nadležni organi potvrdili da su ekvivalentne osposobljavanju iz člana 34, izuzimaju se od provjere osposobljenosti iz podstava 2 tačka a. Prema licima koja su započela fakultetsko medicinsko osposobljavanje nakon 31. decembra 1984. godine postupa se jednako kao i prema navedenim licima, ako su navedene trogodišnje studije započela prije 31. decembra 1994. godine.				
Odsjek 5 Veterinari Član 38 Osposobljavanje veterinara Član 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Vrste osposobljavanja veterinara Član 34e Ministarstvo će priznati dokaze o formalnim kvalifikacijama veterinara u okviru sistema automatskog priznavanja ako su takve	Potpuno usklađeno		

2. Za upis na studije veterine zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje omogućava upis na fakultetske ustanove ili visoke škole kojima država članica priznaje ekvivalentan stepen u svrhu odgovarajućih studija. Stavak 3 mijenja Direktiva 2013/55 EU	kvalifikacije stečene u državama članicama putem redovnog ili vanrednog stručnog osposobljavanja, koje priznaje nadležni organ te države, a koje po trajanju, nivou i kvalitetu obuke odgovaraju punom fondu nastavnih časova (studija) koji se mogu izraziti i u ECTS bodovima, u okviru programa ekvivalentnog programu obuke iz tačke 5.4.1 Priloga V Direktive. Član 34f (3) Dokaz o formalnoj kvalifikaciji veterinara priznaje se licu koje je završilo studije koje obuhvataju ukupno najmanje pet godina redovnog teoretskog i praktičnog univerzitetskog osposobljavanja, koje može da bude iskazano u odgovarajućim ECTS bodovima, završene na univerzitetu ili drugoj ustanovi visokog obrazovanja koja sprovodi obrazovanje za koje je priznat ekvivalentan nivo ili koja je pod nadzorom univerziteta, a koje minimalno sadrži studijski program iz tačke 5.4.1 Priloga V Direktive. (4) Za pristup veterinarskom osposobljavanju lice mora da posjeduje diplome ili uvjerenja/potvrde koje omogućavaju upis na univerzitetske ili druge ustanove visokog obrazovanja kojima država članica priznaje identičan nivo u svrhu			
--	---	--	--	--

	odgovarajućeg studiranja u Crnoj Gori ili drugoj državi članici Evropske unije. Znanje i vještine veterinara Član 34g Osposobljavanje veterinara iz člana 34f ovog zakona mora pružiti garanciju da je dotični stručnjak stekao sljedeća znanja i vještine: 7) odgovarajuće poznavanje naučnih dostignuća na kojima se zasnivaju djelatnosti veterinara i prava Evropske unije koje se odnose na te djelatnosti; 8) odgovarajuće znanje o strukturi, funkcijama, ponašanju i fiziološkim potrebama životinja kao i vještine i kompetencije potrebne za njihov uzgoj, ishranu, dobrobit, reprodukciju i higijenu uopšteno; 9) kliničke, epidemiološke i analitičke vještine i kompetencije potrebne za prevenciju, dijagnostiku i liječenje bolesti životinja, uključujući anesteziju, aseptičnu hirurgiju i bezbolnu smrt, bilo pojedinačno ili u grupama, uključujući specifično znanje o bolestima koje se mogu prenijeti na ljude; 10) odgovarajuće znanje, vještine i kompetencije za preventivnu medicinu, uključujući kompetencije koje se odnose na ispitivanje i sertifikaciju; 11) odgovarajuće znanje o higijeni i tehnologiji za proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište			
--	--	--	--	--

	hrane za životinje ili hrane životinjskog porijekla namijenjene za ishranu ljudi, uključujući vještine i kompetencije potrebne za razumijevanje i objašnjavanje dobre prakse u tom području; 12) znanje, vještine i kompetencije potrebne za odgovornu i razumnu upotrebu veterinarskih lijekova radi liječenja životinja i obezbjeđivanja bezbjednosti prehrambenog lanca i zaštite životne sredine.			
Član 39 Stečena prava veterinara Ne dovodeći u pitanje član 23 stav 4, u odnosu na državljane država članica čije je dokaze o formalnim kvalifikacijama izdala Estonija, ili čije je osposobljavanje započelo u Estoniji prije 1. maja 2004. godine, države članice priznaju takve dokaze o formalnim kvalifikacijama za veterinara, ako je uz njih priložena potvrda koja navodi da su takva lica stvarno i zakonito obavljala te djelatnosti u Estoniji najmanje pet uzastopnih godina tokom sedam godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde.	Priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama na osnovu stečenih prava Član 34i (5) Ne isključujući primjenu stava 4 ovog člana, u pogledu državljana država članica čiji je dokaz o formalnim kvalifikacijama veterinara izdat u Estoniji, ili kod kojih je obuka započela u Estoniji prije 1. maja 2004. godine, Crna Gora će priznati takav dokaz o formalnim kvalifikacijama veterinara kroz sistem automatskog priznavanja kvalifikacija, ako je praćen uvjerenjem kojim se potvrđuje da su ta lica u Estoniji stvarno i zakonito obavljala predmetne aktivnosti najmanje pet uzastopnih godina tokom sedam godina koje prethode datumu izdavanja uvjerenja.	Potpuno usklađeno		

Odsjek 6 Babice Član 40 Osposobljavanje babica L. Osposobljavanje babica obuhvata ukupno najmanje: a) posebno osposobljavanje s punom nastavnom satnicom za babice, koje obuhvata najmanje trogodišnje teorijsko i praktično osposobljavanje (smjer I) uključujući najmanje program opisan u tački 5.5.1 Aneksa V; ili b) posebno osposobljavanje s punom nastavnom satnicom za babice u trajanju od 18 mjeseci (smjer II), koje uključuje najmanje program studija opisan u tački 5.5.1 Aneksa V, koji nije u skladu s ekvivalentnim osposobljavanjem medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu. Države članice moraju da obezbijede da su ustanove koje provode osposobljavanje babica odgovorne za usklađivanje teorijskog i praktičnog osposobljavanja tokom celovitog studijskog programa. Članak 1 podstav. 3 i 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU Članak 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU Članak 3 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje babica	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Član 41 Postupci za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za babice Članak 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 1. Potvrdu iz stava 1 izdaju nadležni organi u matičnoj državi članici. Ona potvrđuje da je lice nakon pribavljanja dokaza o formalnim kvalifikacijama za babicu tokom odgovarajućeg perioda na zadovoljavajući način obavljalo	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupke za	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

ive djelatnosti babice u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi toja je odobrena za tu svrhu.			priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za babice	
Član 42 Obavljanje profesionalne djelatnosti babice 1. Odredbe ovog odsjeka važe za djelatnosti babica kako ih e definisala svaka država članica ne dovodeći u pitanje stav 2. i koje se obavljaju pod profesionalnim nazivima navedenim u tački 5.5.2 Aneksa V. 2. Države članice obezbjeđuju da babice imaju pristup i da obavljaju najmanje sljedeće djelatnosti: a) odgovarajuće informisanje i savjetovanje u vezi s planiranjem porodice; b) dijagnostikovanje trudnoće i praćenje normalnog toka trudnoće; obavljanje pregleda potrebnih za praćenje razvoja normalnog toka trudnoće; c) propisivanje ili savjetovanje o pregledima koji su potrebni za najraniju moguću dijagnozu rizičnih trudnoća; d) izvođenje programa za pripremu roditelja i potpuna priprema za porođaj, uključujući savjete o higijeni i prehrani; e) njega i pomoć majci tokom porođaja i praćenje stanja fetusa u materici, odgovarajućim kliničkim metodama i tehničkim sredstvima; f) izvođenje spontanih porođaja uključujući prema potrebi epiziotomiju i u hitnim slučajevima, karličnih porođaja; g) prepoznavanje znakova koji upozoravaju na nepravilnost kod majke ili djeteta, koji zahtijevaju upućivanje doktoru i prema potrebi pomoć doktora; preduzimanje	Nema odgovarajuću odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti babica	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

potrebnih hitnih mjera u odsustvu doktora, naročito ručno odstranjivanje placente nakon kojeg može da slijedi ručni pregled materice; h) pregled i njega novorođenčeta; preduzimanje svih inicijativa u slučaju potrebe i izvođenje hitnog oživljavanja, ako je potrebno; i) njega majke i praćenje njenog napretka u periodu nakon porođaja i davanje svih potrebnih savjeta majci o njezi djeteta, kako bi joj se omogućilo da svom djetetu pruži optimalan razvoj; j) sprovođenje liječenja koje propiše doktor; k) priprema potrebnih pismenih izvještaja.				
Član 43 Stečena prava babica 1. Državljanima države članice čiji dokazi o formalnim kvalifikacijama za babice ispunjavaju sve minimalne uslove osposobljavanja iz člana 40, iako u skladu s članom 41 nijesu priznati ako uz njih nije priložena potvrda o stručnoj praksi iz člana 41 stav 2, svaka država članica priznaje kao dovoljan dokaz o formalnim kvalifikacijama koji su izdale te države članice prije referentnog datuma navedenog u tački 5.5.2 Aneksa V, i uz koji je priložena potvrda u kojoj se navodi da su ti državljani stvarno i zakonito obavljali predmetne djelatnosti najmanje dvije uzastopne godine okom pet godina koje su prethodile izdavanju potvrde. 2. Uslovi utvrđeni u stavu 1 primjenjuju se na državljane država članica čiji dokaz o formalnim kvalifikacijama za babicu potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje na teritoriji bivše Demokratske Republike Njemačke i zadovoljavanje svih minimalnih uslova osposobljavanja iz člana 40, ali gdje se dokaz o formalnim kvalifikacijama u smislu člana 41 ne priznaje ako uz njega nije priložena potvrda o stručnom iskustvu iz člana 41 stav 2, ako	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava babica	Do dana pristupanja Crne Gore evropskoj Uniji

potvrđuje da je program osposobljavanja započeo prije 3. oktobra 1990. godine. čl. 3 briše Direktiva 2013/55 EU čl. 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Odsjek 7 Farmaceut Član 44 Osposobljavanje farmaceuta l. Za upis na program osposobljavanja farmaceuta zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje u državi članici omogućava pristup tim studijama na fakultetu ili visokoj školi kojoj se priznaje ekvivalentan stepen. čl. 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU l. Osposobljavanje farmaceuta obezbjeđuje da je lice steklo sljedeća znanja i vještine: a) odgovarajuće poznavanje lijekova i supstanci koje se koriste u proizvodnji lijekova; b) odgovarajuće poznavanje farmaceutske tehnologije i fizikalnog, hemijskog, biološkog i mikrobiološkog testiranja medicinskih proizvoda; c) odgovarajuće poznavanje metabolizma i efekata medicinskih proizvoda i djelovanja toksičnih materija, i korišćenja medicinskih proizvoda;	Nema odgovarajuću odrebu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje farmaceuta	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

d odgovarajuće znanje potrebno za procjenu naučnih podataka u vezi s lijekovima kako bi se na osnovu tog znanja mogli dostaviti odgovarajući podaci; e odgovarajuće poznavanje zakonskih i drugih zahtjeva povezanih s farmaceutskom praksom.				
Član 45 Obavljanje profesionalne djelatnosti farmaceuta 1. Za potrebe ove direktive, djelatnosti farmaceuta su djelatnosti za koje se za pristup i obavljanje zahtijevaju stručne kvalifikacije, u jednoj ili više država članica, i koje su dostupne licima koja posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama naveden u tački 5.6.2 Aneksa V. stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU 1. Ako država članica uslovljava pristup ili obavljanje djelatnosti farmaceuta dodatnim stručnim iskustvom, uzored posjedovanja dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.6.2 Aneksa V, ta država članica kao dovoljan dokaz u vezi s tim priznaje potvrdu koju izdaju nadležni organi u matičnoj državi članici koja navodi da je lice obavljalo te djelatnosti u matičnoj državi članici tokom perioda jednake dužine. 1. Priznanje iz stava 3 ne primjenjuje se na dvogodišnji period stručnog iskustva koje se zahtijeva u Velikom vojvodstvu Luksemburga za dodjelu državne koncesije u državnoj farmaciji. 1. Ako je država članica na dan 16. septembra 1985. godine mala uspostavljen sistem konkursa na osnovu ispita čija je svrha da između lica iz stava 2 odabere ona koja mogu postati vlasnici novih apoteka osnovanih u skladu s nacionalnim sistemom geografske podjele, ta država	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti farmaceuta	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

lanica može, odstupajući od stava 1, da nastavi s takvim istomom konkursa i da zahtijeva od državljana država lanica koji posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama za armaceuta iz tačke 5.6.2 Aneksa V, ili za koje važe odredbe lana 23, da učestvuju na takvim konkursima.				
Odsjek 8 Arhitekta lan 46 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovorajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
lan 47 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovorajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

			djelatnosti arhitekata	
Član 48 Obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata 1. Za potrebe ove direktive, profesionalne djelatnosti arhitekata su djelatnosti koje se redovno obavljaju na osnovu profesionalnog naziva „arhitekta“. 2. Smatraće se da državljani države članice, koji su ovlašćeni da koriste taj naziv u skladu sa zakonom koji ovlašćuje nadležni organ države članice da dodijeli taj naziv državljanima država članica koji se posebno ističu kvalitetom svog rada u oblasti arhitekture, zadovoljavaju uslove koji se traže za obavljanje djelatnosti arhitekta na osnovu profesionalnog naziva „arhitekta“. Potvrdom koju svakim licima izdaje matična država članica potvrđuje se da ona obavljaju djelatnosti u arhitekturi.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Član 49 Stečena prava arhitekata 1. Svaka država članica priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za arhitekta naveden u Aneksu VI, koji izda druga država članica, a koji potvrđuje program usposobljavanja koji je započeo najkasnije u referentnoj akademskoj godini iz tog aneksa, čak i ako on ne ispunjava minimalne uslove iz člana 46 i u svrhu pristupa i obavljanja profesionalnih djelatnosti arhitekata, priznaje jednaku	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

valjanost takvih dokaza na svojoj teritoriji kao dokaza o formalnim kvalifikacijama za arhitekte koje je sama izdala. J takvim okolnostima priznaju se potvrde koje izdaju nadležni organi Savezne Republike Njemačke, koje potvrđuju da su dokazi o formalnim kvalifikacijama koje su nakon 8. maja 1945. godine izdali nadležni organi Demokratske Republike Njemačke idenitični kao takvi dokazi iz tog aneksa. 2. Izuzetno od stava 1, svaka država članica priznaje sljedeće dokaze o formalnim kvalifikacijama i, u svrhu pristupanja i obavljanja profesionalnih djelatnosti arhitekata, priznaje da su na njenoj teritoriji jednako vrijedni kao dokazi o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje: potvrde koje su državljanima država članica izdale države članice koje su usvojile pravila koja uređuju pristup obavljanje djelatnosti arhitekata na sljedeće datume: a 1. januara 1995. godine za Austriju, Finsku i Švedsku; b 1. maja 2004. godine za Republiku Češku, Estoniju, Kipar, Letoniju, Litvaniju, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Sloveniju i Slovačku; c) 5. avgusta 1987. godine za ostale države članice. Potvrde iz podstava 1 potvrđuju da je lice bilo ovlašćeno najkasnije do tog datuma da koristi profesionalni naziv arhitekta i da je prema tim pravilima stvarno obavljalo te djelatnosti najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju potvrde.			djelatnosti arhitekata	
POGLAVLJE IV Zajedničke odredbe o osnivanju preduzeća Član 50 Dokumentacija i formalnosti	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 20, 21 i 67 Zakona o priznavanju	

1. Kad nadležni organi države članice domaćina odlučuju o zahtjevu za odobrenje obavljanja regulisane profesije na osnovu ovog poglavlja, ti nadležni organi mogu da zahtijevaju dokumentaciju i potvrde navedene u Aneksu VII. Dokumentacija iz tačke 1 podtač. d, e i f Aneksa VII na dan njihovog podnošenja ne smije biti starija od tri mjeseca. Države članice, organi i druga pravna lica treba da osiguraju pouzdatost podataka koje prime. 2. U slučaju opravdanih sumnji, država članica domaćin može da zahtijeva od nadležnih organa države članice potvrdu o autentičnosti potvrde i dokaza o formalnim kvalifikacijama izdatim u drugoj državi članici i, prema potrebi, potvrdu činjenice da korisnik za profesije iz poglavlja III ove glave ispunjava minimalne uslove osposobljavanja utvrđene u čl. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 i 46. 3. U slučajevima opravdane sumnje, kada je dokaz o formalnim kvalifikacijama utvrđen u članu 3 stav 1 tačka c zdao nadležni organ države članice, a uključuje osposobljavanje stečeno u cjelosti ili djelimično u organizaciji zakonski osnovanoj na teritoriji druge države članice, država članica domaćin ima pravo da provjeri kod nadležnog organa države članice koja je izdala dokaz: a) da li je obuku u ustanovi koja je izvodila osposobljavanje formalno potvrdila obrazovna ustanova osnovana u državi članici koja je izdala dokaz;			profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)
---	--	--	--

b) da li je dokaz o izdatim formalnim kvalifikacijama jednak onom koji bi bio izdat da je program u cjelosti izveden u državi članici koja je izdala dokaz; i c) da li su dokazom o formalnim kvalifikacijama dodijeljena jednaka profesionalna prava na teritoriji države članice koja je izdala dokaz. 1. Kada država članica domaćin zahtijeva od svojih državljana da za pristupanje regulisanim profesijama polože zakletvu ili da daju izjavu pod zakletvom, a tekst te zakletve ili izjave ne mogu koristiti državljani drugih država članica, država članica domaćin treba da obezbijedi da ta iica mogu da koriste odgovarajući ekvivalentan tekst.				
Član 51 Postupak uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija 1. Nadležni organ države članice domaćina potvrđuje prijem zahtjeva u roku od jednog mjeseca od prijema i u slučaju nepotpune dokumentacije obavještava o tome podnosioca zahtjeva. 2. Nadležni organ države članice mora da sprovede postupak ispitivanja zahtjeva za odobrenje obavljanja regulisane profesije što je brže moguće i u svakom slučaju za propisno osnovanu odluku u roku od tri mjeseca od dana kada podnosilac zahtjeva preda potpunu dokumentaciju. Međutim, taj rok može biti produžen za mjesec dana u slučajevima na koje se primjenjuju poglavlja I i II ove glave. 3. Protiv odluke, ili ako odluka nije donesena u roku, može se podnijeti žalba u skladu s domaćim pravom.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 35 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 52 Korišćenje profesionalnih naziva	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađenosti	Materija regulisana	

1. Ako je u državi članici domaćinu korišćenje profesionalnih naziva za neku od djelatnosti unutar predmetne profesije regulisano, državljani drugih država članica koji su ovlašćeni da obavljaju regulisanu profesiju na osnovu Poglavlja III koriste profesionalne nazive države članice domaćina koji odgovaraju toj profesiji u toj državi članici, kao i odgovarajuće skraćenice povezane s tim nazivom. 2. Ako je u državi članici domaćinu određenu profesiju regulisalo neko udruženje ili organizacija u smislu člana 3 stav 2, državljani država članica ne smiju da koriste profesionalni naziv koji izdaje ta organizacija ili udruženje, kao ni odgovarajuću skraćenicu, osim ako podnesu dokaze da su članovi tog udruženja ili organizacije. Ako je članstvo u nekom udruženju ili organizaciji uslovljeno određenim kvalifikacijama, ona to može da zahtijeva za državljane drugih država članica koji posjeduju stručne kvalifikacije samo u skladu s uslovima utvrđenim ovom direktivom.			članom 11 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
GLAVA IV DETALJNA PRAVILA ZA OBAVLJANJE PROFESIJE Član 53 mijenja Direktiva 2013/55 EU				

Član 54 Korišćenje akademskih naziva uzetno od čl. 7 i 52, država članica domaćin treba da obezbijedi da se odgovarajućim licima dodijeli pravo na korišćenje akademskih naziva dodijeljenih u matičnoj državi članici, i po mogućnosti njihovih skraćenica, na jeziku matične države članice. Država članica domaćin može da zahtijeva da iza tog naziva slijedi naziv i adresa ustanove ili spitne komisije koja ga je dodijelila. Ako bi moglo doći do zamjene akademskog naziva matične države članice s nazivom u državi članici domaćinu, koji u toj državi zahtijeva dodatno osposobljavanje koje lice nije steklo, država članica domaćin može da zahtijeva od tog lica da koristi akademski naziv matične države članice u odgovarajućem obliku koji odredi država članica domaćin.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 12 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 55 Odobrenje zavoda za zdravstveno osiguranje uzetno od člana 5 stav 1 i člana 6 podstav 1 tačka b, države članice koje zahtijevaju od lica koja su stekla stručne kvalifikacije na njihovoj teritoriji da obave pripravnčki period osposobljavanja uz rad i/ili period sticanja stručnog skustva kako bi dobila odobrenje zavoda za zdravstveno osiguranje, odstupaju od tog zahtjeva za lica koje posjeduju	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati odobrenje	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

dokaze o stručnim kvalifikacijama za doktore medicine i stomatologe stečene u drugim državama članicama,			zavoda za zdravstveno osiguranje	
GLAVA V UPRAVNA SARADNJA I ODGOVORNOST ZA SPROVOĐENJE Član 56 Nadležni organi 1. Nadležni organi države članice domaćina i matične države članice blisko sarađuju i uzajamno se pomažu kako bi olakšali primjenu ove direktive. Oni obezbjeđuju pouzdatost podataka koje razmjenjuju. Član 2 podstav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU Država članica domaćin ispituje istinitost okolnosti, a njeni nadležni organi odlučuju o prirodi i obimu istraživanja koja treba provesti i obavještavaju državu članicu domaćina o rezultatima koje donose na osnovu raspoloživih podataka. 3. Svaka država članica će najkasnije 20. oktobra 2007. godine odrediti vlasti i organe nadležne za izdavanje i prijem dokaza o formalnim kvalifikacijama i ostale dokumentacije ili podataka, i vlasti i organe nadležne za prijem zahtjeva i donošenje odluka iz ove direktive, i odmah o tome obavještava ostale države članice i Komisiju. Član 4 mijenja Direktiva 2013/55/EU	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 68 i 10 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 57 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 58 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Član 59 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
GLAVA VI OSTALE ODREDBE Član 60 Izveštaji 1. Od 20. oktobra 2007. godine, države članice treba da podnose Komisiji svake dvije godine izvještaje o primjeni sistema. Osim opštih primjedbi, izvještaj treba da sadrži crtačak statistički pregled donesenih odluka i opis glavnih problema prilikom primjene ove direktive. Član 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 61 Klauzula o odstupanju Ako zbog primjene neke od odredaba ove direktive država članica naiđe na velike poteškoće u određenoj oblasti, Komisija analizira te poteškoće u saradnji s predmetnom državom članicom. Član 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
Član 62 Prestanak važenja Od 20. oktobra 2007. godine prestaju da važe direktive 77/452/EEZ, 77/453/EEZ, 78/686/EEZ, 78/687/EEZ, 78/1026/EEZ, 78/1027/EEZ, 80/154/EEZ, 80/155/EEZ, 85/384/EEZ, 85/432/EEZ, 85/433/EEZ, 89/48/EEZ, 92/51/EEZ, 93/16/EEZ i 1999/42/EZ. Pozivanje na direktive koje prestaju da važe smatra se pozivanjem na ovu direktivu, a prestanak važenja ne utiče na akte donesene na osnovu tih direktiva.	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
Član 63 Prenošenje	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom najkasnije do 20. oktobra 2007. godine. One o tome odmah obavještavaju Komisiju. Kada države članice donose ove mjere, te mjere sadržaće pozivanje na ovu direktivu ili se pozivanje na ovu direktivu uvodi prilikom njihovog objavljivanja. Način takvog pozivanja utvrđuju države članice.				
Član 64 Stupanje na snagu Ova direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
Član 65 Adresati Ova direktiva upućena je državama članicama.	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
ANEKS I Lista stručnih udruženja ili organizacija koje ispunjavaju uslove iz člana 3 stav 2	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija regulisana i članom 36 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18) Potpuna usklađenost će	Do dana pristupanja Crne Gore evropskoj Uniji

			se postići donošenjem liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija, od strane nadležnog organa	
Aneks II briše Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Aneks III briše Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
ANEKS IV Djelatnosti povezane s kategorijama stručnog iskustva navedenim u čl. 17, 18 i 19	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija regulisana i članom 36 o Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18) Potpuna usklađenost će se postići donošenjem donošenjem Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva koje donosi Ministarstvo ekonomije	
ANEKS V Priznavanje na osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će biti postignuta donošenjem Pravilnika o programu obuke za veterinare, na osnovu kojeg se izdaje dokaz o formalnoj obuci radi automatskog priznavanja dokaza o	Nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu

			formalnim kvalifikacijama, prenosi Aneks V – V.4 Veterinari, tačka 5.4.1 Direktive 2005/36/EZ	
ANEKS VI Stečena prava koja važe za profesije priznate na osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
ANEKS VII Dokumentacija i potvrde koje se mogu tražiti u skladu s članom 50 stav 1 I. Dokumentacija a) Potvrda o državljanstvu datog lica. b) Kopije potvrda o specijalističkom usavršavanju ili dokaz formalnim kvalifikacijama koje omogućavaju pristup profesiji, i potvrda o stručnom iskustvu lica, gdje je odgovarajuće. Nadležni organi države članice domaćina mogu da pozovu kandidate da dostave informacije o svom osposobljavanju	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 20, 21 i 22 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje	

u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se utvrdilo postojanje mogućih bitnih razlika u odnosu na zahtijevano nacionalno osposobljavanje, kako je to utvrđeno u članu 14. Kada kandidat ne može da dostavi ove informacije, nadležni organi države članice domaćina obraćaju se kontakt tačkama, nadležnom organu ili drugom odgovarajućem organu u matičnoj državi članici. c) U slučajevima navedenim u članu 16, potvrda o prirodi i trajanju djelatnosti koju izdaje nadležni organ u matičnoj državi članici ili u državi članici iz koje dolazi strani državljanin. d) Ako nadležni organ države članice domaćina zahtijeva od lica koja žele da obavljaju regulisanu profesiju dokaz o njihovom dobrom karakteru ili ugledu, ili o tome da nijesu u stečaju, ili kada prekine ili zabrani obavljanje te profesije u slučaju teže povrede pravila struke ili krivičnog djela, ta država članica prihvata kao dovoljan dokaz za državljane države članice koji žele da obavljaju tu profesiju na njenoj teritoriji prilaganje dokumentacije koju su izdali nadležni organi matične države članice ili države članice iz koje dolazi strani državljanin, a koji potvrđuju da su ti zahtjevi ispunjeni. Ti organi moraju da dostave traženu dokumentaciju u roku od dva mjeseca. Ako nadležni organi matične države članice ili države članice iz koje dolazi strani državljanin ne izdaju dokumentaciju navedenu u podstavu 1, ta dokumentacija se zamjenjuje izjavom pod zakletvom – ili, u državama u kojima nije predviđena izjava pod zakletvom, svečanom izjavom koju to lice daje pred nadležnim sudskim ili upravnim organom, ili kada je to odgovarajuće, pred notarom ili pred kvalifikovanim stručnim organom matične države članice ili države članice iz koje to lice dolazi; takav organ ili notar izdaje			regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
--	--	--	---	--

potvrdu kojom se potvrđuje autentičnost izjave pod zakletvom ili svečane izjave.				
e) Ako država članica domaćin od svojih sopstvenih državljana koji žele da započnu obavljanje regulisane profesije traži dokument o njihovom fizičkom ili duševnom zdravlju, ta država članica kao dovoljan dokaz prihvata dostavljanje dokumenta koji se zahtijeva u matičnoj državi članici. Ako matična država članica ne izda takav dokument, država članica domaćin prihvata potvrdu koju izdaje nadležni organ u toj državi. U tom slučaju nadležni organi matične države članice moraju izdati traženi dokument u roku od dva mjeseca. f) Kada država članica domaćin zahtijeva od svojih državljana koji žele da započnu da obavljaju regulisanu profesiju da dostave: –dokaz o svom imovinskom stanju, –dokaz da su osigurani od finansijskih rizika koji proizilaze iz njihove profesionalne odgovornosti u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi u državi članici domaćinu u vezi s uslovima i obimom pokrića, ta država članica prihvata kao dovoljan dokaz potvrdu koju izdaju banke i osiguravajuća društva druge države članice.				
1. <i>Potvrde</i> J cilju olakšavanja primjene Glave III Poglavlje III, ove direktive, države članice mogu da propišu da lica koja spunjavaju uslove osposobljavanja, osim dokaza o formalnim kvalifikacijama moraju da dostave i potvrdu nadležnih organa matične države članice kojom se potvrđuje da je taj dokaz o formalnim kvalifikacijama upravo onaj koji je propisan ovom direktivom.				

DIREKTIVA 2013/55/EU o izmjenama i dopunama Direktive 2005/36/EZ				
Direktiva 2005/36/EZ mijenja se kako slijedi: I. U članu 1 dodaje se stav koji glasi: „Ovom direktivom utvrđuju se i propisi o djelimičnom pristupu regulisanoj profesiji i priznavanju stručnog pripravničkog staža obavljenog u drugoj državi članici.”	Nema odgovarajuće oidredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 14 i 15 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	
2. (a u stavu 1 dodaje se podstav koji glasi:) „Ova direktiva primjenjuje se i na sve državljane države članice koji su obavili stručni pripravnički staž izvan matične države članice.”; Član 2 mijenja se kako slijedi: (b dodaje se stav koji glasi:) „4. Ova direktiva se ne primjenjuje na notare koje službenim aktom imenuje vlada.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 3 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	

			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
1. Član 3 mijenja se kako slijedi: Tačke f i h mijenjaju se i glase: „f) stručno iskustvo – stvarno i zakonito obavljanje redmetne profesije u državi članici s punim ili ekvivalentnim skraćenim radnim vremenom;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, stav 1 tačka 8 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
h) provjera osposobljenosti – provjera ograničena na stručno znanje, vještine i kompetencije podnosioca zahtjeva, koju sprovode ili priznaju nadležni organi države članice domaćina, radi ocjene sposobnosti podnosioca da obavlja regulisane profesije u toj državi članici. Radi odobravanja sprovođenja te provjere, nadležni organi pоставljaju listu predmeta koji nijesu obuhvaćeni diplomom ili drugim dokazom o formalnim kvalifikacijama podnosioca zahtjeva, što se utvrđuje poređenjem obrazovanja i osposobljavanja koje se zahtijeva u državi članici domaćinu, i obrazovanjem i osposobljavanjem koje je podnosilac zahtjeva stekao. Osim provjere osposobljenosti treba uzeti u obzir činjenicu da je podnosilac zahtjeva kvalifikovani stručnjak u matičnoj	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija regulisana i čl. 29 i 30 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	Nakon usvajanja Zakona o priznavanju profesional nih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija

državi članici ili u državi članici iz koje dolazi. Provjera obuhvata odabrane predmete s liste čije je znanje prijeko potrebno za obavljanje predmetne profesije u državi članici domaćinu. Ona može da obuhvata i poznavanje pravila struke koja se primjenjuju na odgovarajuće djelatnosti u državi članici domaćinu. Ujedinosti u vezi sa sprovođenjem provjere sposobnosti i statusom podnosioca zahtjeva u državi članici domaćinu koji želi da se pripremi za provjeru sposobnosti u toj državi članici određuju nadležni organi te države;”;			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18) Potpuna usklađenost postiže se donošenjem podzakonskog akta iz člana 100 stav 2	
i Dodaju se dvije tačke koje glase: .(j) stručni pripravnčki staž – ne dovodeći u pitanje član 46 stav 4, period stručne prakse koja se obavlja pod nadzorom iko predstavlja uslov za pristup regulisanoj profesiji, a koja se može sprovoditi ili tokom obrazovanja do sticanja diplome ili po njenom završetku;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, stav 1 tačka 10 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
k) evropska profesionalna kartica – elektronska potvrda kojom se dokazuje ili da je stručnjak ispunio sve potrebne uslove za pružanje usluga u državi članici domaćinu na privremenoj i povremenoj osnovi ili priznavanje stručnih	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 59	

kvalifikacija za osnivanje preduzeća u državi članici domaćinu;			Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
l) doživotno učenje – cjelokupno opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i osposobljavanje, neformalno obrazovanje i neformalno učenje tokom cijelog života koje ima za rezultat unapređenje znanja, vještina i kompetencija, koje može uključivati profesionalnu etiku;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8 tačka 17 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
m) preovladavajući razlozi opšteg interesa – razlozi koji se kao takvi priznaju u sudskoj praksi Suda pravde Evropske unije;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, tačka 14 Zakona o priznavanju	

			profesionalnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
n) Evropski sistem prikupljanja i prenošenja kredita u visokom obrazovanju ili ECTS krediti – sistem bodovanja za visoko obrazovanje koji se koristi u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.”;	Nema odgovarajuća odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulirana članom 8, tačka 16 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
u stavu 2 podstav 3 mijenja se i glasi: „Svaki put kada država članica prizna udruženje ili organizaciju iz podstava 1, ona o tome obavještava Komisiju. Komisija provjerava da li to udruženje ili organizacija ispunjava uslove iz podstava 2. Kako bi se propisno uzele u obzir regulatorne promjene u državama članicama, Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulirana članom 11 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za	

u skladu s članom 57c radi ažuriranja Aneksa I ako su ispunjeni uslovi iz podstava 2. U slučaju da uslovi iz podstava 2 nijesu ispunjeni, Komisija donosi akt za sprovođenje kako bi odbila traženo ažuriranje Aneksa I."			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
član 4 mijenja se kako slijedi: a) stav 1 mijenja se i glasi: „1. Priznavanjem stručnih kvalifikacija država članica domaćin omogućava korisnicima pristup profesiji za koju su osposobljeni u matičnoj državi članici kao i obavljanje te profesije pod jednakim uslovima koji važe za njene državljane.”; b dodaje se stav koji glasi: „3. Odstupajući od stava 1, djelimični pristup profesiji u državi članici domaćinu odobrava se pod uslovima utvrđenim članom 4f	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 18 i 15 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Dodaju se članovi koji glase: „Član 4a Evropska profesionalna kartica 1. Države članice izdaju nosiocima stručne kvalifikacije evropsku profesionalnu karticu na njihov zahtjev i pod uslovom da je Komisija donijela relevantne akte za sprovođenje iz stava 7.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 59, 60, 61 i 6 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje	

2. Kada se za određenu profesiju uvede evropska profesionalna kartica relevantnim aktima za sprovođenje donesenim u skladu sa stavom 7, nosilac predmetne stručne kvalifikacije može po sopstvenom izboru da se prijavljuje za takvu karticu ili da primijeni postupke iz glava II i III. 3. Države članice obezbjeđuju da nosilac evropske profesionalne kartice ostvaruje sva prava koja su mu dodijeljena čl. 4b do 4e. 4. Ako nosilac stručne kvalifikacije namjerava da pruži usluge u skladu s Glavom II, koje nijesu obuhvaćene članom 7 stav 4, nadležni organ matične države članice izdaje evropsku profesionalnu karticu u skladu s čl. 4b i 4c. Evropska profesionalna kartica, prema potrebi, predstavlja izjavu u skladu s članom 7. 5. Kada nosilac stručne kvalifikacije namjerava da osnuje preduzeće u drugoj državi članici u skladu s Glavom III poglavlja I do IIIa ili da pruži usluge u skladu s članom 7 stav 4, nadležni organ matične države članice preduzima sve pripremne radnje povezane s pojedinačnim dosijeom podnosioca zahtjeva kreiranim u Informacionom sistemu unutrašnjeg tržišta (IMI) (dosije IMI) kao što je utvrđeno u čl. 4b i 4d. Nadležni organ države članice domaćina izdaje evropsku profesionalnu karticu u skladu s čl. 4b i 4d. Izdavanje evropske profesionalne kartice u svrhu osnivanja preduzeća ne pruža automatski pravo na obavljanje određene profesije ako postoje zahtjevi za registraciju ili ostali nadzorni postupci koji su u državi članici domaćinu bili uspostavljeni prije uvođenja evropske profesionalne kartice za tu profesiju.			regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
---	--	--	---	--

3. Države članice imenuju nadležne organe za bavljenje poslijedi i izdavanje evropskih profesionalnih kartica. Ti organi obezbjeđuju nepristrasnu, objektivnu i blagovremenu obradu zahtjeva za evropske profesionalne kartice. Centri za pomoć iz člana 57b mogu isto tako djelovati u svojstvu nadležnog organa. Države članice obezbjeđuju da nadležni organi i centri za pomoć obavještavaju građane, uključujući potencijalne podnosioc zahtjeva, o funkcionisanju i dodatoj vrijednosti evropske profesionalne kartice za profesije za koje postoji.

7. Komisija aktima za sprovođenje preduzima mjere potrebne za obezbjeđenje jedinstvene primjene odredaba evropskih profesionalnih kartica za one profesije koje spunjavaju uslove utvrđene u podstavu 2 ovog stava, uključujući mjere povezane s formatom evropske profesionalne kartice, obradom pisanih zahtjeva, prevodima koje podnosilac zahtjeva treba da obezbijedi tako bi potkrijepio svaki zahtjev za evropsku profesionalnu karticu, detaljima o dokumentima traženim u skladu s članom 7 stav 2 ili Aneksom VII kako bi zahtjev bio potpun i postupcima izvršavanja i obrade uplata za evropsku profesionalnu karticu pri čemu se uzimaju u obzir posebnosti profesije o kojoj je riječ. Komisija aktima za sprovođenje isto tako utvrđuje kako i kada i za koje dokumente nadležni organi mogu tražiti ovjerene kopije u skladu s članom 4b stav 3 podstav 2, članom 4d stav 2 i članom 4d stav 3 za predmetnu profesiju.

Sprovođenje evropske profesionalne kartice za određenu profesiju donošenjem relevantnih akata za sprovođenje iz podstava 1 podliježe svim uslovima koji slijede:

a postoji velika mobilnost ili potencijal za veliku mobilnost u predmetnoj profesiji;

b) relevantne zainteresovane strane pokazuju dovoljno snažan interes; c) profesija ili obrazovanje i osposobljavanje usmjereno ka obavljanju te profesije uređeni su u znatnom broju država članica. 11. akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom spitivanja iz člana 58 stav 2. 13. Sve naknade koje podnosiocima zahtjeva vezano za administrativne postupke u okviru izdavanja evropske profesionalne kartice mogu da se naplate razumne su, proporcionalne i srazmjerne troškovima koje su stvorile matična država članica i država članica domaćin i nemaju efekat odvratanja od podnošenja zahtjeva za evropsku profesionalnu karticu.				
<i>Član 4b</i> Podnošenje zahtjeva za evropsku profesionalnu karticu i kreiranja dosijea IMI 1. Matična država članica omogućava nosiocu stručne kvalifikacije da podnese zahtjev za evropsku profesionalnu karticu internet alatom koji pruža Komisija, koji predmetnom podnosiocu zahtjeva automatski kreira dosije u sistemu IMI. Kada matična država članica omogućava i podnošenje pisanih zahtjeva, ona obezbjeđuje sve potrebne uslove za kreiranje dosijea u sistemu IMI, sve dodatke koje treba da se pošalju podnosiocu zahtjeva i izdavanje evropske profesionalne kartice. 2. Zahtjevima se prilažu dokumenti traženi u aktima za sprovođenje koje treba donijeti u skladu s članom 4a stav 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 60 i 61 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

h. Najkasnije sedam dana od prijema zahtjeva, nadležni organ matične države članice potvrđuje prijem zahtjeva i obavještava njegovog podnosioca o svim dokumentima koji nedostaju. i. Prema potrebi, nadležni organ matične države članice zida sve prateće potvrde potrebne u skladu s ovom direktivom. Nadležni organ matične države članice provjerava da li podnosilac zahtjeva ima zakonski osnovano pravo u matičnoj državi članici i jesu li svi potrebni dokumenti koji su izdati u matičnoj državi članici važeći i vjerodostojni. U slučaju valjano zasnovanih sumnji, nadležni organ matične države članice savjetuje se s relevantnim organom i može od podnosioca zahtjeva da traži ovjerene kopije dokumenata. U slučaju naknadnih zahtjeva od strane istog podnosioca zahtjeva, nadležni organi matične države članice i države članice domaćina ne mogu da traže ponovno podnošenje dokumenata koji su već sadržani u dosijeu IMI i još važe. j. Komisija može aktima za sprovođenje da donosi tehničke specifikacije, mjere potrebne za obezbjeđenje integriteta, pouzdatosti i tačnosti podataka sadržanih u evropskoj profesionalnoj kartici i dosijeu IMI i uslove i postupke izdavanja evropske profesionalne kartice njenom nosiocu, i isto tako mogućnost njenog preuzimanja ili unošenja u dosijeu IMI. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2.				
<i>Član 4c</i> Evropska profesionalna kartica za privremeno i povremeno pružanje usluga koje nijesu obuhvaćene članom 7 stav 4	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 62 i 63 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za	

1. Nadležni organ matične države članice potvrđuje zahtjev prateće dokumente u dosijeu IMI i izdaje evropsku profesionalnu karticu za privremeno i povremeno pružanje usluga koje nijesu obuhvaćene članom 7 stav 4 u roku od tri nedelje. Taj period počinje prijemom dokumenata koji nedostaju navedenih u članu 4b stav 3 podstav 1 ili, ako nijesu zatraženi nikakvi drugi dokumenti, nakon isteka perioda od jedne nedelje navedenog u tom podstavu. Organ zatim odmah šalje evropsku profesionalnu karticu nadležnom organu svake predmetne države članice domaćina i o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Država članica domaćin ne može da zahtijeva bilo kakvu dodatnu izjavu u skladu s članom 7 u idućih 18 mjeseci. 2. Odluka nadležnog organa matične države članice ili zostanak odluke u periodu od tri sedmice u skladu sa stavom 1 podliježe žalbi u skladu s domaćim pravom. 3. Ako nosilac evropske profesionalne kartice želi da pruži usluge u državama članicama koje nijesu one prvobitno pomenute u zahtjevu u skladu sa stavom 1, nosilac može da podnese zahtjev za takvo proširenje. Ako nosilac želi i dalje da pruži usluge nakon perioda od 18 mjeseci iz stava 1, on o tome obavještava nadležni organ. U svakom slučaju, nosilac pruža sve podatke i o značajnim promjenama situacije koju potkrepljuje dosije IMI koje nadležni organ u matičnoj državi članici može da traži na osnovu akata za sprovođenje koje treba da se donesu u skladu s članom 4a stav 7. Nadležni organ matične države članice šalje izdavanu evropsku profesionalnu karticu predmetnim državama članicama domaćinima.			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)
--	--	--	--

1. Evropska profesionalna kartica važi na cijeloj teritoriji svih predmetnih država članica domaćina sve dok njen nosilac zadržava pravo na obavljanje prakse na osnovu dokumenata i podataka sadržanih u dosijeu IMI.				
<i>Član 4d</i> Evropska profesionalna kartica za osnivanje preduzeća i privremeno i povremeno pružanje usluga u skladu s članom 7 stav 4 1. Nadležni organ matične države članice u roku od jednog mjeseca potvrđuje vjerodostojnost i valjanost prateće dokumentacije dosijea IMI u svrhu izdavanja evropske profesionalne kartice za osnivanje preduzeća ili privremeno povremeno pružanje usluga u skladu s članom 7 stav 4. Taj period počinje prijemom dokumenata koji nedostaju navedenih u članu 4b stav 3 podstav 1 ili, ako nijesu traženi nikakvi drugi dokumenti, nakon isteka perioda od sedne sedmice iz tog podstava. Organ zatim odmah prosljeđuje zahtjev nadležnom organu države članice domaćina. Matična država članica obavještava podnosioca zahtjeva o statusu zahtjeva i istovremeno prosljeđuje zahtjev državi članici domaćinu. 2. U slučajevima iz čl. 16, 21, 49a i 49b, država članica domaćin odlučuje da li će izdati evropsku profesionalnu karticu u skladu sa stavom 1 u roku od mjesec dana od prijema zahtjeva koji je proslijedila matična država članica. U slučaju valjano zasnovanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 64 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

ovjerene kopije nekog dokumenta od strane matične države članice, koje posljednja dostavlja najkasnije dvije sedmice nakon podnošenja zahtjeva. U skladu sa stavom 5 podstav 2, primjenjuje se period od mjesec dana, nezavisno od bilo kog takvog zahtjeva. 3. U slučajevima iz člana 7 stav 4 i člana 14, država članica domaćin odlučuje da li će izdati evropsku profesionalnu karticu ili podvrguti nosioca stručne kvalifikacije dopunskim mjerama u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva koji je proslijedila matična država članica. U slučaju važeći osnovanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos ovjerene kopije nekog dokumenta od matične države članice koje posljednja dostavlja najkasnije dvije sedmice nakon podnošenja zahtjeva. U skladu sa stavom 5 podstav 2, primjenjuje se period od dva mjeseca, nezavisno od bilo kog takvog zahtjeva. 4. Ako država članica domaćin ne primi potrebne podatke koje može tražiti u skladu s ovom direktivom od matične države članice ili podnosioca zahtjeva radi donošenja odluke o izdavanju evropske profesionalne kartice, ona može da odbije da izda karticu. Odluka o odbijanju izdavanja kartice propisno je obrazložena. 5. Ako država članica domaćin propusti da donese odluku u okviru rokova propisanih u st. 2 i 3 ovog člana ili organizuje provjeru osposobljenosti u skladu s članom 7 stav 4, smatraće se da je evropska profesionalna kartica izdata i ona se automatski putem sistema IMI šalje nosiocu stručne kvalifikacije. Država članica domaćin ima mogućnost da produži za dvije sedmice rokove utvrđene st. 2 i 3 radi automatskog izdavanja evropske profesionalne kartice. Dužna je da				
---	--	--	--	--

obrazloži razlog produžavanja roka i o tome obavijesti nadnosioca zahtjeva. Takvo produženje može se ponoviti jednom i samo ako je strogo potrebno, naročito iz razloga povezanih s javnim zdravljem ili bezbjednošću primaoca usluga. 5. Mjere koje u skladu sa stavom 1 preduzme matična država članica zamjenjuju sve zahtjeve za priznavanje stručnih kvalifikacija u skladu s domaćim pravom države članice domaćina. 7. Protiv odluka matične države članice i države članice domaćina donesenih u skladu sa st. 1 do 5 ili izostanka odluke matične države članice dopuštena je žalba u skladu s domaćim pravom predmetne države članice.				
<i>Član 4e</i> Obrada i pristup podacima o evropskoj profesionalnoj kartici 1. Ne dovodeći u pitanje pretpostavku nevinosti, nadležni organi matične države članice i države članice domaćina blagovremeno ažuriraju odgovarajući dosije IMI s podacima o disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama povezanim sa zabranom ili ograničenjem, koje utiču na obavljanje djelatnosti nosioca evropske profesionalne kartice u skladu s ovom direktivom. Ona pritom poštuju pravila o zaštiti ličnih podataka iz Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 95/46/EZ od 24. oktobra 1995. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2002/58/EZ od 12. jula 2002. godine o obradi ličnih podataka i zaštiti privatnosti u oblasti elektronskih	Nema odgovarajuće odredbe		Materija regulisana čl. 65 i 66 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama. Takva ažuriranja uključuju brisanje podataka koji više nisu potrebni. Nosilac evropske profesionalne kartice kao i nadležni organi koja imaju pristup odgovarajućem dosijeu IMI odmah se obavještavaju o svim ažuriranjima. Tom se obavezom ne dovode u pitanje obaveze upozoravanja koje imaju države članice u skladu s članom 56a. 1. Sadržaj ažuriranih podataka iz stava 1 ograničava se na sljedeće podatke: a) identitet stručnjaka b) predmetnu profesiju; c) informacije o nacionalnom organu ili sudu koji donosi odluku o ograničenju ili zabrani; d) opseg ograničenja ili zabrane; i e) period tokom kog se primjenjuje ograničenje ili zabran 3. Pristup podacima u dosijeu IMI ograničava se na nadležne organe matične države članice i države članice domaćina, u skladu s Direktivom 95/46/EZ. Nadležni organi obavještavaju nosioca evropske profesionalne kartice o sadržaju dosijea IMI na njegov zahtjev. 1. Evropskom profesionalnom karticom obuhvaćeni su samo oni podaci koji su potrebni za utvrđivanje prava nosioca na obavljanje profesije za koju se izdaje, odnosno		Potpuno usklađeno		
--	--	--------------------------	--	--

me nosioca, prezime, datum i mjesto rođenja, profesija i stručne kvalifikacije, kao i mjerodavni režim, uključeni nadležni organi, broj kartice, sigurnosna obilježja i pozivanje na važeći identifikacioni dokument. Podaci koji se odnose na stručno iskustvo koje je nosilac evropske profesionalne kartice stekao ili preduzete dopunske mjere uključeni su u dosije IMI. 5. Lični podaci sadržani u dosijeu IMI mogu se obrađivati sve dok su kao takvi potrebni u svrhu postupka priznavanja kao dokaz o priznavanju ili prosljeđivanju izjave tražene u skladu s članom 7. Države članice obezbjeđuju da nosilac evropske profesionalne kartice ima pravo u svakom trenutku i bez ikakvih troškova da zatraži ispravljanje netočnih i nepotpunih podataka ili brisanje ili blokiranje predmetnog dosijea IMI. Nosilac se o tom pravu obavještava u vrijeme izdavanja evropske profesionalne kartice, pa se potom svake dvije godine na to podsjeća. Podsjetnik se šalje automatski putem IMI-ja ako je početni zahtjev za evropsku profesionalnu karticu podnesen putem interneta. U slučaju zahtjeva za brisanje dosijea IMI povezanog s evropskom profesionalnom karticom izdatom u svrhu osnivanja preduzeća ili privremenog i povremenog pružanja usluga u skladu s članom 7 stav 4, nadležni organi predmetne države članice domaćina izdaju nosiocu stručnih kvalifikacija dokaz o priznavanju njegovih stručnih kvalifikacija. 6. U vezi s obradom ličnih podataka u evropskoj profesionalnoj kartici i svim dosijeima IMI, relevantni nadležni organi država članica smatraju se kontrolorima u smislu člana 2 tačka d Direktive 95/46/EZ. U pogledu njenih nadležnosti iz st. 1 do 4 ovog člana i obrade ličnih podataka				
--	--	--	--	--

koji su u to uključeni, Komisija se smatra kontrolorom u smislu člana 2 tačka d Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 45/2001 od 18. decembra 2000. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka u institucijama i organima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka 7. Ne dovodeći u pitanje stav 3, države članice domaćini obezbjeđuju da poslodavci, stranke, pacijenti, organi javne vlasti i ostale zainteresovane strane mogu da potvrde vjerodostojnost i valjanost evropske profesionalne kartice koju im je nosilac kartice predočio. Komisija aktima za sprovođenje utvrđuje pravila o pristupu dosijeu IMI, kao i tehničkim sredstvima i postupcima provjere navedenim u podstavu 1. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2.				
3. <i>Član 4f</i> Djelimičan pristup 1. Nadležni organ države članice domaćina odobrava, za svaki slučaj posebno, djelimičan pristup profesionalnoj djelatnosti na svojoj teritoriji samo ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi: (a) stručnjak je potpuno kvalifikovan za obavljanje) profesionalne djelatnosti u matičnoj državi članici za koju se traži djelimičan pristup u državi članici domaćinu; (b) razlike između profesionalne djelatnosti koja se zakonski obavlja u matičnoj državi članici i regulisane profesije u državi članici domaćinu kao takve toliko su velike da bi primjena dopunskih mjera značila da se od podnosioca zahtijeva da završi cijeli program obrazovanja i osposobljavanja potreban u državi	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 15, 25 i 13 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

članici domaćinu kako bi imao pristup cjelokupnoj regulisanoj profesiji u državi članici domaćinu; (c) profesionalna djelatnost se objektivno može razdvojiti od ostalih djelatnosti koje pripadaju regulisanoj profesiji u državi članici domaćinu. Za potrebe tačke c, nadležni organ države članice domaćina uzima u obzir činjenicu da li se profesionalna djelatnost može obavljati samostalno u matičnoj državi članici. 2. Djelimičan pristup se može odbiti ako je to opravdano zbog preovladavajućih razloga opšteg interesa, prikladno za obezbjeđenje postizanja cilja i ako se time ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja. 3. Zahtjevi za potrebe osnivanja preduzeća u državi članici domaćinu razmatraju se u skladu s Glavom III poglavlja I i IV. 4. Zahtjevi za potrebe pružanja privremenih i povremenih usluga u državi članici domaćinu u vezi s profesionalnim djelatnostima koje utiču na javno zdravlje ili bezbjednost razmatraju se u skladu s Glavom II. 5. Odstupajući od člana 7 stav 4 podstav 6 i člana 52 stav 1, profesionalna djelatnost obavlja se u skladu s profesionalnim nazivom matične države članice nakon što je odobren djelimičan pristup. Država članica domaćin može da zahtijeva da se taj profesionalni naziv upotrebljava na jezicima države članice domaćina. Stručnjaci na koje se primjenjuje djelimičan pristup jasno navode primaocima usluge opseg svojih profesionalnih djelatnosti. 6. Ovaj član ne primjenjuje se na stručnjake čije se stručne kvalifikacije automatski priznaju u skladu s Glavom III poglavlja II, III i IIIa.				
--	--	--	--	--

i. U članu 5 stav 1 tačka b mijenja se i glasi: „(b kada se pružalac usluga seli, ako je u jednoj ili više) država članica tu profesiju obavljao najmanje godinu dana u periodu od deset godina koje su prethodile pružanju usluga, u slučaju da profesija u državi članici gdje je preduzeće osnovano nije regulisana. Uslov godine dana obavljanja profesije ne primjenjuje se ako je obavljanje profesije ili obrazovanje i osposobljavanje za tu profesiju regulisano.”				
član 7 mijenja se kako slijedi: a) stav 2 mijenja se kako slijedi: itač. d i e mijenjaju se i glase: „(d) za slučajeve iz člana 5 stav 1 tačka b, bilo koji dokaz da je pružalac usluga obavljao datu djelatnost najmanje godinu dana tokom prethodnih deset godina; (e) za profesije u sektoru bezbjednosti, zdravstvenom sektoru i za profesije povezane s obrazovanjem maloljetnih lica, uključujući i brigu o djeci i predškolsko obrazovanje, ako to država članica traži za sopstvene državljane, uvjerenje kojim se potvrđuje da nije bilo privremenog ili konačnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, ili uvjerenje o nekažnjavanju;” i dodaju se tačke koje glase: i „(za profesije koje utiču na bezbjednost pacijenata, . f) potvrda da podnosilac zahtjeva zna jezik potreban za obavljanje profesije u državi članici domaćinu; (g) za profesije koje obuhvataju djelatnosti iz člana 16 i koje je država članica prijavila u skladu s članom 59 stav 2, potvrda o prirodi i trajanju djelatnosti, koju izdaje nadležni organ u državi članici u kojoj pružalac usluge ima osnovano preduzeće.”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 49 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	

o) dodaje se stav koji glasi: 2a. Podnošenjem zahtijevane prijave od strane pružaoca usluge u skladu sa stavom 1, taj pružalac usluga dobija pravo pristupa djelatnosti usluge ili obavljanju te djelatnosti na cijeloj teritoriji predmetne države članice. Država članica može da zahtijeva dodatne informacije navedene u stavu 2 u vezi sa stručnim kvalifikacijama pružaoca usluga ako: a) profesija je različito regulisana u nekim djelovima teritorije; b) takva regulativa se primjenjuje i na državljane te države članice; c) razlike u takvoj regulativi opravdane su preovladavajućih razloga opšteg interesa koji se odnose na javno zdravlje ili bezbjednost primaoca usluga; i d) država članica ne može pribaviti te informacije ni na koji drugi način.”;	Nema odgovarajuće odredba	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 49 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	
Stav 4 mijenja se i glasi: 4. Pri prvom pružanju usluga, u slučaju regulisanih profesija koje utiču na javno zdravlje ili bezbjednost i na koje se primjenjuje automatsko priznavanje iz Glave III Ustava, II, III ili IIIa, nadležni organ države članice domaćina može da provjeri stručne kvalifikacije pružaoca usluga prije prvog pružanja usluge. Takva prethodna provjera je moguća samo kad je svrha provjere da se spreči ozbiljna šteta za zdravlje ili bezbjednost primaoca usluga zbog nedovoljnih stručnih kvalifikacija pružaoca usluga i kad takva provjera ne prelazi ono što je potrebno za tu svrhu. U roku od najviše mjesec dana nakon prijema prijave i priloženih dokumenata iz st. 1 i 2, nadležni organ obavještava pružaoca usluga o svojoj odluci: a) da neće provjeravati njegove stručne kvalifikacije;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 53, 50 i 52 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	

b) nakon što je izvršena provjera njegovih stručnih kvalifikacija: i da će zahtijevati od pružaoca usluga da polaže ispit za provjeru osposobljenosti; ili i da će dozvoliti pružanje usluga. 1 Ako postoje poteškoće koje bi mogle uzrokovati kašnjenje u donošenju odluke u skladu s podstavom 2, nadležni organ u istom roku obavještava pružaoca usluga o razlozima kašnjenja. Poteškoća se rješava u roku od mjesec dana od prvog obavještenja, a odluka se donosi u roku od dva mjeseca od rješavanja poteškoće. Ako je razlika između stručnih kvalifikacija pružaoca usluga i osposobljavanja koje se zahtijeva u državi članici domaćinu tako velika da ugrožava javno zdravlje ili bezbjednost, i ako se ne može nadoknaditi stručnim iskustvom pružaoca usluga ili znanjem, vještinama i kompetencijama stečenim u okviru doživotnog učenja, i koje je u tu svrhu službeno priznao odgovarajući organ, država članica domaćin dužna je da omogući pružaocu usluga da dokaže, putem ispita za provjeru osposobljenosti, kako je navedeno u podstavu 2 tačka b, da je stekao znanje, vještine ili kompetencije koji su mu nedostajali. Država članica domaćin na osnovu toga donosi odluku o tome da li će dozvoliti pružanje usluga. U svakom slučaju, pružanje usluga mora biti omogućeno u roku od mjesec dana od donošenja odluke u skladu s podstavom 2. Ako nadležni organ ne postupi u rokovima utvrđenim u podst. 2 i 3, usluga se može pružati.				
--	--	--	--	--

Ako su stručne kvalifikacije provjerene u skladu s ovim stavom, usluga se pruža u skladu s profesionalnim nazivom države članice domaćina."				
3. U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi: 1. Nadležni organi države članice domaćina mogu da zatraže od nadležnih organa države članice gdje je osnovano preduzeće da u slučaju opravdanih sumnji dostave sve informacije relevantne za zakonitost osnivanja pružaoca usluga i njegovog dobrog ponašanja, kao i za nepostojanje disciplinskih i krivičnih sankcija stručne prirode. U slučaju da nadležni organi države članice domaćina odluče da provjere stručne kvalifikacije pružaoca usluga, mogu od nadležnih organa države članice gdje je osnovano preduzeće da zatraže informacije o programima usposobljavanja koje je pohađao pružalac usluga u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se utvrdile bitne razlike koje bi mogle ugroziti javno zdravlje ili bezbjednost. Nadležni organi države članice gdje je osnovano preduzeće dostavljaju te podatke u skladu s odredbama člana 56. U slučaju nereguliranih profesija u matičnoj državi članici, i centri za pomoć iz člana 57b mogu pružiti takve informacije."	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 55 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
3. Član 11 mijenja se kako slijedi: a) stav 1 mijenja se kako slijedi: Uvodni dio mijenja se i glasi:	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 23 Zakona o priznavanju profesionalnih	

„Za potrebe člana 13 i člana 14 stav 6, nivoi stručnih kvalifikacija određuju se na sljedeći način:“; ii. u tački c podtačka ii mijenja se i glasi: „iregulisano obrazovanje i osposobljavanje ili, u i. slučaju regulisanih profesija, stručno osposobljavanje s posebnom strukturom, kojim se stiču kompetencije koje prelaze kompetencije iz stepena b i koje je identično stepenu osposobljavanja iz podtačke i, ako takvo obrazovanje ili osposobljavanje pruža uporedivi stručni standard i ako se njime priprema polaznik za uporediv stepen odgovornosti i funkcija, pod uslovom da je diplomi priloženo svjedočanstvo koju je izdala matična država članica;“; ii tač. d i e mijenjaju se i glase: i. „(d diploma kojom se potvrđuje da je njen nosilac) uspješno završio osposobljavanje na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje tri ili najviše četiri godine ili ekvivalentnog trajanja kad se odvija vanredno, koje osim toga može biti izraženo identičnim ECTS kreditima na univerzitetu ili visokoj obrazovnoj ustanovi ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen osposobljavanja, i koja po potrebi potvrđuje da je nosilac diplome završio stručno osposobljavanje koje se zahtijeva			kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	
---	--	--	---	--

uz taj program na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja; (e)diploma koja potvrđuje da je njen nosilac uspješno završio program na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine ili ekvivalentnog trajanja kad se odvija vanredno, koji osim toga može biti izražen identičnim bodovima ECTS, na univerzitetu ili visokoj obrazovnoj ustanovi ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen osposobljavanja, i koja po potrebi potvrđuje da je nosilac diplome uspješno završio stručno osposobljavanje koje se zahtijeva uz taj program na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja.”; (b) stav 2 briše se.				
J članu 12 stav 1 mijenja se i glasi: „Svaki dokaz o formalnim kvalifikacijama ili skup dokaza o formalnim kvalifikacijama koje je izdao nadležni organ u državi članici, kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje u Uniji, koje se pohađalo redovno ili vanredno u okviru službenog programa ili izvan njega, a koje je ta država članica priznala kao ekvivalentno i koji nosiocu tih dokaza dodjeljuju jednaka prava pristupa profesiji ili obavljanja profesije ili ga pripremaju za obavljanje te profesije, smatraju se dokazom o formalnim	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 24 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	

kvalifikacijama iz člana 11, uključujući i stepen o kojem je riječ."			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
11 Član 13 mijenja se i glasi: <i>„Član 13</i> Uslovi priznavanja 1. Ako se za pristup regulisanoj profesiji ili njeno obavljanje u državi članici domaćinu zahtijevaju posebne stručne kvalifikacije, nadležni organ te države članice je pod istim uslovima koji se primjenjuju na njene državljane dužan da dozvoli pristup toj profesiji i njeno obavljanje podnosiocima zahtjeva koji imaju potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama iz člana 11 koji zahtijeva druga država članica za pristup toj profesiji i njeno obavljanje na njenoj teritoriji. Potvrde o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama izdaje nadležni organ u državi članici, određen u skladu sa zakonima i drugim propisima te države članice. 2. Pristup profesiji i njeno obavljanje, kako je opisano u stavu 1, odobrava se i podnosiocima zahtjeva koji su obavljali predmetnu profesiju godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom ekvivalentnog ukupnog trajanja tokom prethodnih deset godina u drugoj državi članici koja tu profesiju ne reguliše, i koji posjeduju jednu ili više potvrda o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama, a koje je izdala druga država članica koja ne reguliše tu profesiju.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 25 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

Potvrde o kompetencijama i dokaz o formalnim kvalifikacijama ispunjavaju sljedeće uslove: (a) izdaje ih nadležni organ u državi članici, određen u skladu sa zakonima i drugim propisima te države članice; (b) potvrđuju da je njihov nosilac pripremljen za obavljanje date profesije. Međutim, jednogodišnje stručno iskustvo navedeno u podstavu 1 ne smije se zahtijevati ako dokaz o formalnim kvalifikacijama koju podnosilac posjeduje potvrđuje regulisano obrazovanje i osposobljavanje. 3. Država članica domaćin prihvata stepen koji u skladu s članom 11 potvrđuje matična država članica, kao i svjedočanstvo kojim matična država članica potvrđuje da je regulisano obrazovanje i osposobljavanje ili stručno osposobljavanje s posebnom strukturom iz člana 11 tačka c podtačka ii ekvivalentno nivou iz člana 11 tačka c podtačka i. 4. Odstupajući od st. 1 i 2 ovog člana i od člana 14, nadležni organ u državi članici domaćinu može da odbije pristup profesiji i njeno obavljanje nosiocima potvrde osposobljenosti koja je svrstana pod član 11 tačka a ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije na njenoj teritoriji svrstana pod član 11 tačka e.”				
Član 14 mijenja se kako slijedi: a) stav 1 mijenja se i glasi: „1. Član 13 ne sprečava državu članicu domaćina da od podnosioca zahtijeva period prilagođavanja do tri godine ili provjeru osposobljenosti ako:	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 26 Zakona o priznavanju profesionalnih	

(završeno osposobljavanje koje je podnosilac stekao a obuhvata znatno drugačiju građu od one koja je) obuhvaćena dokazom o formalnim kvalifikacijama koje se zahtijevaju u državi članici domaćinu; (regulisana profesija u državi članici domaćinu sadrži bjednu ili više regulisanih profesionalnih djelatnosti) koje ne postoje u odgovarajućoj profesiji u matičnoj državi članici podnosioca zahtjeva, a osposobljavanje koje se zahtijeva u državi članici domaćinu obuhvata znatno drugačiju građu od one obuhvaćene u potvrdi osposobljenosti podnosioca ili u dokazu o njegovim formalnim kvalifikacijama.”;			kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
u) u stavu 2 podstav 3 mijenja se i glasi: „Ako Komisija smatra da je odstupanje iz podstava 2 neprimjereno ili da nije u skladu s pravom Unije, u roku od tri mjeseca od prijema svih potrebnih informacija donosi odluku za sprovođenje kojim se od predmetne države članice zahtijeva da se uzdrži od preduzimanja predviđene mjere. Ako Komisija ne odgovori u pomenutom roku, može se primijeniti odstupanje.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
v) u stavu 3 dodaju se podstavovi koji glase: „Odstupajući od načela prema kojem podnosilac ima pravo izbora, kako je određeno u stavu 2, država članica domaćin može propisati period prilagođavanja ili provjeru osposobljenosti u slučaju: a) podnosioca stručne kvalifikacije iz člana 11 tačka a koji podnosi zahtjev za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija, ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije svrstana pod član 11 tačka c; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 31 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje	

nosioca stručne kvalifikacije iz člana 11 tačka b koji podnosi zahtjev za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija, ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije svrstana pod član 11 tač. d ili e. U slučaju nosioca stručne kvalifikacije iz člana 11 tačka a, koji podnosi zahtjev za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija, ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije svrstana pod član 11 tačka f, država članica domaćin može propisati i period prilagođavanja i provjeru osposobljenosti.”;			regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
st. 4 i 5 mijenjaju se i glase: 4. Za potrebe st. 1 i 5, 'bitno različita građa' je građa u pogledu koje su stečeno znanje, vještine i kompetencije ključni za obavljanje profesije i u odnosu na koju se osposobljavanje koje je migrant završio značajno razlikuje u pogledu trajanja i sadržaja od onog koje zahtijeva država članica domaćin. 5. Stav 1 primjenjuje se poštujući načelo proporcionalnosti. Ako država članica domaćin namjerava da zahtijeva od podnosioca da prođe kroz period prilagođavanja, odnosno da položi provjeru osposobljenosti, ona najprije mora utvrditi da li su znanje, vještine i kompetencije koje je podnosilac stekao tokom svog stručnog iskustva ili u okviru doživotnog obrazovanja i koje je u tu svrhu službeno priznao odgovarajući organ, u bilo kojoj državi članici ili trećoj zemlji takve prirode da u cjelosti ili djelimično obuhvataju bitno različite građe definisane u stavu 4”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 26 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

dodaju se stavovi koji glase: » „6. Odluka kojom se propisuje period prilagođavanja ili provjera osposobljenosti propisno je obrazložena. Podnosiocu zahtjeva pružaju se naročito sljedeće informacije: (stepen stručne kvalifikacije potreban u državi članici a domaćinu i stepen stručne kvalifikacije koji posjeduje) podnosilac zahtjeva u skladu s klasifikacijom iz člana 11; i (bitne razlike navedene u stavu 4 i razlozi zašto se te razlike ne mogu nadoknaditi znanjem, vještinama ili) kompetencijama stečenim tokom stručnog iskustva ili u okviru doživotnog obrazovanja i koje je u tu svrhu službeno priznao odgovarajući organ. 7. Države članice obezbjeđuju da podnosilac zahtjeva ima mogućnost da dostavi provjeru osposobljenosti iz stava 1 najkasnije šest mjeseci nakon početne odluke kojom se propisuje provjera osposobljenosti.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 26 i 29 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
13. Član 15 briše se.				
14. Član 20 mijenja se i glasi: „Član 20 Prilagođavanje liste djelatnosti iz Aneksa IVa Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c u vezi s prilagođavanjem liste djelatnosti iz Aneksa IV na koje se primjenjuje priznavanje stručnog iskustva u skladu s članom 16 kako bi se ažurirale ili razjasnile djelatnosti iz Aneksa IV i naročito kako bi se tačnije odredio njihov opseg i uzeo u obzir napredak u oblasti nomenklature djelatnosti, pod uslovom da se time ne sužava opseg djelatnosti	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 36 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	

povezanih s pojedinim kategorijama i da se djelatnosti ne prenose između postojeće liste I, II i III iz Aneksa IV."			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 21 mijenja se kako slijedi: a stav 4 mijenja se i glasi: „4. U pogledu vođenja apoteka koje nijesu podložne teritorijalnim ograničenjima, država članica može putem odstupanja odlučiti da neće sprovesti odredbe o dokazu formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.6.2. Aneksa V za osnivanje novih javnih apoteka. Za potrebe ovog stava novim apotekama smatraju se i apoteke koje su otvorene manje od tri godine. To se odstupanje ne može primijeniti u slučaju farmaceut čije su formalne kvalifikacije nadležni organi države članice domaćina već priznali u druge svrhe i koji su efikasno zakonito obavljali apotekarsku djelatnost najmanje tri godine zaredom u toj državi članici.”; stav 6 mijenja se i glasi: „6. Svaka država članica za obavljanje i pristup stručnoj djelatnosti doktora medicine, medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu, stomatologa, veterinara, babica i farmaceuta traži posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V kojim se potvrđuje da je stručnjak tokom svog osposobljavanja stekao, prema potrebi, znanje, vještine i kompetencije iz člana 24 stav 3, člana 31 stav 6, člana 31 stav 7, člana 34 stav 3, člana 38 stav 3, člana 40 stav 3 i člana 44 stav 3. Kako bi se uzeo u obzir opšteprihvaćeni naučni i tehnološki napredak, Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c kako bi prilagodila znanja i vještine iz člana 24 stav 3, člana 31 stav 6, člana	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o dokazima o formalnim kvalifikacijama za obavljanje veterinarske djelatnosti i referentnim datumima za njihovo priznavanje	Nakon stupanja na snagu Zakona

34 stav 3, člana 38 stav 3, člana 40 stav 3, člana 44 stav 3 i člana 46 stav 4 tako da odražavaju razvoj prava Unije koje direktno utiče na predmetne stručnjake. Takvo ažuriranje nema za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvom ažuriranju poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU).”; c) stav 7 briše se.				
16. Dodaje se član koji glasi: Član 21a Postupak obavještanja 1. Svaka država članica obavještava Komisiju o zakonima i drugim propisima koje donosi u vezi s izdavanjem dokaza o formalnim kvalifikacijama u profesijama obuhvaćenim ovim poglavljem. 2. Slučaju dokaza o formalnim kvalifikacijama navedenim u Odsjeku 8, ta se obavještenja u skladu s podstavom 1 upućuju i ostalim državama članicama. 3. Obavještenje iz stava 1 sadrži informacije o trajanju i sadržaju programa osposobljavanja. 4. Obavještenje iz stava 1 prosljeđuje se putem sistema IMI. 5. Kako bi se propisno uzele u obzir zakonodavne i administrativne promjene u državama članicama i pod uslovom da su zakoni i drugi propisi saopšteni u skladu sa stavom 1 ovog člana usklađeni s uslovima iz ovog poglavlja, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupak obavještanja	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

članom 57c radi izmjene i dopune tač. 5.1.1 do 5.1.4, i tač. 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V koje se iču ažuriranja naziva koje su usvojile države članice za tokaze o formalnim kvalifikacijama i, po potrebi, organa koje izdaje dokaz o formalnim kvalifikacijama, svjedodžanstva koja se prilažu tom dokazu i odgovarajućih profesionalnih naziva. i. Ako zakoni i drugi propisi saopšteni u skladu sa stavom 1 nijesu usklađeni s uslovima iz ovog poglavlja, Komisija donosi akt za sprovođenje radi odbacivanja zatraženih zmjena i dopuna tač. 5.1.1 do 5.1.4, i tač. 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ili 5.7.1 Aneksa V"				
l Član 22 mijenja se kako slijedi: 7. (a) u stavu 1 tačka b mijenja se i glasi: „(b) Države članice u skladu s postupcima koji su specifični za svaku državu članicu, podsticanjem kontinuiranog profesionalnog razvoja, obezbjeđuju da stručnjaci čija je stručna kvalifikacija obuhvaćena Poglavljem III ove glave mogu obnoviti svoje znanje, vještine i kompetencije kako bi održali sigurnu i djelotvornu praksu i ostali u toku s razvojem u struci.”; (b) dodaje se stav koji glasi: „Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama preduzetim u skladu sa stavom 1 tačka b do 18. januara 2016. godine.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati za zajedničke odredbe o obuci	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

18U članu 24 stav 2 mijenja se i glasi: „2. Osnovno medicinsko osposobljavanje obuhvata ukupno najmanje pet godina studija, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i sastoji se od najmanje 5 500 sati teorijskog i praktičnog osposobljavanja koje se odvija na univerzitetu ili pod njegovim nadzorom. Za stručnjake koje su započeli studije prije 1. januara 1972. godine, program osposobljavanja iz podstava 1 može da obuhvata šestomjesečno praktično osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici na univerzitetskom nivou pod nadzorom nadležnih organa.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno medicinsko osposobljavanje	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
19 Član 25 mijenja se kako slijedi: (a)stav 1 mijenja se i glasi: „1. Za pristupanje specijalističkom medicinskom usavršavanju zahtijeva se da je završen i priznat program osnovnog medicinskog osposobljavanja iz člana 24 stav 2, tokom kog je polaznik stekao odgovarajuće osnovno medicinsko znanje.”; (b) dodaje se stav koji glasi: „3a. Države članice mogu u domaćim propisima da predvide djelimična izuzeća od dijelova specijalističkog medicinskog programa usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V koja treba da se primjenjuje za svaki slučaj posebno, ako je navedeni dio osposobljavanja već	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko medicinsko usavršavanje	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

pohađan u okviru drugog specijalističkog programa usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V i ako je stručnjak već stekao profesionalnu kvalifikaciju u jednoj od država članica. Države članice obezbjeđuju da odobreno izuzeće važi za najviše polovinu minimalnog trajanja specijalističkog medicinskog programa usavršavanja o kojem je riječ. Svaka država članica obavještava Komisiju i druge države članice o relevantnim domaćim propisima za bilo koja takva djelimična izuzeća.”; (c)stav 5 mijenja se i glasi: „5. Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c radi prilagođavanja minimalnog trajanja usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V naučnom i tehnološkom napretku.”				
!0. U članu 26 stav 2 mijenja se i glasi: „Kako bi se propisno uzele u obzir promjene u domaćem propisu, i s ciljem ažuriranja ove direktive, Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c o uključivanju u tačku 5.1.3 Aneksa V novih medicinskih specijalizacija koje su zajedničke za najmanje dvije petine država članica.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati vrste specijalističkog medicinskog usavršavanja	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

11. U članu 27 dodaje se stav koji glasi: „2a. Države članice priznaju kvalifikaciju doktora specijalista navedenu u tač. 5.1.2 i 5.1.3 Aneksa V koja je u Italiji dodijeljena doktorima koji su započeli svoje specijalističko usavršavanje nakon 31. decembra 1983. godine i prije 1. januara 1991. godine, uprkos tome što to usavršavanje ne ispunjava sve uslove usavršavanja predviđene u članu 25, ako je dokazu o toj kvalifikaciji priloženo svjedočanstvo koju su izdale nadležne italijanske vlasti i koja potvrđuje da je taj doktor u Italiji efikasno i zakonito obavljao djelatnost doktora specijaliste u istoj specijalističkoj oblasti o kojoj je riječ najmanje sedam godina za redom u periodu od deset godina prije njenog izdavanja.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava doktora specijalista	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
12. U članu 28 stav 1 mijenja se i glasi: „1. Za upis na posebno usavršavanje iz opšte medicine zahtijeva se da je završen i priznat program osnovnog medicinskog osposobljavanja iz člana 24 stav 2, tokom kog je polaznik stekao odgovarajuće osnovno medicinsko znanje.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati posebno usavršavanje iz opšte medicine	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
13. Član 31 mijenja se kako slijedi:	Nema odgovarajuće odredbe		Potpuna usklađenost će se postići	Do dana pristupanja Crne Gore

(a) stav 1 mijenja se i glasi: „1. Za upis na osposobljavanje za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu zahtijeva se ili: (a) završeno dvanaestogodišnje opšte obrazovanje, potvrđeno diplomom, svjedočanstvom ili drugim dokazima koje su izdale nadležne vlasti ili organi u državi članici, ili svjedočanstvom kojim se potvrđuje uspjeh na ispitu ekvivalentnog stepena i koja omogućava pristup univerzitetu ili ustanovama višeg obrazovanja priznatim kao ekvivalentni; ili (b) završeno najmanje desetogodišnje opšte obrazovanje, potvrđeno diplomom, svjedočanstvom ili drugim dokazima koje su izdale nadležne vlasti ili organi u državi članici, ili svjedočanstvom kojim se potvrđuje uspjeh na ispitu ekvivalentnog stepena i koja omogućuje pristup stručnoj školi ili programu stručnog osposobljavanja iz zdravstvene njege.”; u stavu 2 podst. 2 i 3 mijenjaju se i glase: „Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjenama i dopunama liste iz tačke 5.2.1 Aneksa V kako bi je prilagodila naučnom i tehničkom napretku. Izmjene i dopune iz podstava 2 ne smiju imati za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih		Neusklađeno	donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Evropskoj Uniji
--	--	--------------------	--	------------------------

zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”; (c) u stavu 3 podstav 1 mijenja se i glasi: „Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu obuhvata ukupno najmanje tri godine studija, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i sastoji se od najmanje 4 600 sati teorijskog i kliničkog osposobljavanja, s tim da trajanje teorijskog osposobljavanja predstavlja najmanje jednu trećinu, a trajanje kliničkog osposobljavanja najmanje jednu polovinu minimalnog trajanja osposobljavanja. Države članice mogu da priznaju djelimična izuzeća stručnjacima koji su dio svog osposobljavanja stekli na programima studija koji su najmanje ekvivalentnog stepena.”; stav 4 mijenja se i glasi: „4. Teorijsko obrazovanje je onaj dio osposobljavanja za medicinske sestre tokom kojeg polaznice osposobljavanja stiču stručno znanje, vještine i kompetencije potrebne u skladu sa st. 6 i 7. Osposobljavanje pružaju nastavnici zdravstvene njege i druga nadležna lica, na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama čiji stepen je priznat kao				
---	--	--	--	--

ekvivalentan ili u stručnim školama ili kroz programe stručnog osposobljavanja iz zdravstvene njege.”;

u stavu 5 podstav 1 mijenja se i glasi:

„5. Kliničko osposobljavanje je onaj dio osposobljavanja za medicinske sestre u kojem polaznice osposobljavanja za medicinske sestre uče da, u timu i u direktnom kontaktu sa zdravim ili bolesnim pojedincima i/ili zajednicom, organizuju, pruže i procjenjuju potrebnu cjelovitu zdravstvenu negu, na osnovu znanja, vještina i kompetencija koje su stekle. Polaznice ne uče samo kako da rade u timu, već i kako da vode tim, kao i kako da organizuju cjelokupnu zdravstvenu negu, što uključuje i zdravstveno obrazovanje za pojedince i male grupe, unutar zdravstvenih ustanova ili u zajednici.”;

stav 6 mijenja se i glasi:

„6. Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu negu obezbjeđuje da je dato stručno lice steklo sljedeća znanja i vještine:

(a sveobuhvatno poznavanje nauka na kojima se) zasniva opšta zdravstvena nega, uključujući dovoljno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih lica, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka i njegovog fizičkog i društvenog okruženja;

(b poznavanje prirode i etike struke, kao i opštih) načela zdravlja i zdravstvene njege;

(c) odgovarajuće kliničko iskustvo; takvo iskustvo, koje treba odabrati zbog njegove obrazovne vrijednosti, treba da se stiče pod nadzorom kvalifikovanog sestrinskog osoblja i na mjestima na kojima su broj

kvalifikovanog osoblja i oprema primjereni za zdravstvenu njegu pacijenta; (d) sposobnost učestvovanja u praktičnom) osposobljavanju zdravstvenog osoblja i iskustvo u radu s tim osobljem; (e) iskustvo u zajedničkom radu s članovima ostalih) profesija u zdravstvenom sektoru.”; dodaje se stav koji glasi: „7. Formalne kvalifikacije za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu dokaz su da je dato stručno lice u stanju da primijeni bar sljedeće kompetencije bez obzira na to da li se osposobljavanje sprovodilo na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama čiji je stepen priznat kao ekvivalentan ili u stručnim školama ili kroz programe stručnog osposobljavanja iz zdravstvene njege: (a) sposobnost samostalnog uspostavljanja dijagnoze potrebne zdravstvene njege koristeći trenutno teorijsko i kliničko znanje i planiranja, organizovanja i pružanja zdravstvene njege prilikom liječenja pacijenata na osnovu znanja i vještina stečenih u skladu sa stavom 6 tač. a, b i c radi poboljšanja stručne prakse; (b) sposobnost zajedničkog rada s drugim učesnicima u zdravstvenom sektoru, uključujući učestvovanje na praktičnom osposobljavanju zdravstvenog osoblja na osnovu znanja i vještina stečenih u skladu sa stavom 6 tač. d i e; (c) sposobnost usmjeravanja pojedinaca, porodice i grupe prema zdravom načinu života i brigu o sebi na osnovu znanja i vještina stečenih u skladu sa stavom 6 tač. a i b;				
---	--	--	--	--

(d) sposobnost samostalnog iniciranja trenutnih mjera za spašavanje života i preduzimanja mjera u kriznim i opasnim situacijama; (e) sposobnost samostalnog davanja savjeta, uputstava i podrške licima kojima je potrebna njega i njihovim bližnjima; (f) sposobnost samostalnog obezbjeđenja kvaliteta i procenjivanja zdravstvene njege; (g) sposobnost sveobuhvatne stručne komunikacije i saradnje s pripadnicima drugih profesija u zdravstvenom sektoru; (h) sposobnost analize kvaliteta njege radi poboljšanja vlastite stručne prakse medicinske sestre odgovorne za opštu njegu."				
4. Član 33 mijenja se kako slijedi: (a) stav 2 briše se; (stav 3 mijenja se i glasi: 3. Države članice priznaju dokaze o formalnim kvalifikacijama iz zdravstvene njege koje su: (a) bile dodijeljene u Poljskoj onim medicinskim sestrama koje su prije 1. maja 2004. godine završile osposobljavanje koje nije ispunjavalo minimalne uslove osposobljavanja navedene u članu 31; i (b) potvrđene diplomom „diplomirani“ dobijenom na osnovu posebnog programa usavršavanja sadržanog u:	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

i članu 11 Zakona od 20. aprila 2004. godine o .izmjenama i dopunama Zakona o profesijama medicinske sestre i babice i o nekim drugim pravnim aktima (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 92, pos. 885 i iz 2007. godine, br. 176, pos. 1237) i Regulativi ministra zdravlja od 11. maja 2004. godine o bližim uslovima sprovođenja studija za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturanti su medicinske gimnazije ili stručnih medicinskih škola za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 110, pos. 1170 i iz 2010. godine, br. 65, pos. 420); ili ii članu 52.3 tačka 2 Zakona od 15. jula 2011. godine o . profesijama medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2011. godine, br. 174, pos. 1039) i Regulativi ministra zdravlja od 14. juna 2012. godine o bližim uslovima sprovođenja visokog obrazovanja za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturanti su srednje medicinske škole ili osposobljavanja nakon srednje škole za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2012. godine, pos. 770), za potrebe provjere da li je stepen znanja i kompetencija predmetne medicinske sestre uporediv sa znanjem i kompetencijama medicinskih sestara koje imaju			
---	--	--	--

kvalifikacije koje su za Poljsku navedene u tački 5.2.2 Aneksa V."				
!5 Član 33a mijenja se i glasi: „U pogledu rumunskih kvalifikacija medicinskih sestara opšte njege primjenjuju se samo sljedeće odredbe o stečenim pravima: Državljanima država članica koji su osposobljavanje za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu stekli u Rumuniji i čije osposobljavanje ne ispunjava minimalne uslove osposobljavanja navedene u članu 31, države članice priznaju sljedeće dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu kao dovoljan dokaz, pod uslovom da je tom dokazu priložena potvrda u kojoj je navedeno da su ti državljani država članica stvarno i zakonito obavljali tu djelatnost u Rumuniji, uključujući preuzimanje pune odgovornosti za planiranje, organizovanje i sprovođenje zdravstvene njege pacijenata tokom perioda od najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile datumu izdavanja potvrde: (a Certificat de competențe profesionale de asistent) medical generalist uz obrazovanje nakon srednje škole u școală postliceală, kojom se potvrđuje da je osposobljavanje započelo prije 1. januara 2007. godine;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava rumunskih medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

(b)Diplomā de absolvire de asistent medical generalist uz) skraćene studije visokog obrazovanja, kojom se potvrđuje da je osposobljavanje započelo prije 1. oktobra 2003. godine; (c)Diplomā de absolvire de asistent medical generalist uz redovne studije visokog obrazovanja, kojom se potvrđuje da je osposobljavanje započelo prije 1. oktobra 2003. godine”;				
!6U članu 34 stav 2 mijenja se i glasi: „2. Osnovno osposobljavanje stomatologa obuhvata ukupno najmanje pet godina studija, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i sastoji se od najmanje 5 000 sati redovnog teorijskog i praktičnog osposobljavanja koje obuhvata najmanje program opisan u tački 5.3.1 Aneksa V i koje se održava na univerzitetu ili na visokoškolskoj ustanovi koje pruža osposobljavanje kojem je priznat ekvivalentan stepen ili koje je pod nadzorom univerziteta. Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjenama i dopunama liste iz tačke 5.3.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku. Izmjene i dopune iz podstava 2 nemaju za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuju se	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno osposobljavanje stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU."				
7. Član 35 mijenja se kako slijedi: (a stav 1 mijenja se i glasi:) „1. Za upis na specijalističko osposobljavanje stomatologa zahtijeva se završeno i potvrđeno osnovno osposobljavanje stomatologa iz člana 34 ili posjedovanje dokumenata iz čl. 23 i 37"; (b stav 2 mijenja se kako slijedi:) i podstav 2 mijenja se i glasi: „Redovni specijalistički programi stomatologije traju minimalno tri godine, a izvode se pod nadzorom nadležnih službi ili organa. Uključuju lično učestvovanje stomatologa koji je na specijalizaciji u aktivnosti i odgovornostima predmetne ustanove."; ii. podstav 3 briše se; (c) dodaju se stavovi koji glase: „4. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c radi prilagođavanja minimalnog trajanja osposobljavanja iz stava 2 naučnom i tehnološkom napretku. 5. Kako bi se propisno uzele u obzir promjene u domaćim propisima, pa se s ciljem ažuriranja ove direktive, Komisija ovlašćuje da donese delegirane akte u skladu s članom 57c o uključivanju u tački 5.3.3. Aneksa V novih stomatoloških specijalizacija koje su zajedničke u najmanje dvije petine država članica."	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko usavršavanje stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

18 U članu 37 dodaju se stavovi koji glase: „3. U pogledu dokaza o formalnim kvalifikacijama za stomatologe, države članice priznaju takve dokaze u skladu s članom 21 u slučajevima u kojima su podnosioci zahtjeva započeli svoje osposobljavanje 18. januara 2016. godine ili prije tog datuma. 4. Svaka država članica priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora medicine izdat u Španiji stručnim licima koja su počela univerzitetsko medicinsko osposobljavanje nakon 1. januara 1986. godine i prije 31. decembra 1997. godine ako im je priložena potvrda koju je izdao španski nadležni organ. Tom potvrdom potvrđuje se da su ispunjeni sljedeći uslovi: (a) dato stručno lice uspješno je završilo najmanje) trogodišnji studij, a španski nadležni organ je potvrdio njegovu ekvivalentnost s osposobljavanjem iz člana 34; (b) dato stručno lice u Španiji je stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavljalo djelatnosti iz člana 36 najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde; (c) dato stručno lice je ovlašćeno da obavlja ili stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavlja djelatnosti iz člana 36 pod istim uslovima kao i nosioci dokaza o formalnim kvalifikacijama navedenih za Španiju u tački 5.3.2 Aneksa V.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
19 Član 38 mijenja se kako slijedi: (a stav 1 mijenja se i glasi:) „1. Osposobljavanje veterinaru obuhvata ukupno najmanje pet godina redovnih teorijskih i praktičnih studija, koje uz to može biti izraženo ekvivalentnim	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

ECTS kreditima, na univerzitetu ili ustanovi visokog obrazovanja koje pruža osposobljavanje za koje je priznat ekvivalentan stepen ili koje je pod nadzorom univerziteta, a koje obuhvata najmanje program studija naveden u tački 5.4.1 Aneksa V. Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjeni i dopuni liste utvrđene u tački 5.4.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku. Izmjene i dopune iz podstava 2 nemaju za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”; (b stav 3 mijenja se i glasi:) „3. Osposobljavanjem veterinaru obezbjeđuje se da je dato stručno lice steklo sljedeća znanja i vještine: (a odgovarajuće poznavanje nauke na kojoj se) zasnivaju djelatnosti veterinaru i prava Unije koje se odnose na te djelatnosti; (b odgovarajuće poznavanje strukture, ponašanja i) fizioloških potreba životinja, kao i vještine i kompetencije potrebne za njihov uzgoj, prehranu, dobrobit, reprodukciju i higijenu uopšteno; (c) kliničke, epidemiološke i analitičke vještine i kompetencije potrebne za prevenciju, dijagnostiku i liječenje bolesti životinja, uključujući anesteziju, aseptične operacije i bezbolnu smrt, bilo pojedinačno ili u grupama, uključujući posebno poznavanje bolesti prenosivih na ljude;			od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje veterinaru	
---	--	--	--	--

(d) odgovarajuće znanje, vještine i kompetencije za) preventivnu medicinu, uključujući kompetencije koje se odnose na pitanja i izdavanje potvrda; (e) primjereno poznavanje higijene i tehnologije za) proizvodnju, izradu i stavljanje na tržište hrane za životinje ili hrane životinjskog porijekla, namijenjene prehrani ljudi, uključujući vještine i kompetencije potrebne za razumijevanje i objašnjavanje dobre prakse u toj oblasti; (f) znanje, vještine i kompetencije potrebne za odgovornu i razumnu upotrebu veterinarskih lijekova radi liječenja životinja, kao i obezbjeđivanja bezbjednosti prehrambenog lanca i zaštite životne okoline.”				
10 Član 40 mijenja se kako slijedi: (a u stavu 1 podst. 3 i 4 mijenjaju se i glase:) „Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjeni i dopuni liste utvrđene u tački 5.5.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku. Izmjene i dopune iz podstava 3 ne smiju imati za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuju se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 Stav 1 UFEU.”; (b stav 2 mijenja se i glasi:) „2. Za upis na osposobljavanje za babice zahtijeva se da je ispunjen jedan od sljedećih uslova:	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje babica	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

(a završeno najmanje dvanaestogodišnje opšte) obrazovanje ili posjedovanje potvrde kojom se potvrđuje uspjeh na ispitu ekvivalentnog stepena za upis u školu za babice za smjer I; (b posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama) za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu navedenih za smjer II u tački 5.2.2 Aneksa V.”; (c)stav 3 mijenja se i glasi: „3. Osposobljavanje babica obezbjeđuje da je dato stručno lice steklo sljedeća znanja i vještine: (a detaljno poznavanje nauka na kojima se zasnivaju) djelatnosti babica, naročito poslova babica, akušerstva i ginekologije; (b odgovarajuće poznavanje etike struke i) zakonodavstva relevantnog za obavljanje te profesije; (c)odgovarajuće poznavanje opšteg medicinskog znanja (bioloških funkcija, anatomije i fiziologije), kao i farmakologije u oblasti akušerstva i neonatologije, kao i poznavanje odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka i njegovog fizičkog i socijalnog okruženja i njegovog ponašanja; (d) odgovarajuće kliničko iskustvo stečeno u odobrenim ustanovama zahvaljujući kojem babica može samostalno i na svoju odgovornost, do mjere u kojoj je potrebno i izuzevši patološke situacije, voditi prenatalnu brigu, voditi porođaj i njegove posljedice u odobrenim ustanovama i nadzirati porođaj i rođenje, postnatalnu brigu i neonatalno oživljavanje čekajući doktora; (e odgovarajuće razumijevanje osposobljavanja) zdravstvenih radnika i iskustvo u radu s takvim osobljem.”				
--	--	--	--	--

U članu 41 stav 1 mijenja se i glasi: „1. Dokazi o formalnim kvalifikacijama za babice iz tačke 5.5.2 Aneksa V automatski se priznaju u skladu s članom 21 ako ispunjavaju bar jedan od sljedećih kriterijuma: (a) osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici za babice u) trajanju od najmanje tri godine, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje 4 600 sati teorijskog i praktičnog osposobljavanja, pri čemu trajanje kliničkog osposobljavanja predstavlja najmanje jednu trećinu; (b) osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici za babice u) trajanju od najmanje dvije godine, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje 3 600 sati, pod uslovom da lice ima dokaz o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu iz tačke 5.2.2 Aneksa V; (c) osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici za babice u trajanju od najmanje 18 mjeseci, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje 3 000 sati, pod uslovom da lice ima dokaz o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu iz tačke 5.2.2 Aneksa V nakon čega je uslijedila jednogodišnja stručna praksa za koju je izdata potvrda u skladu sa stavom 2.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupci za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za babice	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Član 43 mijenja se kako slijedi: (a) dodaje se stav koji glasi: „1a. U vezi s dokazima o formalnim kvalifikacijama babice, države članice priznaju te kvalifikacije slučajevima u kojima je podnosilac zahtjeva zapo svoje osposobljavanje prije 18. januara 2016. godinu uslov za pristup takvom osposobljavanju je bio da	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

godina opšteg školskog obrazovanja ili ekvivalentni stepen za smjer I, ili završeno osposobljavanje za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu potvrđeno dokazom o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.2.2 Aneksa V prije započinjanja smjera II osposobljavanja za babice.”; (b) stav 3 briše se; (c stav 4 mijenja se i glasi:) „4. Države članice priznaju dokaze o formalnim kvalifikacijama za babice koji su: (a bili dodijeljeni u Poljskoj onim babicama koje su) prije 1. maja 2004. godine završile osposobljavanje koje nije ispunjavalo minimalne uslove osposobljavanja navedene u članu 40; i (potvrđeni diplomom „diplomirani“ dobijenom na osnovu posebnog programa usavršavanja sadržanog)u: i članu 11 Zakona od 20. aprila 2004. godine o .izmjenama i dopunama Zakona o profesijama medicinske sestre i babice i o nekim drugim pravnim aktima (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 92, pos. 885 i iz 2007. godine, br. 176, pos. 1237) i Regulativi ministra zdravlja od 11. maja 2004. godine o bližim uslovima sprovođenja studija za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturantkinje su medicinske gimnazije ili stručnih medicinskih škola za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 110, pos. 1170 i iz 2010. godine, br. 65, pos. 420); ili ii članu 53.3 tačka 3 Zakona od 15. jula 2011. godine . o profesijama medicinske sestre i babice (Službeni			nadležnih organa koji će propisati stečena prava babica	
--	--	--	--	--

list Republike Poljske iz 2011. godine, br. 174, pos. 1039) i Regulativi ministra zdravlja od 14. juna 2012. godine o bližim uslovima sprovođenja visokog obrazovanja za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturantkinje su srednje medicinske škole ili osposobljavanja nakon srednje škole za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2012. godine, pos. 770), za potrebe provjere da li je stepen znanja i kompetencija odnosno babice uporediv sa znanjem i kompetencijama babica koje imaju kvalifikacije koje su za Poljsku navedene u tački 5.2.2 Aneksa V.”				
13U članu 44 stav 2 mijenja se i glasi: „2. Dokazom o formalnim kvalifikacijama za farmaceuta potvrđuje se osposobljavanje u trajanju od najmanje pet godina, koje uz to može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje: (a četiri godine redovnog teorijskog i praktičnog) osposobljavanja u punoj nastavnoj satnici na univerzitetu ili na visokoškolskoj ustanovi kojem se priznaje ekvivalentan stepen ili koje je pod nadzorom univerziteta; (b tokom ili na kraju teorijskog i praktičnog) osposobljavanja, šestomjesečni pripravnički staž u javnoj apoteci ili u bolnici pod nadzorom farmaceutskog odjeljenja te bolnice.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje farmaceuta	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Oposobljavanje iz ovog stava uključuje najmanje program opisan u tački 5.6.1 Aneksa V. Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjeni i dopuni liste utvrđene u tački 5.6.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku, uključujući razvoj farmakološke prakse. Izmjene i dopune iz podstava 2 nemaju za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na oposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU."				
14 U članu 45 stav 2 mijenja se i glasi: „2. Države članice obezbjeđuju da lica koja posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama iz farmacije univerzitetskog stepena ili stepena koji je priznat kao identičan ispunjavaju uslove iz člana 44 i da imaju pravo na pristup i obavljanje barem sljedećih djelatnosti pod uslovom da zadovoljavaju, gdje je to prikladno, zahtjeve za dodatnim stručnim iskustvom: (a) priprema farmaceutskog oblika lijekova; (b) izrada i testiranje lijekova; (c testiranje medicinskih proizvoda u laboratorijima za) testiranje lijekova; (d) skladištenje, čuvanje i distribucija lijekova na veliko; (e) nabavka, priprema, testiranje, skladištenje, distribucija i izdavanje sigurnih i djelotvornih lijekova traženog kvaliteta u javnim apotekama;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti farmaceuta	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

	(f) priprema, testiranje, skladištenje i izdavanje sigurnih i djelotvornih lijekova traženog kvaliteta u bolnicama; (g) informisanje i savjetovanje o samim lijekovima,) uključujući i o njihovoj primjerenoj upotrebi; (h) izvještavanje nadležnih organa o neželjenim dejstvima farmaceutskih proizvoda; (i) podrška na individualnoj osnovi za pacijente koji si sami daju lijek; (j) doprinos lokalnim i nacionalnim kampanjama javnog zdravlja."				
15	Član 46 mijenja se i glasi „Član 46 Osposobljavanje arhitekata 1. Osposobljavanje arhitekata obuhvata: (a ukupno najmanje pet godina redovnog studija na) univerzitetu ili uporedivoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom na univerzitetskog tipa; ili (b najmanje četiri godine redovnog studija na) univerzitetu ili sličnoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom univerzitetskog tipa, uz priloženu potvrdu o završetku dvogodišnjeg stručnog pripravničkog staža u skladu sa stavom 4. 2. Arhitektura mora biti glavni elemenat studija iz stava 1. Studije uravnoteženo pokrivaju teorijske i praktične aspekte arhitektonskog osposobljavanja i obezbjeđuju sticanje najmanje sljedećeg znanja, vještina i kompetencija: (a sposobnost arhitektonskog projektovanja koje) ispunjava estetske i tehničke zahtjeve; (b odgovarajuće poznavanje istorije arhitekture i teorija) i povezanih umjetnosti, tehnologija i društvenih nauka;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o priznavanju profesionalnih kvalifikacija licenciranog arhitekta državljanima država članica evropske unije, evropskog ekonomskog prostora i švajcarske konfederacije	Nakon stupanja na snagu zakona

(c)poznavanje likovnih umjetnosti kod uticaja na kvalitet arhitektonskog projektovanja; (d) odgovarajuće poznavanje urbanizma, planiranja i vještina uključenih u proces planiranja; (e) razumijevanje odnosa između ljudi i građevina, između građevina i njihovog okruženja i razumijevanje potrebe da se građevine i prostor međusobno prilagode ljudskim potrebama i mjerama; (f)razumijevanje profesije i uloge arhitekta u zajednici, naročito kod pripreme idejnih osnova koje uvažavaju društvene faktore; (g razumijevanje metoda istraživanja i metoda za) pripremu idejnog plana projekta; (h) razumijevanje strukturnih, arhitektonskih i građevinskih problema povezanih s građevinskim planiranjem; (i) odgovarajuće poznavanje fizičkih problema i tehnologija i funkcije zgrada kako bi njihova unutrašnjost pružala udobnost i zaštitu od klimatskih uticaja u okviru održivog razvoja; (j) potrebne vještine projektovanja, koje omogućavaju ispunjavanje zahtjeva korisnika u okviru granica određenih troškovnim faktorima i građevinskim propisima; (k odgovarajuće poznavanje djelatnosti, organizacije,) propisa i postupaka koji su uključeni u realizaciju projektnih osnova i za povezivanje planova u sistem cjelovitog prostornog planiranja. 3. Broj godina akademskog studija iz st. 1 i 2 može osim toga biti izražen ekvivalentnim ECTS kreditima.				
--	--	--	--	--

4. Stručni pripravnički staž iz stava 1 tačka b odvija se tek nakon završene prve tri godine studija. Najmanje godina dana stručnog pripravničkog staža je nadogradnja znanja, vještina i kompetencija stečenih tokom studija iz stava 2. U tu svrhu se stručni pripravnički staž odvija pod nadzorom lica ili organa koji su nadležni organi države članice domaćina za to ovlastila. Takav pripravnički staž koji se nadgleda može da se odvija u bilo kojoj državi. Stručni pripravnički staž ocjenjuje nadležni organ u državi članici domaćinu."				
16. Član 47 mijenja se i glasi: „Član 47 Odstupanje od uslova osposobljavanja arhitekata Odstupajući od člana 46, sljedeće se isto tako priznaje kao usklađeno sa članom 21: osposobljavanje koje je dio programa socijalnih poboljšanja ili vanrednih univerzitetskih studija koje ispunjavaju zahtjeve iz člana 46 stav 2, što se potvrđuje ispitom iz arhitekture koji položi stručnjak koji je sedam ili više godina radio u oblasti arhitekture, pod nadzorom arhitekta ili arhitektonskog biroa. Taj ispit mora biti na univerzitetskom stepenu i ekvivalentan završnom ispitu iz člana 46 stav 1 tačka b."	Nema odgovorajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o priznavanju profesionalnih kvalifikacija licenciranog arhitekta državljanima država članica evropske unije, evropskog ekonomskog prostora i švajcarske konfederacije	Nakon stupanja na snagu zakona

37 Član 49 mijenja se kako slijedi: (a dodaje se stav koji glasi:) „1a. Stav 1 primjenjuje se i na dokaz o formalnim kvalifikacijama arhitekta naveden u Aneksu V ako je osposobljavanje započelo prije 18. januara 2016. godine“; (b dodaje se stav koji glasi:) „3. Svaka država članica sljedećim dokazima priznaje isto dejstvo na svojoj teritoriji kao dokazima o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje u svrhu pristupa profesionalnim djelatnostima arhitekta i njihovog obavljanja: dokaz završenog osposobljavanja koje je postojalo 5. avgusta 1985. godine i započeto je najkasnije 17. januara 2014. godine, a pružali su ga ‚Fachhochschulen‘ u Saveznoj Republici Njemačkoj u trajanju od tri godine i koje ispunjava uslove iz člana 46 stav 2 i omogućuje pristup djelatnostima iz člana 48 u toj državi članici pod profesionalnim nazivom ‚arhitekta‘, ako je nakon tog osposobljavanja uslijedilo četvorogodišnje stručno iskustvo u Saveznoj Republici Njemačkoj, što se potvrđuje potvrdom koju izdaje nadležni organ kod koje je registrovan arhitekta koji želi da ima koristi od odredaba ove direktive.“	Nema odgovorajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem Pravilnika o priznavanju profesionalnih kvalifikacija licenciranog arhitekta državljanima država članica evropske unije, evropskog ekonomskog prostora i švajcarske konfederacije	Nakon stupanja na snagu zakona
Poglavlje IIIA Automatsko priznavanje na osnovu zajedničkih načela osposobljavanja Član 49a Zajednički okvir osposobljavanja I. Za potrebe ovog člana ‚zajednički okvir osposobljavanja‘ znači zajednički skup minimalnog znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje određene profesije. Zajednički okvir osposobljavanja ne zamjenjuje domaće	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 42 i 43 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje	

programe osposobljavanja osim ako država članica odluči drugačije prema domaćem pravu. Za potrebe pristupa profesiji i njenog obavljanja u državama članicama koje regulišu tu profesiju, država članica priznaje dokazima o stručnim kvalifikacijama stečenim na osnovu takvog okvira jednaku valjanost na svojoj teritoriji kao dokazima o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje, pod uslovom da takav okvir ispunjava uslove utvrđene u stavu 2. 2. Zajednički okvir osposobljavanja u skladu je sa sljedećim uslovima: a) zajednički okvir osposobljavanja omogućava većem broju stručnjaka mobilnost po državama članicama; b) profesija na koju se primjenjuje zajednički okvir osposobljavanja, ili obrazovanje i osposobljavanje koji dovode do profesije, regulisani su u najmanje jednoj trećini država članica; c) zajednički skup znanja, vještina i kompetencija koje spajaju znanje, vještine i kompetencije potrebne u sistemima obrazovanja i osposobljavanja primjenljivim u najmanje jednoj trećini država članica; nebitno je da li su znanja, vještine ili kompetencije stečene kao dio opšteg osposobljavanja na univerzitetu ili instituciji visokog obrazovanja ili kao dio stručnog osposobljavanja; d) zajednički okvir osposobljavanja zasniva se na nivoima EQF-a, kako je definisan u Aneksu II Preporuke Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2008.			regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
---	--	--	---	--

godine o uspostavljanju evropskog okvira kvalifikacija za doživotno učenje; e predmetna profesija nije obuhvaćena drugim zajedničkim okvirom osposobljavanja niti se automatski priznaje u okviru Glave III Poglavlje III; f) zajednički okvir osposobljavanja pripremljen je nakon prikladnog transparentnog postupka, što uključuje i relevantne zainteresovane strane iz država članica ako profesija nije regulisana; g) zajednički okvir osposobljavanja omogućava državljanima bilo koje države članice da ispune uslove za sticanje stručnih kvalifikacija u tom okviru bez potrebe da prije toga budu članovi bilo koje stručne organizacije ili prijavljeni pri takvoj organizaciji. h. Predstavničke stručne organizacije na nivou Unije, kao i domaće stručne organizacije ili nadležni organi iz najmanje jedne trećine država članica mogu Komisiji da podnesu predloge za zajedničke okvire osposobljavanja koji spunjavaju uslove utvrđene u stavu 2. i. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c kako bi uspostavila zajednički okvir osposobljavanja za određenu profesiju na osnovu uslova utvrđenih u stavu 2 ovog člana. j. Država članica oslobođena je obaveze uvođenja zajedničkog okvira osposobljavanja iz stava 4 na svojoj teritoriji i obaveze automatskog priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih unutar tog zajedničkog okvira osposobljavanja ako se ispuni jedan od sljedećih uslova: a) na njenoj teritoriji ne postoje institucije obrazovanja ili osposobljavanja koje nude takvo osposobljavanje za predmetnu profesiju;				
---	--	--	--	--

b uvođenje zajedničkog okvira osposobljavanja nepovoljno bi uticalo na organizaciju sistema obrazovanja i stručnog osposobljavanja; c) postoje znatne razlike između zajedničkog okvira osposobljavanja i osposobljavanja koje se zahtijeva na njenoj teritoriji, što uključuje ozbiljan rizik za javnu politiku, javnu bezbjednost, javno zdravlje ili bezbjednost primaoca usluga ili za zaštitu životne sredine. 5. Države članice u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu delegiranog akta iz stava 4 obavještavaju Komisiju i ostale države članice o: a) domaćim kvalifikacijama, i prema potrebi domaćim profesionalnim nazivima, koji su u skladu sa zajedničkim okvirom osposobljavanja; ili b) svakom korišćenju oslobođenja navedenom u stavu 5, zajedno s obrazloženjem o tome koji od uslova iz tog stava su ispunjeni. Komisija u roku od tri mjeseca može zatražiti dodatno obrazloženje ako smatra da država članica nije pružila opravdanje da je jedan od ovih uslova ispunjen ili je opravdanje bilo nedovoljno. Država članica na svaki takav zahtjev odgovara u roku od tri mjeseca. 6. Komisija može donijeti akt za sprovođenje za izradu liste domaćih stručnih kvalifikacija i domaćih profesionalnih naziva koji imaju korist od automatskog priznavanja unutar zajedničkog okvira osposobljavanja donesenog u skladu sa stavom 4. 7. Ovaj član primjenjuje se i na specijalizacije profesije, pod uslovom da se takve specijalizacije tiču profesionalnih djelatnosti pristup kojima je, kao i obavljanje istih, regulisan u državama članicama, ako profesija već podliježe automatskom priznavanju u okviru Glave III Poglavlje III, ali ne i predmetna specijalizacija.				
--	--	--	--	--

Član 49b

Zajednički testovi osposobljenosti

1. Za potrebe ovog člana, „zajednički test osposobljenosti” znači standardizovana provjera osposobljenosti koja je dostupna u državama članicama učesnicama i rezervisana za nosioce određenih stručnih kvalifikacija. Uspješno polaganje takvog ispita u državi članici omogućava nosiocu određenih stručnih kvalifikacija da obavljaju profesiju u svakoj predmetnoj državi članici domaćinu pod istim uslovima kao nosioci stručnih kvalifikacija stečenih u toj državi članici.

2. Zajednički test osposobljenosti u skladu je sa sljedećim uslovima:

- a) zajednički test osposobljenosti omogućava većem broju stručnjaka mobilnost po državama članicama;
- b) profesija na koju se zajednički test osposobljenosti primjenjuje, ili obrazovanje i osposobljavanje koji dovode do predmetne profesije, regulisani su u najmanje jednoj trećini država članica;
- c) zajednički test osposobljenosti pripremljen je nakon prikladnog transparentnog postupka, što uključuje i relevantne zainteresovane strane iz država članica ako profesija nije regulisana;
- d) zajednički test osposobljenosti omogućava državljanima bilo koje države članice da učestvuju u takvom testiranju i praktičnoj organizaciji takvih testova u državama članicama bez potrebe da prije toga budu članovi bilo koje stručne organizacije ili prijavljeni pri takvoj organizaciji.

3. Predstavničke stručne organizacije na nivou Unije, kao i domaće stručne organizacije ili nadležni organi iz najmanje jedne trećine država članica mogu Komisiji podnijeti

Nema odgovarajuće odredbe

Potpuno
usklađeno

Materija
regulisana čl. 44 i
45 Zakona o
priznavanju
profesionalnih
kvalifikacija za
obavljanje
regulisanih
profesija

(“Službeni list
Crne Gore”, br.
56/18)

predloge za zajedničke testove osposobljenosti koji spunjavaju uslove utvrđene u stavu 2. 1. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c kako bi odredila sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti i uslova potrebnih za učestvovanje u estiranju i uspješno polaganje testa. 2. Država članica oslobođena je obaveze organizovanja zajedničkog testa osposobljenosti iz stava 4 na svojoj teritoriji i obaveze automatskog priznavanja kvalifikovanih stručnjaka koji su položili zajednički test osposobljenosti ako se ispuni jedan od sljedećih uslova: a predmetna profesija nije regulisana na njenoj teritoriji; b sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti neće dovoljno ublažiti ozbiljan rizik za javno zdravlje ili bezbjednost primaoca usluga, koji su relevantni na njenoj teritoriji; c) sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti učinio bi pristup profesiji znatno manje privlačnim u poređenju s domaćim zahtjevima. 3. Države članice u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu delegiranog akta iz stava 4 obavještavaju Komisiju i druge države članice o: a kapacitetu dostupnom za organizovanje takvih testova; ili b svakom korišćenju oslobođenja iz stava 5, zajedno sa obrazloženjem koji od uslova iz tog stava su ispunjeni. Komisija u roku od tri mjeseca može zatražiti dodatno obrazloženje ako smatra da država članica nije pružila opravdanje da je jedan od ovih uslova ispunjen ili je opravdanje bilo nedovoljno. Država članica na svaki takav zahtjev odgovara u roku od tri mjeseca. 4. Komisija može donijeti akt za sprovođenje u kojem bi se savele države članice u kojima će se organizovati zajednički				
--	--	--	--	--

estovi osposobljenosti usvojeni u skladu sa stavom 4, učestalosti testova tokom kalendarske godine i druge mjere potrebne za organizaciju zajedničkih testova osposobljenosti u državama članicama.				
U članu 50 dodaju se stavovi koji glase: „3a. U slučaju opravdanje sumnje, država članica domaćin može da zahtijeva od nadležnog organa države članice potvrdu činjenice da podnosiocu zahtjeva nije prekinuto ili zabranjeno obavljanje profesije zbog teže povrede pravila struke ili osude za krivična djela povezanih s obavljanjem njegovih profesionalnih djelatnosti. 3b. Razmjena informacija između nadležnih organa različitih država članica u okviru ovog člana odvija se putem sistema IMI.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 21 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	
10. U članu 52 dodaje se stav koji glasi: „3. Država članica ne može rezervisati korišćenje profesionalnog naziva za nosioce stručnih kvalifikacija ako nije o udruženju ili organizaciji obavijestila Komisiju i druge države članice u skladu s članom 3 stav 2.”	Nema odgovarajućih odredbi	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 11 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	

			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 53 mijenja se i glasi: „Član 53 Znanje jezika 1. Stručnjaci kojima su priznate stručne kvalifikacije moraju znati jezike koji su potrebni za obavljanje profesije u zemlji članici domaćinu. 2. Država članica obezbjeđuje da su sve kontrole koje sprovodi nadležni organ ili koje se sprovode pod njegovim nadzorom, za kontrolu usklađenosti s obavezom iz stava 1, ograničene na znanje jednog službenog jezika države članice domaćina ili jednog administrativnog jezika države članice domaćina, pod uslovom da je on i službeni jezik Unije. 3. Kontrole koje se sprovode u skladu sa stavom 2 mogu se nametnuti ako profesija koja će se obavljati utiče na bezbjednost pacijenata. Kontrole se mogu nametnuti za druge profesije u slučajevima u kojima postoji ozbiljna i konkretna sumnja o dovoljnom znanju jezika stručnjaka u odnosu na profesionalne djelatnosti koje taj stručnjak namjerava da obavlja. Kontrole se mogu sprovoditi samo nakon izdavanja evropske profesionalne kartice u skladu s članom 4d ili nakon priznavanja stručnih kvalifikacija, zavisno od slučaja. 4. Sve kontrole znanja jezika srazmjerne su djelatnosti koja će se obavljati. Predmetni stručnjak ima pravo žalbe na takve kontrole prema domaćem pravu.“	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 13 i 5 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

U Glavi IV dodaje se član koji glasi: <i>„Član 55a</i> Priznavanje stručnog pripravničkog staža 1. Ako se za pristup regulisanoj profesiji u matičnoj državi članici zahtijeva da je završen stručni pripravnički staž, nadležni organ matične države članice, prilikom razmatranja zahtjeva za odobrenje obavljanja regulisane profesije, priznaje stručni pripravnički staž obavljen u drugoj državi članici pod uslovom da je pripravnički staž u skladu s objavljenim smjernicama iz stava 2 i uzima u obzir stručni pripravnički staž obavljen u trećoj državi. Međutim, države članice mogu u domaćim propisima odrediti razumno ograničenje trajanja dijela stručnog pripravničkog staža koji se može obaviti u inostranstvu. 2. Priznavanje stručnog pripravničkog staža ne zamjenjuje postojeće zahtjeve da se položi ispit kako bi se ostvario pristup predmetnoj profesiji. Nadležni organ objavljuje smjernice za organizaciju i priznavanje stručnog pripravničkog staža obavljenog u drugoj državi članici ili trećoj državi, naročito u vezi s ulogom supervizora stručnog pripravničkog staža.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 14 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	
13. Naslov Glave V mijenja se i glasi: „GLAVA V ADMINISTRATIVNA SARADNJA I ODGOVORNOST PREMA GRAĐANIMA ZA SPROVOĐENJE”				

Član 56 mijenja se kako slijedi: u stavu 2 podstav 1 mijenja se i glasi: „Nadležni organi države članice domaćina i matične države članice razmjenjuju podatke o preduzetim disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama i bilo kakvim drugim teškim i posebnim okolnostima koje bi mogle uticati na obavljanje djelatnosti iz ove direktive. Pri tome poštuju pravila o zaštiti ličnih podataka predviđena u Direktivi 95/46/EZ i Direktivi 2002/58/EZ. (b) dodaje se stav koji glasi: „2a. Za potrebe st. 1 i 2, nadležni organi koriste sistem IMI.” (stav 4 mijenja se i glasi: „4. Svaka država članica određuje koordinatora za djelatnosti nadležnih organa iz stava 1 i o tome obavještava ostale države članice i Komisiju. Dužnosti koordinatora su sljedeće: (a) promovisanje jedinstvene primjene ove direktive; (b) sakupljanje svih informacije koje su relevantne za primjenu ove direktive, kao što su informacije o uslovima pristupa regulisanim profesijama u državama članicama;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 68 i 69 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
---	----------------------------------	--------------------------	---	--

(c) razmatranje predloga za zajedničke okvire osposobljavanja i zajedničke testove osposobljenosti; (d) razmjenjivanje informacije i najbolje prakse u svrhu optimizacije kontinuiranog profesionalnog razvoja u državama članicama; (e) razmjenjivanje informacije i najbolje prakse o primjeni dopunskih mjera iz člana 14. Za potrebe izvršavanja dužnosti iz tačke b ovog stava, koordinatori mogu da traže pomoć centara za pomoć iz člana 57b."				
45. Dodaje se član koji glasi: <i>„Član 56a</i> Mehanizam upozoravanja I. Nadležni organi države članice obavještavaju nadležne organe svih ostalih država članica o stručnjaku kome su nacionalni nadležni organi ili sudovi u cjelosti ili djelimično ograničili ili zabranili, čak i privremeno, obavljanje sljedećih profesionalnih djelatnosti na teritoriji te države članice: a) doktor medicine i opšte prakse koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tač. 5.1.1 i 5.1.4 Aneksa V; b) doktor medicine specijalista koji posjeduje naziv iz tačke 5.1.3 Aneksa V; c) medicinska sestra za opštu zdravstvenu njegu koja posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.2.2 Aneksa V;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 70 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

d stomatolog koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.3.2 Aneksa V; e stomatolog specijalista koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.3.3 Aneksa V; f) veterinar koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.4.2 Aneksa V; g) babica koja posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.5.2 Aneksa V; h farmaceut koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.6.2 Aneksa V; i) nosioci svjedočanstava iz tačke 2 Aneksa VII kojima se potvrđuje da je nosilac završio osposobljavanje koje ispunjava odgovarajuće minimalne uslove iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ili 44, ali koje je započelo prije referentnih datuma kvalifikacija navedenih u tač. 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V; j) nosioci svjedočanstava o stečenim pravima iz čl. 23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 i 43a; k) drugi stručnjaci koji obavljaju djelatnosti koje utiču na bezbjednost pacijenta ako stručnjak obavlja profesiju regulisanu u toj državi članici; l) stručnjaci koji obavljaju djelatnosti povezane s obrazovanjem maloljetnih lica, uključujući i brigu o djeci i predškolsko obrazovanje, ako stručnjak obavlja profesiju regulisanu u toj državi članici. 2. Nadležni organi šalju informacije iz stava 1 upozorenjem putem sistema IMI najkasnije tri dana nakon dana donošenja odluke o ograničenju ili potpunoj ili djelimičnoj zabrani obavljanja profesionalne djelatnosti odnosnog stručnjaka. Informacija je ograničena na sljedeće: a identitet stručnjaka; b predmetnu profesiju;				
--	--	--	--	--

c)informacije o državnom organu ili sudu koji donosi odluku o ograničenju ili zabrani; d opseg ograničenja ili zabrane; i e period tokom kog se primjenjuje ograničenje ili zabrana. 3. Nadležni organi predmetne države članice najkasnije tri dana nakon dana donošenja sudske odluke upozorenjem putem sistema IMI obavještavaju nadležne organe svih ostalih država članica o identitetu stručnjaka koji je podnio zahtjev za priznavanje kvalifikacija na osnovu ove direktive za kog su potom sudovi utvrdili da je koristio falsifikovane dokaze o stručnim kvalifikacijama u ovom kontekstu. 4. Obrada ličnih podataka za potrebe razmjene informacija iz st. 1 i 3 izvršava se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ. Obrada ličnih podataka od strane Komisije izvršava se u skladu s Regulativom (EZ) br. 15/2001. 5. Nadležni organi država članica obavještavaju se bez odlaganja kada zabrana ili ograničenje iz stava 1 istekne. U tu svrhu, od nadležnog organa države članice koji šalje informacije u skladu sa stavom 1 isto tako se zahtijeva da obavijesti o datumu isteka i svakoj sljedećoj promjeni tog datuma. 6. Države članice obezbjeđuju da stručnjaci, u pogledu kojih se šalju upozorenja drugim državama članicama, budu obavešteni putem obaviještenja o odlukama o upozorenju u što vrijeme kad se o upozorenju odluči, da mogu u okviru domaćeg prava podnijeti žalbu na odluku ili podnijeti zahtjev za ispravljanje takvih odluka i imaju pristup pravnim lijekovima u vezi s bilo kakvom štetom koju su prouzrokovala lažna upozorenja poslata drugim državama				
--	--	--	--	--

članicama. U takvim se slučajevima navodi da odluka o upozorenju podliježe postupku koji je pokrenuo stručnjak. 7. Podaci o upozorenjima mogu se obrađivati u sistemu IMI sve dok su važeći. Upozorenja se brišu u roku od tri dana od dana donošenja odluke o poništenju ili od isteka zabrane ili ograničenja iz stava 1. 3. Komisija donosi akte za sprovođenje za primjenu mehanizma upozorenja. Ti akti za sprovođenje sadrže odredbe o organima koja imaju pravo da šalju i primaju upozorenja i o povlačenju i okončanju upozorenja i o mjerama za obezbjeđivanje sigurnosti obrade. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2."				
Član 57 mijenja se i glasi: <i>„Član 57</i> Centralni pristup informacijama putem interneta 1. Države članice obezbjeđuju da su sljedeće informacije dostupne na internetu putem jedinstvenih kontakt tačaka iz člana 6 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/123/EZ od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu i da se redovno ažuriraju: (a) lista svih regulisanih profesija u državi članici uključujući i kontakt podatke nadležnih organa za svaku regulisanu profesiju i centre za pomoć iz člana 57b; (b) lista profesija za koje je dostupna evropska profesionalna kartica, funkcionisanje te kartice,	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 71 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

uključujući sve povezane naknade koje stručnjaci treba da plate, i nadležni organi koji izdaju tu karticu; (c) lista svih profesija za koje država članica primjenjuje član 7 stav 4 na osnovu domaćih zakona i drugih propisa; (d) lista regulisanog obrazovanja i osposobljavanja i osposobljavanja s posebnom strukturom iz člana 11 tačka c podtačka ii; (e) zahtjeve i postupke iz čl. 7, 50, 51 i 53 za profesije regulisane u državi članici, uključujući sve povezane naknade koje plaćaju građani i dokumente koje građani podnose nadležnim organima; (f) pojedinosti o tome kako u okviru domaćih zakona i drugih propisa može da se žali na odluke nadležnih organa donesene na osnovu ove direktive. 2. Države članice obezbjeđuju da se informacije iz stava 1 pružaju korisnicima na jasan i sveobuhvatan način, da su lako dostupne na daljinu i elektronskim putem i da se redovno ažuriraju. 3. Države članice obezbjeđuju da se na svaki zahtjev za informaciju upućen jedinstvenoj kontak tački odgovori što je prije moguće. 4. Države članice i Komisija preduzimaju propratne mjere kako bi podstakle jedinstvene kontakt tačke da se informacije iz stava 1 omoguće i na drugim službenim				
---	--	--	--	--

jezicima Unije. To ne utiče na zakonodavstvo država članica o upotrebi jezika na njihovoj teritoriji. 5. Države članice sarađuju međusobno i s Komisijom za potrebe sprovođenja st. 1, 2 i 4.				
17 Dodaju se članovi koji glase: „Član 57a Postupci elektronskim putem 1. Države članice obezbjeđuju da se svi zahtjevi, postupci i formalnosti vezani za pitanja obuhvaćena ovom direktivom mogu jednostavno ispuniti, na daljinu i elektronskim putem, pomoću odgovarajućih jedinstvenih kontakt tačaka ili odgovarajućih nadležnih organa. To ne sprečava nadležne organe država članica da zatraže ovjerene kopije u kasnijoj fazi u slučaju opravdanih sumnji i kada je to strogo neophodno. 2. Stav 1 ne primjenjuje se na izvršavanje perioda prilagođavanja ili provjere osposobljenosti. 3. Ako je opravdano da država članica traži napredne elektronske potpise, kako su definisani u članu 2 tačka 2 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 1999/93/EZ od 13. decembra 1999. godine o okviru Zajednice za elektronske potpise, za ispunjavanje postupaka iz stava 1 ovog člana, države članice prihvataju elektronske potpise u skladu s Odlukom Komisije 2009/767/EZ od 16. oktobra 2009. godine o utvrđivanju mjera za olakšavanje upotrebe postupaka elektronskim putem pomoću jedinstvenih kontakt tačaka u okviru Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/123/EZ o uslugama na	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 8 i 21 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/18)	

unutrašnjem tržištu i omogućavaju tehnička sredstva za obradu dokumenata naprednim elektronskim potpisom u formatima koji su definisani u Odluci Komisije 2011/130/EU od 25. februara 2011. godine o utvrđivanju minimalnih uslova za prekograničnu obradu dokumenata koje su elektronski potpisali nadležni organi u okviru Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu

4. Svi postupci se sprovode u skladu s članom 8 Direktive 2006/123/EZ u vezi s jedinstvenim kontakt tačkama. Proceduralna vremenska ograničenja određena u članu 7 stav 4 i član 51 ove direktive započinju od trenutka kada građanin podnese zahtjev ili bilo koji dokument koji nedostaje jedinstvenoj kontakt tački ili direktno odgovarajućem nadležnom organu. Bilo koji zahtjev za ovjerene kopije iz stava 1 ovog člana ne smatra se zahtjevom za dokumente koji nedostaju.

Član 57b Centri za pomoć 1. Svaka država članica najkasnije do 18. januara 2016. godine određuje centar za pomoć u čijoj je nadležnosti pružanje pomoći građanima, kao i centrima za pomoć drugih država članica, u vezi s priznavanjem stručnih kvalifikacija predviđenih u ovoj direktivi, uključujući i davanje informacija o domaćim propisima kojima su uređene profesije i njihovo obavljanje, socijalnom zakonodavstvu i, po potrebi, etičkim pravilima. 2. Centri za pomoć u državama članicama domaćinima pomažu građanima u korišćenju prava koja su im dodijeljena ovom direktivom u saradnji, po potrebi, s centrom za pomoć u matičnoj državi članici i nadležnim organima i jedinstvenim kontakt tačkama u državi članici domaćinu. 3. Od svakog nadležnog organa u matičnoj državi članici ili državi članici domaćinu zahtijeva se da u potpunosti sarađuje s centrom za pomoć u državi članici domaćinu i po potrebi u matičnoj državi članici i da pruža sve relevantne informacije o pojedinačnim slučajevima takvim centrima za pomoć na njihov zahtjev i pod uslovom da se poštuju pravila o zaštiti podataka u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ. 4. Na zahtjev Komisije, centri za pomoć obavještavaju Komisiju o rezultatima ispitivanja koje razmatraju u roku od dva mjeseca od primanja takvog zahtjeva.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 72 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 57c Izvršavanje ovlašćenja	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		

l. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenim u ovom članu.				
m. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 3 stav 1 podstav 3, člana 20, člana 21 stav 6 podstav 2, člana 21a stav 4, člana 25 stav 5, člana 26 stav 2, člana 31 stav 2 podstav 2, člana 34 stav 2 podstav 2, člana 35 st. 4 i 5, člana 38 stav 1 podstav 2, člana 40 stav 1 podstav 3, člana 44 stav 1 podstav 2, člana 49a stav 4 i člana 49b stav 4 dodjeljuje se Komisiji na period od pet godina počevši od 17. januara 2014. godine. Komisija pravi izvještaj u pogledu delegiranja ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od pet godina. Delegiranje ovlašćenja automatski se produžuje za periode jednakog trajanja, osim ako se Evropski parlament ili Savjet tom produženju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda.				
n. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 3 stav 1 podstav 3, člana 20, člana 21 stav 6 podstav 2, člana 21a stav 4, člana 25 stav 5, člana 26 stav 2, člana 31 stav 2 podstav 2, člana 34 stav 2 podstav 2, člana 35 st. 4 i 5, člana 38 stav 1 podstav 2, člana 40 stav 1 podstav 3, člana 44 stav 1 podstav 2, člana 49a stav 4 i člana 49b stav 4 Evropski parlament ili Savjet mogu u svakom trenutku opozvati. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašćenja koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi dejstvo dan nakon objavljivanja pomenute odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan naveden u pomenutoj odluci. On ne utiče na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.				
o. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno saopštava Evropskom parlamentu i Savjetu.				
p. Delegirani akt donesen na osnovu člana 3 stav 2 podstav 1, člana 20, člana 21 stav 6 podstav 2, člana 21a stav 4, člana 25 stav 5, člana 26 stav 2, člana 31 stav 2 podstav 2, člana 34 stav 2 podstav 2, člana 35 st. 4 i 5, člana 38 stav 1				

podstav 2, člana 40 stav 1 podstav 3, člana 44 stav 2 podstav 2, člana 49a stav 4 i člana 49b stav 4 stupa na snagu ako Evropski parlament ili Savjet u roku od dva mjeseca od saopštenja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije stecka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj rok se produžava za dva mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta				
Član 58 mijenja se i glasi: „Član 58 Postupak odbora 1. Komisiji pomaže odbor za priznavanje stručnih kvalifikacija. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011. 2. Pri pozivanju na ovaj stav, primjenjuje se član 5 Regulative (EU) br. 182/2011.”	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
Član 59 mijenja se i glasi: „Član 59 Transparentnost 1. Države članice dostavljaju Komisiji listu postojećih reguliranih profesija, posebno navodeći djelatnosti obuhvaćene svakom profesijom, i listu reguliranih obrazovanja i osposobljavanja, kao i osposobljavanja s posebnom strukturom, iz člana 11 tačka c podtačka ii, na njihovoj teritoriji do 18. januara 2016. godine. Moguće promjene u tim listama isto tako se dostavljaju Komisiji bez nepotrebnog odlaganja. Komisija uspostavlja i održava javno dostupnu bazu podataka reguliranih profesija, uključujući opšti opis djelatnosti obuhvaćenih svakom profesijom. 2. Do 18. januara 2016. godine, države članice dostavljaju Komisiji listu profesija za koje je potrebna prethodna	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		

provjera kvalifikacija u skladu s članom 7 stav 4. Države članice Komisiji daju posebno obrazloženje za unos svake pojedine profesije na tu listu. 3. Države članice provjeravaju da li su zahtjevi na osnovu njihovog pravnog sistema koji ograničavaju pristup profesiji ili obavljanje profesije nosiocima određene stručne kvalifikacije, uključujući korišćenje profesionalnih naziva i profesionalne djelatnosti dopuštene u okviru takvog naziva, koji se u ovom članu nazivaju „zahtjevima“, u skladu sa sljedećim načelima: (a) zahtjevi ne smiju biti ni direktno niti indirektno) diskriminatorni na osnovu nacionalnosti ili prebivališta; (b) zahtjevi moraju biti opravdani preovladavajućim) razlozima opšteg interesa; (c) zahtjevi moraju biti prikladni za obezbjeđivanje postizanja zadatog cilja i ne smiju da prelaze ono što je potrebno za postizanje tog cilja. 4. Stav 1 primjenjuje se i na profesije koje u državi članici regulišu udruženja ili organizacije u smislu člana 3 stav 2 i na sve zahtjeve za članstvo u tim udruženjima ili organizacijama. 5. Do 18. januara 2016. godine, države članice Komisiji daju informacije o zahtjevima koje namjeravaju da zadrže i razlozima zbog kojih smatraju da su ti zahtjevi u skladu sa stavom 3. Države članice, u roku od šest mjeseci nakon utvrđivanja mjere, obezbjeđuju informacije o zahtjevima koje su naknadno uvele i razlozima zbog kojih smatraju da su ti zahtjevi u skladu sa stavom 3. 6. Do 18. januara 2016. godine, i potom svake dvije godine, države članice podnose izvještaj i Komisiji o zahtjevima koji su povučeni ili ublaženi. 7. Komisija prosljeđuje izvještaj iz stava 6 drugim državama članicama koje podnose svoje primjedbe u roku od šest				
--	--	--	--	--

mjeseci. U tom periodu od šest mjeseci Komisija se savjetuje sa zainteresovanim stranama, uključujući predmetne profesije. 8. Komisija na osnovu informacija koje je dobila od država članica podnosi rezime izvještaja grupi koordinatora ustanovljenoj Odlukom Komisije 2007/172/EZ od 19. marta 2007. godine o osnivanju grupe koordinatora za priznavanje stručnih kvalifikacija, koja može podnijeti primjedbe. 9. U svjetlu primjedbi iz st. 7 i 8, Komisija do 18. januara 2017. godine Evropskom parlamentu i Savjetu podnosi svoje konačne zaključke kojima po potrebi prilaže predloge za dalje inicijative.				
ioČlan 60 mijenja se kako slijedi: (u stavu 1 dodaje se podstav koji glasi: „Od 18. januara 2016. godine, statistički rezime donesenih odluka iz podstava 1 sadrži detaljne informacije o broju i vrsti odluka koje su donesene u skladu s ovom direktivom, uključujući vrste odluka o djelimičnom pristupu koje donose nadležni organi u skladu s članom 4f i opis glavnih problema do kojih dolazi prilikom primjene ove direktive.”; (stav 2 mijenja se i glasi: „2. Komisija do 18. januara 2019. godine i potom svakih pet godina objavljuje izvještaj o sprovođenju ove direktive. U prvom takvom izvještaju naročito se usredsređuje na nove elemente koji su uvedeni ovom direktivom i naročito na sljedeće teme: (a funkcionisanje evropske profesionalne kartice;)	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		

(b) modernizovanje znanja, vještina i sposobnosti za) profesije obuhvaćene Glavom III Poglavlje III, uključujući listu kompetencija iz člana 31 stav 7; (c) funkcionisanje zajedničkih okvira za osposobljavanje i zajedničkih testova osposobljenosti; (d) rezultate posebnih programa usavršavanja iz) rumunskih zakona i drugih propisa za nosioce dokaza o formalnim kvalifikacijama iz člana 33a, kao i za nosioce dokaza o formalnim kvalifikacijama na nivou nakon srednje škole, s ciljem ocjene potreba revizije trenutnih odredaba o uređenju stečenih prava primjenljivom na rumunski dokaz o formalnim kvalifikacijama medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu. Države članice obezbjeđuju sve potrebne informacije za pripremu tog izvještaja."				
11 U članu 61 stav 2 mijenja se i glasi: „Po potrebi, Komisija donosi akt za sprovođenje kako bi predmetnoj državi članici dopustila odstupanje od relevantnih odredaba tokom ograničenog perioda.”.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
12 Aneksi II i III brišu se.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
13 U tački 1 Aneksa VII dodaje se tačka koja glasi: „(g) ako država članica to zahtijeva za sopstvene državljane, uvjerenje kojim se potvrđuje da nije bilo privremenih ili konačnih oduzimanja prava na obavljanje profesije, ili uvjerenje o nekažnjavanju.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 2 Izmjena i dopuna Regulative (EU) br. 1024/2012 Tačka 2 iz Aneksa Regulative (EU) br. 1024/2012 mijenja se i glasi: „Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/36/EZ: čl. 4a do 4e, član 8, član 21a, član 50, član 56 i član 56a.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Član 3 Prenošenje 1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom do 18. januara 2016. godine. 2. Sve države članice koje 17. januara 2014. godine obezbjeđuju pristup osposobljavanju za babice za smjer I u skladu s članom 40 stav 2 Direktive 2005/36/EZ po završetku najmanje prvih deset godina opšteg školskog obrazovanja, donose zakone i druge propise potrebne za spunjavanje uslova za pristup osposobljavanju za babice u skladu s članom 40 stav 2 tačka a te direktive do 18. januara 2020. godine. 3. Države članice Komisiji odmah dostavljaju tekst mjera iz st. 1 i 2. 4. Kada države članice preduzmu mjere iz st. 1 i 2, te mjere održaće pozivanje na ovu direktivu ili se pozivanje na ovu direktivu navodi prilikom njihovog službenog objavljivanja. Način takvog pozivanja utvrđuju države članice. 5. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera izmaćeg prava koje donesu u oblasti na koju se odnosi ova direktiva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 4 Stupanje na snagu Ova direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 5 Adresati Ova direktiva upućena je državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		